

PRIJEVOD - VERZIJA 2.0

Za korištenje ovog prijevoda izvan potreba projekta "Pilot plan upravljanja rijekom Savom" potrebno je dobiti prethodnu saglasnost konsultantskog tima (info@savariver.net)



ZAJEDNICKA STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA (2000/60/EC)

Vodic Br. 11

PROCESI PLANIRANJA

Proizvela Radna Grupa 2.9 – Procesi planiranja

Iskljucenje odgovornosti:

Ovaj tehnicki dokument razvijen je kroz programe saradnje Evropske Komisije, svih država clanica, zemalja pristupnica, Norveške i ostalih zainteresovanih strana te nevladinih organizacija. Dokument predstavlja neformalno mišljenje o najboljoj praksi koje su prihvatali svi partneri. Medutim, dokument nužno ne predstavlja službeno formalno mišljenje bilo kojeg partnera. Stoga, mišljenja izražena u ovom dokumentu ne predstavljaju nužno mišljenja Evropske Komisije.

***Europe Direct je služba koja vam pomaže u
pronalaženju odgovora na vaša pitanja o Evropskoj Zajednici***

**Novi besplatni telefon:
00 800 6 7 8 9 10 11**

Veliki broj dodatnih informacija o Evropskoj Zajednici dostupan je na Internetu putem servera Europa (<http://europa.eu.int>).

Luksemburg: Ured za službene publikacije Evropskih zajednica, 2003.

ISBN 92-894-5614-0
ISSB 1725-1087

© Evropske zajednice, 2003.
Umnожавање је дозвољено под условом да се назначи извор.

Predgovor

Države Clanice Evropske Zajednice, Norveška i Evropska Komisija razvile su Zajednicku Strategiju za podršku implementacije Direktive 2000/60/EC kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda (Okvirna Direktiva o Vodama (WFD – Water Framework Directive)). Glavni cilj ove strategije je da se omoguci dosljedna i skladna provedba ove Direktive. Naglasak je na metodološkim pitanjima koja se odnose na tehnische i naucne implikacije Okvirne Direktive o Vodama.

Jedan od kratkoročnih ciljeva ove strategije je razvoj zakonski ne-obavezujucih i prakticnih vodica o razlicitim tehnickim pitanjima Direktive. Ti Vodici namijenjeni su strucnjacima koji direktno ili indirektno implementiraju Okvirnu Direktivu o Vodama na rjecnim slivovima. Struktura, prezentacija i terminologija su stoga prilagodene potrebama tih strucnjaka te je formalni, pravnicki jezik izbjegnut gdje god je to bilo moguce.

U skladu sa gore pomenutom strategijom, okupljena je neformalna radna grupa za pitanja vezana uz planiranje rjecnih slivova. Glavni cilj ove grupe koja je zapocela s radom u julu 2001. godine je razvijanje zakonski ne-obavezujucih i prakticnih vodica o cetiri elementa Okvirne Direktive o Vodama: određivanje vodnih područja, procesi planiranja, učešće javnosti i integrисano planiranje upravljanja vodnim slivovima. Španija i Evropska Komisija odgovorne su za animiranje radne grupe sastavljene od tehnickih strucnjaka iz vladinih tijela i nevladinih organizacija.

Ovaj dokument predstavlja konacnu verziju Vodica o procesima planiranja. Predstavlja opšti pregled ukupnog ciklusa planiranja i iznosi preporuke za njegovu uspješnu implementaciju. Temelji se na doprinosu i povratnim informacijama velikog broja raznih strucnjaka i ostalih zainteresovanih strana iz država Evropske Zajednice i zemalja pristupnica.

Mi, Direktori Voda Evropske Zajednice, Norveške, Švicarske i zemalja pristupnica Evropskoj Zajednici, razmotrili smo i prihvatili ovaj Vodic u martu 2003. godine. Zahvaljujemo clanovima Radne Grupe te narocito vodstvu Opšte Uprave Evropske Komisije za Okoliš na pripremi ovog kvalitetnog dokumenta.

Uvjereni smo da ce ovaj i ostali vodici razvijeni na temelju Zajednicke Strategije Implementacije imati kljucnu ulogu u procesu implementacije Okvirne Direktive o Vodama.

Ovaj Vodic je živi dokument koji treba neprestano nadopunjavati i poboljšavati u skladu sa primjenom i iskustvima zemalja Evropske Zajednice i drugih zemalja. Saglasni smo, medutim, da ovaj dokument bude dostupan javnosti u sadašnjem obliku kako bi bio osnova za proces implementacije koji je u toku.

Nadalje, pozdravljamo napore nekolicine volontera koji su se obavezali da će testirati i provjeriti ovaj i ostale dokumente u takozvanom pilot-projektu riječnih slivova širom Evrope u 2003. i 2004. godini kako bi potvrdili primjenjivost Vodica u praksi.

Takoder se obavezujemo da cemo ocijeniti i odluciti o potrebi revidiranja ovog dokumenta po završetku pilot testiranja i prvih iskustava stecenih u pocetnim fazama implemetacije.

Sadržaj

ODJELJAK 1. UVOD – VODIC-DOKUMENT: CEMU?

ODJELJAK 2. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE: PRIPREMA

ODJELJAK 3. PRINCIPI RELEVANTNI ZA VODNO PLANIRANJE I POTREBE ZA PROCES DONOŠENJA ODLUKA

3.1 Uvod

3.2 Opšti djelokrug, funkcije i tipovi procesa planiranja

3.3 Planiranje upravljanja vodama i veze sa drugim procesima planiranja

ODJELJAK 4. USLOVI ZA ISPRAVAN PROCES PLANIRANJA

4.1 Dugorocna vizija vodnih područja (RBD)

4.2 Upravljanje znanjem i informacijama. Potreba za izgradnjom kapaciteta.

4.3 Integracija na operativnom nivou. Veze sa ostalim politikama planiranja.

4.4 Pravovremenost

4.5 Odgovarajući set alata

ODJELJAK 5. POSEBNI USLOVI U OKVIRNOJ DIREKTIVI O VODAMA KOJI SE TICU PROCESA PLANIRANJA

5.1 Opšta razmatranja

5.2 Prvi dio: Procjena trenutnog statusa i preliminarna analiza praznina

5.3 Treci dio: Uspostava monitoring programa

5.4 Cetvrti dio: Analiza praznina

5.5 Peti dio: Uvodjenje programa mjera

5.6 Šesti dio: Razvoj plana upravljanja riječnim slivom

5.7 Sedmi i osmi dio: Primjena programa mjera i evaluacija

5.8 Deveti dio: Informisanje i konsultiranje javnosti; aktivno ucestvovanje stakeholder-a

ODJELJAK 6. OPŠTI PREGLED I DIJAGRAM PROCESA PLANIRANJA

6.1 Uvod: Zašto i kako upotrebljavati dijagrame u procesu planiranja?

6.2 Zakonski obavezujuci raspored Okvirne Direktive o Vodama

6.3 Ciklus planiranja

6.4 Opšti dijagram procesa planiranja

6.5 Uska grla u procesu planiranja

ANEKS I. – POPIS SKRACENICA

ANEKS II. – PREAMBULE I CLANOVI OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA RELEVANTNI ZA OVAJ VODIC

Odjeljak 1. Uvod – Vodic: cemu?

Cilj ovog dokumenta je da se pruži vodstvo nadležnim vlastima u implementaciji Direktive 2000/60/EC koja uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda Okvirna Direktiva o Vodama – WFD). Dokument je usmjeren na interakciju i aktivnosti planiranja te zadatke za ispunjavanje uslova Direktive. Vodic je alat za upravljanje u implementaciji Direktive na nacionalnom nivou.

Kome je namijenjen ovaj Vodic?

Narocito je namijenjen nadležnim vlastima odgovornim za implementaciju Direktive na nivou vodnih područja iako sadrži podatke i o drugim nivoima planiranja: podsliv; nacionalni i medunarodni.

Ovaj dokument može pomoci vladama pri donošenju odluka koje se tice dodjeljivanja odgovornosti i resursa vlastima nadležnim za implementaciju. Može biti od koristi i ostalim zainteresovanim stranama te nevladinim organizacijama u svrhu boljeg razumijevanja procesa planiranja.

Koji su ciljevi ovog Vodica?

Cilj ovog Vodica da se informišu zainteresovane strane o pitanjima i aktivnostima koje je potrebno organizovati i koordinirati tokom procesa planiranja te pružiti proceduralno vodstvo pri izradi i razvijanju planova upravljanja riječnim slivovima. To će osigurati dosljednost u pristupu i efikasnost u njihovoј pripremi. Vodic nije previše preskriptivan i detaljiziran. On samo pruža konceptualni okvir koji treba prilagoditi karakteristikama i potrebama pojedinacnih riječnih slivova.

Vodic pokušava:

- da stvori zajednicko razumijevanje procesa planiranja u skladu sa Direktivom;
- da pruži smjernice objašnjavajući uslove Direktive koji se tice koraka implementacije i faza planiranja upravljanja riječnim slivovima te analizirajući mogućnosti koje nudi Direktiva;
- da obezbijedi preporuke i iskustva za operacionalizaciju procesa planiranja;
- da objasni organizaciju procesa planiranja te pružiti informacije šta, ko i kada.

Vodic ne pokušava:

- da pruži smjernice o specificnim tehnickim elementima procesa planiranja. Time se bave ostale Radne Grupe (vidi: Aneks 3. ovog Vodica).

Šta možete pronaći u ovom Vodicu?

Vodic je podijeljen u cetiri glavna odjeljka:

- Odjeljak 3. koji uvodi *pojam vodnog planiranja*;
- Odjeljak 4. koji iznosi *dobru praksu u vodnom planiranju*;
- Odjeljak 5. koji opisuje *zahtjeve Direktive za proces planiranja*; i
- Odjeljak 6. koji iznosi dijagrame u kojima su sažeti *glavni zadaci* za implementaciju procesa.

Vodic odgovara na sljedeca pitanja:

Pojam procesa planiranja

- Šta znači planiranje?
- Koji su glavni tipovi procesa planiranja?
- Odnos sa ostalim pojmovima planiranja i veze sa drugim procesima planiranja
- Koji je prostorni djelokrug procesa planiranja?

Dobra praksa u vodnom planiranju

- Koji su glavni elementi ispravnog procesa planiranja?
- Kako su ti elementi uklopljeni u opšte procese planiranja riječnih slivova datih u Direktivi?
- Preporuke za uspješno planiranje.

Zahtjevi Direktive i glavni zadaci

- Koje su glavne aktivnosti i kada trebaju biti razvijene u procesu planiranja?
- Gdje su te aktivnosti u Direktivi eksplicitno navedene?
- Koje su veze medu glavnim aktivnostima?
- Koje su glavne prepreke u pripremi i uska grla?
- Koji su ciljevi i funkcije Plana upravljanja riječnim slivom?
- Od planiranja do plana: Šta treba uzeti u obzir tokom procesa planiranja kako bi se ispunili uslovi za Plan upravljanja riječnim slivom u skladu sa Direktivom?
- Kako o razlicitim rezultatima procesa planiranja podnijeti izvještaji kroz Plan?

...i gdje je glavni sadržaj Vodica?

- **Koncept procesa planiranja**

Odjeljak 3. Relevantni principi za vodno planiranje i uslovi za proces donošenja odluka – 3.1 Uvod – 3.2 Djelokrug, funkcije i tipovi procesa planiranja – 3.3 Planiranje upravljanja vodom i veze sa drugim procesima upravljanja

➤ **Dobra praksa u vodnom planiranju**

Odjeljak 4. Uslovi za ispravni proces planiranja – 4.1 Dugorocna vizija vodnih područja – 4.2 Upravljanje znanjem i informacijama. Potreba za izgradnjom kapaciteta – 4.3 Integracija na operativnom nivou. Veze sa drugim politikama planiranja – 4.4 Pravovremenost – 4.5 Odgovarajući set alata

➤ **Zahtjevi Direktive i glavni zadaci**

Odjeljak 5. Posebni zahtjevi u Direktivi koji se tisu procesa planiranja – 5.1 Opšta razmatranja – od 5.2 do 5.9 Glavni dijelovi procesa planiranja

Odjeljak 6. Opšti pregled i dijagram procesa planiranja – 6.1 Uvod: Zašto i kako koristiti dijagrame u procesu planiranja? – 6.2 Zakonski obavezujući raspored Direktive – 6.3 Nivoi planiranja i ciklusi planiranja – 6.4 Opšti dijagram procesa planiranja – 6.5 Glavna uska grla u procesu planiranja – 6.6 Preporuke za pripremu i korištenje dijagrama.

Pažnja! Metodologiju ovog Vodica potrebno je prilagoditi regionalnim i nacionalnim okolnostima u skladu sa Direktivom.

Vodic predlaže sveobuhvatni metodološki pristup. Opisuje principe i procese u ciklusu upravljanja. Zbog razlicitih okolnosti unutar Evropske Zajednice, logičan pristup i odgovori na pitanja varirace među riječnim slivovima. Predložena metodologija stoga mora biti prilagodena konkretnim okolnostima.

Šta necete naci u ovom Vodicu?

Ovaj Vodic nije usmjeren na:

- posebne metodologije procesa planiranja: hidrološko modeliranje, sisteme za podršku u odlucivanju itd.;
- uspostavu programa mjera. O tome će se sastaviti poseban vodic.

Odjeljak 2. Implementacija Direktive: Priprema

Ovaj odjeljak upoznaje vas sa sveukupnim kontekstom implementacije Okvirne Direktive o Vodama i informiše vas o inicijativama koje su dovele do izrade ovog Vodica.

Decembar, 2000. godine: prekretnica u politici voda

Dugotrajni proces pregovaranja

22. decembar 2000. godine ostace upamcen kao prekretnica u istoriji evropske politike voda: tog dana Okvirna Direktiva o Vodama (Direktiva 2000/60/EC E Evropskog Parlamenta i Vijeca od 23. oktobra 2000. godine kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda) objavljena je u Službenom Glasniku Evropskih zajednica te je tako stupila na snagu.

Direktiva je rezultat petogodišnjeg procesa diskusija i pregovora između širokog opsega strucnjaka, zainteresovanih strana i zakonodavaca. Taj proces naglasio je opšti kompromis o glavnim principima modernog upravljanja vodama koji je danas osnova Okvirne Direktive o Vodama.

Okvirna Direktiva o Vodi: novi izazovi u politici voda EU

Koja je svrha ovog Vodica?

Direktiva uspostavlja okvir za zaštitu svih voda (uključujući kopnene površinske vode, tranzicijske vode, priobalne vode i podzemne vode) koja:

- (a) sprjecava daljnju degradaciju i štiti i ucvršćuje status vodnih ekosistema kao, s obzirom na potrebe za vodom, kopnenih ekosistema i mokvarnih područja direktno zavisnih o vodnim ekosistemima;
- (b) promoviše održivo korištenje voda na osnovu dugorocne zaštite raspoloživih vodnih resursa;
- (c) ima za cilj bolju zaštitu i poboljšanje vodnog okoliša, među ostalim i putem specifičnih mjera za postupno smanjenje ispuštanja, emisije i rasipanja opasnih supstanci s prioritetne liste, te prekid ili postupno eliminisanje ispuštanja, emisije ili rasipanja opasnih supstanci s prioritetne liste;
- (d) osigurava progresivno smanjenje zagadenja podzemnih voda i sprjecava njihovo daljnje zagadenje, te
- (e) doprinosi ublažavanju posljedica poplava i suša.

...a koji je ključni cilj?

Sveukupni cilj Direktive je postizanje dobrog statusa svih voda do 2015. godine.

Koje glavne akcije Države Clanice moraju poduzeti?

- Odrediti pojedinacne slivove na svojoj državnoj teritoriji i grupisati ih u pojedinacna vodna područja te imenovati nadležna tijela do 2003. godine (Clan 3., Clan 24.);
- Okarakterizirati vodna područja u skladu sa pritiscima, uticajima i ekonomskoj analizi korištenja voda, uključujući registar zaštićenih područja unutar pojedinog vodnog područja do 2004. godine (Clan 5., Clan 6., Aneks II. i Aneks III.);
- Provesti zajedno s Evropskom Komisijom među-kalibraciju klasifikacijskih sistema ekološkog statusa do 2006. godine (Clan 2(22), Aneks V.);
- Operacionalizirati monitoring mreže do 2006. godine (Clan 8.);
- Na osnovu ispravnog monitoringa i analize karakteristika riječnih slivova, uspostaviti do 2009. godine program mjera za postizanje ekoloških ciljeva Okvirne Direktive o Vodama (Clan 11., Aneks III.);
- Izraditi i objaviti Planove upravljanja riječnim slivovima za svaki pojedini riječni sliv, uključujući odredenje jako izmijenjenih vodnih tijela, do 2009. godine (Clan 13., Clan 4.3);
- Provesti politike cijena vode u svrhu ocuvanja održivosti vodnih resursa do 2010. godine (Clan 9.);
- Operacionalizirati programe mjera do 2012. godine (Clan 11.);
- Provesti programe mjera i postici ekološke ciljeve do 2015. godine (Clan 4.).

Pažnja! Države Clanice možda neće moci postici dobar status svih vodnih tijela unutar riječnog sliva do 2015. godine zbog razloga tehnike neizvodljivosti, novcane neisplativosti ili prirodnih uslova. Pod takvim uslovima koji će biti posebno objašnjeni u Planovima upravljanja vodnim područjima, Okvirna Direktiva o Vodama Državama Clanicama nudi mogućnost još dva šestogodišnja ciklusa planiranja i implementacije mjera.

Mijenjanje procesa upravljanja – informisanje, konsultacije i učešće

Clan 14. Direktive odreduje da Države Clanice moraju aktivno poticati uključivanje svih zainteresovanih strana u implementaciji Direktive i u izradu, revidiranju i dopunjavanju Planova upravljanja riječnim slivovima. Države Clanice se također obavezuju da za svako vodno područje objave i ucine dostupnim javnosti, uključujući i korisnike:

- vremenski raspored i program rada na izradi plana, uključujući i popis konsultacija koje treba obaviti najkasnije do 2006. godine;
- pregled znacajnih pitanja iz oblasti upravljanja vodom uocenih u slivu najkasnije do 2007. godine;
- nacrte plana upravljanja riječnim slivom najkasnije do 2008. godine.

Integracija: ključni pojam Okvirne Direktive o Vodama

Ključni pojam Okvirne Direktive o Vodama je pojam integracije koji predstavlja ključ za upravljanje zaštitom voda unutar vodnih područja:

- **Integracija ekoloških ciljeva**, objedinjavajuci ciljeve kvaliteta, kolicine i zaštite okoliša u svrhu zaštite visokovrijednih vodnih ekosistema i postizanja opšteg dobrog statusa ostalih voda;
- **Integracija svih vodnih resursa**, objedinjavajuci tijela površinskih voda, tijela podzemnih voda, mocivarnih područja te priobalnih voda **na nivou riječnog sliva**;
- **Integracija svih upotreba, funkcija i vrijednosti** vode u zajednicki zakonski okvir, odnosno istraživanje vode za okoliš, vode za zdravlje i ljudsku potrošnju, vode za industrijski sektor, promet, odmor, vode kao društvenog dobra;
- **Integracija disciplina, analiza i ekspertize**, objedinjavajuci hidrologiju, hidrauliku, ekologiju, hemiju, geologiju, tehnologiju i ekonomiju u svrhu procjene trenutnih pritisaka i uticaja na vodne resurse i određivanje mjera za postizanje ekoloških ciljeva Direktive na najekonomicniji nacin;
- **Integracija zakona o vodama u zajednicki i dosljedan okvir.** Zahtjevi nekih starijih zakona o vodama preformulisani su u Okvirnu Direktivu o Vodi kako bi ispunili savremene ekološke uslove. Nakon prelaznog perioda te stare direktive bice povucene. Ostali zakonski dokumenti (npr. Direktiva o Nitratima ili Direktiva o Tretiranju Urbanih Otpadnih Voda) moraju biti uskladjeni u Planovima upravljanja riječnim slivovima ako se na njima zasnivaju programi mjera;
- **Integracija svih znacajnih aspekata upravljanja i zaštite okoliša** važnih za održivo planiranje riječnih slivova uključujući i one koje nisu u djelokrugu Okvirne Direktive o Vodama kao što je sprjecavanje i zaštita od poplava;
- **Integracija širokog opsega mjera, uključujući cijene vode te ekonomske i finansijske instrumente, u zajednicki pristup upravljanju** u svrhu postizanja ekoloških ciljeva Direktive. Programi mjera definisani su u Planovima upravljanja riječnim slivovima izrađenim za svako vodno područje;
- **Integracija svih zainteresovanih strana i gradanskog društva u donošenju odluka**, promovišuci transparentnost i informisanje javnosti te nudeći jedinstvenu priliku zainteresovanim stranama u razvoju Planova upravljanja riječnim slivovima;
- **Integracija razlicitih nivoa donošenja odluka koje uticu na vodne resurse i status voda**, bilo lokalnih, regionalnih ili nacionalnih, u svrhu razvoja Planova upravljanja riječnim slivovima;
- **Integracija vodnog upravljanja razlicitih Država Clanica**, za riječne slivove koji se nalaze na području dvije ili više zemalja, postojećih i/ili budućih Država Clanica Evropske Zajednice.

ŠTA SE CINI U SVRHU PODRŠKE IMPLEMENTACIJE?

Aktivnosti za poodršku implementacije Okvirne Direktive o Vodama u toku su u Državama Clanicama i u zemljama pristupnicama Evropskoj Zajednici. Primjeri takvih aktivnosti uključuju konsultiranje javnosti, razvoj nacionalnih vodica, pilot projekata za testiranje pojedinih elemenata Direktive ili cijelokupnog procesa planiranja, rasprave o institucionalnom okviru ili pokretanje istraživačkih programa posvećenih Okvirnoj Direktivi o Vodama.

Maj, 2001. godine – Švedska, Države Clanice, Norveška i Evropska Komisija razvile su Zajednicku Strategiju Implementacije

Glavni cilj Strategije je podrška implementacije Okvirne Direktive o Vodama razvijajući zajednicko i dosljedno razumijevanje i vodic o kljucnim elementima Direktive. Kljucni principi u ovoj Zajednickoj Strategiji su razmjena informacija i iskustava, razvijanje zajednickih metodologija i pristupa, uključivanje strucnjaka iz zemalja pristupnica te zainteresovanih strana iz vodnog resora.

U skladu s ovom Zajednickom Strategijom Implementacije, okupljeno je niz radnih grupa kako bi razvile i testirale zakonski ne-obavezujuci Vodic. Strateška koordinaciona grupa nadgleda radne grupe i direktno izvještava direktore voda Evropske Zajednice i Komisiju koja odlucuje o Zajednickoj Strategiji Implementacije.

Radna Grupa za Dobru Praksu u Planiranju Rijecnog Sliva

Radna grupa okupljena je u skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije Okvirne Direktive o Vodama kako bi se bavila specificnim pitanjima planiranja riječnih slivova. Glavni kratkorocni cilj ove strategije je razvoj zakonski ne-obavezujucih i praktičnih vodica za podršku implementacije procesa planiranja kako je predvideno Okvirnom Direktivom o Vodama. Clanovi grupe su strucnjaci i zainteresovane strane iz Država Clanica Evropske Zajednice i ogranicenog broja zemalja pristupnica Zajednici (vidi Aneks 4.).

Glavni radni paketi grupe su:

Radni paket 1. Vodic o određivanju vodnih područja;

Radni paket 2. Vodic o procesu planiranja;

Radni paket 3. Vodic o učešcu javnosti;

Radni paket 4. Prirucnik: Kako izraditi integrисани plan upravljanja riječnim slivom i program mjera.

Ovaj dokument je konacna verzija Radnog paketa 2. "Vodic o procesu planiranja".

Radna grupa sastajala se u svrhu sastavljanja Radnog paketa 2., "Vodic o procesu planiranja" prema slijedecem rasporedu:

Datum	Aktivnost
16. april 2002.	Prvi sastanak radne grupe Radnog paketa 2. (RP2), "Vodic o procesu planiranja" u Madridu.
25. juni 2002.	Dostupni su referentni termini i nacrta verzija dokumenta.
4.-5. juli 2002.	Sastanak radne grupe. Rasprava o referentnim terminima i nacrtu dokumenta. Revidiranje sadržaja i rasporeda RP2.
14.-15. oktobar 2002.	Radna grupa sastaje se u Briselu.
25. oktobar 2002.	Verzija Vodica u CIRCA-i koja uključuje zaključke sa sastanaka Radne grupe i nove komentare.
7.-8. novembar 2002.	Predstavljanje prve verzije "Vodica o procesu planiranja" i novog radnog programa na sastanku Strateške koordinacione grupe.
21.-22. novembar 2002.	Predstavljanje prve verzije "Vodica o procesu planiranja" i novog radnog programa na sastanku direktora voda u Kopenhagenu.
2. decembar 2002.	Sastanak radne grupe (tekst)
9. decembar 2002.	Sastanak radne grupe (dijagrami)
20. decembar 2002.	Revidirana verzija u CIRCA-i.
20.-21. januar 2003.	Radionica sa ostalim radnim grupama u Madridu.
21. februar 2003.	Konacna verzija Vodica o procesu planiranja predstavljena Strateškoj koordinacionoj grupi.
mart 2003.	Direktori Voda prihvatali konacnu verziju Vodica o procesu planiranja pismenim putem.

Na sastanku Direktora Voda održanom u Kopenhagenu (21. i 22. novembra 2002. godine) odredene su cetiri teme u nastavku Zajednicke Strategije Implementacije. Na jednoj od njih Radna Grupa 2B "Integrисано управљање ријечним сливом" nastavice sa radom bivše Radne Grupe 2.9. Detaljni mandat nove Radne Grupe je u pripremi te se očekuje da će glavni predmet rada biti razvoj pilot-projekta vodnih područja i razrada novog Vodica u "Priprema planova управљања ријечним сливовима и програми мјerenja uključujući integraciju razlicitih planova управљања ријечним сливовима".

Odjeljak 3. Relevantni principi za vodno planiranje i potrebe za proces donošenja odluka

3.1 Uvod

Ovaj odjeljak iznosi pozadinu procesa planiranja. Ne bavi se detaljima Direktive (time se bavi sljedeci odjeljak) nego pruža uvid u teorije samog planiranja. Sistem planiranja koji daje Direktiva nije jedini moguci. Ipak, rokovi i ciljevi Direktive su obavezujuci. U planiranju, donose se odluke o tome ko šta radi i kada. Ne postoji jedan najbolji pristup donošenju tih odluka. To je dovelo do razvoja razlicitih tipova procesa planiranja. Fleksibilna upotreba razlicitih stilova planiranja može se nadležnim tijelima pokazati kao korisna za postizanje uslova Direktive. Ovaj odjeljak daje informacije potrebne kako bi ta fleksibilnost bila moguca. Iznosi opšte principe procesa planiranja i razlicite aspekte koje je potrebno uzeti u obzir pri donošenju odluka za odredeni tip planiranja tokom implementacije Direktive u Državama Clanicama ili zemljama pristupnicama.

Glavna svrha planiranja je da se obezbijedi Plan kao instrument u donošenju odluka koje bi imale uticaj na buducnost. Planiranje je sistematican, integrativan i iterativan proces koji se sastoji od više koraka koji se provode prema odredenom rasporedu.

Pažnja! Vodno planiranje je sredstvo za unaprijedivanje i podršku upravljanja vodnim resursima. U tom smislu, vodno planiranje smatramo samo procesom, a ne ciljem za sebe.

Planiranje kulminira kad su svi važni podaci razmotreni i kad je odabran nacin djelovanja. Plan je tada izraden i implementiran kako bi se postigle svrhe i ciljevi.

Direktiva uvodi ekološke ciljeve za vodna tijela u rjecnim slivovima. Proces planiranja koji je prihvacen u Direktivi najbolje je opisati kao "ciljano planiranje"; od samog pocetka procesa jasno je da će konacni rezultat biti, u ovom slucaju, "dobar status vode" (ili "dobar potencijal").

Postoje odredeni faktori koje treba uzeti u obzir u procesu planiranja kako ne bi spriječili postizanje ciljeva Direktive:

- Za doticne rjecne slivove ne postoji samo proces planiranja u skladu sa Direktivom nego i citav niz drugih inicijativa, kao npr. razvoj regionalnih industrijskih zona, izgradnja kuca, proširenja postojeće infrastrukture, restrukturiranje poljoprivrede, izgradnja rekreacijskih područja, itd., iz kojih može nastati neslaganje s ciljevima Direktive. Proces planiranja mora biti fleksibilan, dinamican, ciklican i pronicljiv kako bi mogao predvidjeti i uzeti u obzir sluajeve poplava ili suša;

- Razlicite Države Clanice imaju svoje specificne tradicije planiranja i utvrđene nacine prilagodavanja promjena i razvoja u društvo uz odgovarajucu podjelu uloga i dodjeljivanje zadataka izmedu javnog i privatnog sektora. Kako bi se Direktiva provela na društveno prihvatljiv nacin, svaka Država Clanica obavezna je informisati o, omoguciti i promovisati aktivno učešće zainteresovanih strana i javnosti. To znaci da postojeci proces planiranja može biti prilagoden i revidiran.

Direktiva nudi okvir; sama operacionalizacija provedbe mora se dogoditi na nivou svake Države Clanice. Unutar okvira ima mjesta za djelovanje na razlicitim nivoima: na nivou države, (pod)sliva ili vodnog tijela, ukoliko "dobar status" ostane vodeći princip i ukoliko se poštuju koraci propisani u Direktivi.


Pažnja! Uslovi za proces donošenja odluka.

Primjeri važnih pitanja za donošenje odluka (te stoga i za proces planiranja):

- *Kada donijeti pojedinu odluku?*
- *Ko ce za nju biti odgovoran?*
- *Koliko "nezavisno" je moguce donijeti pojedinu odluku u Državama Clanicama? Kakva je koordinacija potrebna na nivou Zajednice?*
- *Radi li se o odluci koja ce biti odredena poslije? (iterativan proces)*
- *Kakve posljedice nosi pojedina odluka?*
- *Na koji ce nacin pojedina odluka ograniciti izbor sljedecih koraka u implementaciji Okvirne Direktive o Vodama?*

3.2 Djelokrug, funkcije i tipovi procesa planiranja

Klasicki pristup planiranju obicno uključuje tri glavne faze: procjena sadašnjeg i ocekivanog scenarija, postavljanje ciljeva i razvoj zamjenskih programa mjera uključujući i djelovanje. Te faze su dio ciklickog i iterativnog procesa u kojem je moguce odrediti tri dodatna elementa (ucešće javnosti, monitoring i ocjenjivanje procesa) koji će se paralelno razviti kako bi služili kao veza izmedu ostatka. Proces je prikazan na slici koja slijedi.



Kao što je opisano u odjeljcima 5.1 i 6.3, proces planiranja koji treba provoditi u skladu sa Direktivom sastoji se od deset glavnih elemenata koji se u fazama prikazanim na gornjoj slici mogu odrediti na sljedeci nacin:

Glavna Faza	Elementi u skladu sa Okvirnom Direktivom o Vodama
Procjena sadašnjeg i očekivanog scenarija	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pripremna faza ▪ Procjena sadašnjeg statusa i analiza preliminarnih razlika
Postavljanje ciljeva	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analiza razlika ▪ Postavljanje ekoloških ciljeva
Zamjenski programi mjeranja i djelovanje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sastavljanje programa mjera ▪ Razvoj planova upravljanja riječnim slivovima ▪ Implementacija programa mjera i priprema privremenih izvještaja
Faze povezivanja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uspostava programa monitoringa ▪ Ocjenjivanje prve i druge faze ▪ Informisanje i konsultiranje javnosti, aktivno učešće zainteresovanih strana

Efektivno vodno planiranje omogucava predvidanje problema vodne tematike analizirajuci zamjenske opcije upravljanja i predlažuci posebne mjere, a sve za postizanje optimalne upotrebe vodnih resursa.

Medutim, vodno planiranje ne nudi samo strateški pristup. Iako je uloga vodnog planiranja u Direktivi namijenjena implementaciji programa mjera u svrhu poboljšavanja i održavanja sadašnjeg statusa voda, moguce je odrediti i dodatne funkcije:

Pružiti okvir za razvoj institucionalnih programa ili koordinaciju s ostalim šemama planiranja (vidi sljedeci odjeljak).

Povecati legitimitet i transparentnost u upravljanju vodom

Planiranje može povecati legitimitet odluka otvaranjem sveobuhvatnog dijaloga između javnosti, zainteresovanih grupa i vlasti. Za legitimitet procesa planiranja ključno je zapoceti dijalog vec u fazama definisanja problema i sastavljanja programa rada. Razumijevanje interesa uključenih strana raste tokom procesa planiranja. Stoga će mogućnost uticaja na planiranje povecati njihovu spremnost da saraduju u rješavanju problema.

Olakšati interakciju i diskusiju između menadžera i stakeholder-a obezbjeđujući alate za rješavanje sukoba

Neka pitanja mogu uzrokovati sukobe u planiranju upravljanja vodnim resursima koji nisu nužno rezultat pogrešnih ili nezakonitih pristupa. Kako razliciti ljudi imaju razlike ciljeve, perspektive i vrijednosti, planiranje vodnih resursa mora uzeti u obzir brojne korisnike, brojne svrhe i brojne ciljeve. Planiranje za maksimalnu ekonomsku dobrobit nije dovoljno. Pitanja poput jednakosti, rizika, rasporedivanja nacionalnog bogatstva, ekološkog kvaliteta i društvenog blagostanja jednako su važna kao i ekomska efikasnost. Nije moguce razviti jedan cilj koji bi zadovoljio sve interese i sva politicka i društvena stanovišta.

Stoga proces vodnog planiranja mora razviti više razumnih alternativa, za svaku ocjenjujuci ekomske, ekološke, političke i društvene uticaje.

Medutim, istodobno postizanje ekoloških, društvenih i ekomskih ciljeva može se pokazati nemogucim. Stoga je nužno uspostaviti ravnotežu između ekoloških i ostalih, cesto suprotnih, ciljeva. Planiranje može pomoci zainteresovanim stranama da se uhvate u koštač sa složenim problemima, organiziraju mišljenje i dodu do razumijevanja potrebnog za uspostavljanje prikladne ravnoteže. Samo na taj nacin moguce je odrediti problematicna pitanja i donijeti teške odluke na osnovu adekvatnih podataka i opcija.

Izvještavati o politici upravljanja vodama

Direktiva eksplisitno zahtijeva od Država Clanica i zemalja pristupnica da izrade plan upravljanja za svako vodno područje. Plan upravljanja rjecnim slivom namijenjen je za evidenciju trenutnog statusa vodnih tijela unutar vodnih područja i za sažeti prikaz planiranih mjera za postizanje ciljeva te služi kao glavni mehanizam izvještavanja Komisije i javnosti.

Direktiva predvida niz izvještaja koje su Države Clanice i zemlje pristupnice obavezne predati Komisiji unutar propisanih rokova kako bi se potvrdio napredak u postizanju ciljeva. Proces planiranja rjecnih slivova slijedi implementacija plana upravljanja.

Stvarni proces planiranja može znacajno varirati zbog razlicitih tradicija u zakonodavstvu i provodenju zakona. Faktori razlika koji karakteriziraju razlicite tipove planiranja su:

- nacin ucestvovanja (javnih i privatnih) zainteresovanih strana;
- nacin odredivanja ciljeva; i
- tipovi operativnih planova koji cine ishod procesa.

Razlike u tim faktorima odražavaju viziju planiranja pojedinih mjerodavnih tijela. U skladu sa razlicitim tipovima planiranja, sljedeca tabela opisuje cetiri vizije planiranja koje razlikujemo na medunarodnom nivou.

Vizija planiranja	Zakonodavstvo se fokusira na:	Ucesnici	Tip planova
1a racionalno-instrumentalna	postizanje ciljeva uz pomoc odredenih sredstava u odredenom vremenskom roku	problem definiše mjerodavno tijelo; javni akteri su odgovorni za pripremu planova; privatni akteri mogu ucestvovati tokom implementacije	prostorno-tehnicka imaginacija željenog stanja; implementacija u skladu "cilj-sredstvo" racionalnosti.
1b racionalno-instrumentalna imajuci u vidu složenost politickog, administrativnog i društvenog konteksta	odredivanje niza povezanih ciljeva i mjera na temelju analiza moguceg djelovanja	problem definiše mjerodavno tijelo; analizu situacije i pripremu planova zajednicki provodi više javnih aktera; privatni akteri mogu ucestvovati u implementaciji	okvir dogovora (ko ce šta napraviti i kada, kada šta treba povezati sa cim, u kojim je slučajevima potrebno prilagodavati plan); plan se može nadopunjavati (= povremeno revidiranje u skladu sa ciljevima i mjerama).
2a interaktivna	politika je rezultat procesa (ucenja i pregovaranja) medu nezavisnim javnim akterima (medusobno) i privatnih aktera, svaki koristeci svoje resurse	definisanje problema je postojano a ko je mreža ucesnika postojana; javni i privatni akteri zajedno doprinose pripremi planova i njihovoj implementaciji	slika dogovorenog željenog stanja u koji su ukljuceni ciljevi i javnih i privatnih aktera; programi koji ukljucuje (finansijsko) učešće svih strana
2b interaktivna imajuci u vidu snagu fundamentalne debate	snažni dijalog; regrupisanje aktera i sredstava u svrhu postizanja odredenih ciljeva (npr. korištenje vode)	problem zajednicki definišu javni i privatni akteri; šira javnost je pozvana da ucestvuje u pripremi planov i njihovoj implementaciji	pregled aktivnosti javnih i privatnih aktera u uspostavi dijaloga; planiranje pod-planova za prilagodavanje svacihi aktivnosti, zadataka, odgovornosti i finansijskih posljedica

1a U *racionalno-instrumentalnom tipu planiranja*, mjerodavno tijelo definiše problem, rješenje problema te sredstva i vremenski raspored za postizanje rješenja. Ostale zainteresovane strane nisu ukljucene u proces iako mogu

biti informisane jednom kad je rješenje određeno. Privatni akteri mogu biti uključeni u implementaciju planova.

Npr. planiranje re(konstrukcije) brana: nakon što su vlasti odlucile da se problem poplavljivanja mora riješiti povećanjem hidraulickog kapaciteta rijeke, rad na branama mogu provesti privatni akteri.

1b U *"otvorenom" racionalno-instrumentalnom tipu planiranja*, vlasti uzimaju u obzir složenost društvene strukture u kojoj se dogada donošenje odluka. Ipak, problem definiše mjerodavno tijelo. U fazi analize problema i pripremi rješenja mogu ucestovovati i druge zainteresovane javne strane (= ostale vlasti). Kao i u prvom tipu, privatni akteri mogu se ukljuciti u implementaciju planova.

Npr. tijelo nadležno za vode inicira izradu programa za uvodenje mjera uzvodno u određenoj regiji kako bi se umanjio rizik poplave nizvodno smanjujući vršni proticaj doticne rijeke.

2a U *interaktivnom tipu planiranja*, nadležno tijelo inicira proces ucenja i pregovaranja među nezavisnim javnim i privatnim akterima, svaki koristeci svoje vlastite resurse. Definicija problema je rezultat tog procesa i ostaje stabilna sve dok je mreža učesnika stabilna. Javni i privatni sektor zajednicki ucestvuju u pripremi i implementaciji planova. Ukratko, mjerodavno tijelo određuje ciljeve dok ostale zainteresovane strane odlucuju o sredstvima za postizanje tih ciljeva.

Npr., sveukupni plan za zaštitu od poplava u određenoj oblasti te mјere koje su dogovorili svi zainteresovani akteri, a koje se tisu hidraulickog kapaciteta rijeke, sistema kanalizacije i odvoda, smanjenja kišnice koja otice s krovova, polja i privatnih parkirališta te zadržavanja vode na poljoprivrednim i prirodnim površinama.

2b U *"otvorenom" interaktivnom tipu planiranja*, inicijativa može poteci od mjerodavnih tijela, ali i od drugih aktera. Ipak, vlasti olakšavaju proces definisanja problema. U ovom tipu planiranja akteri imaju razlicita gledišta na problem te o njima raspravljaju. Na osnovu tih razlicitih gledišta stvaraju se jake koalicije te se prilagodavaju tekuce aktivnosti.

Npr. cinjenica da se raspoloživi prostor za vodu ne može bez posljedica smanjivati do beskonacnosti te da se pri prostornom planiranju mora uzeti u obzir vodeni tok. To donosi preokret u planiranju, od planiranja upravljanja vodom do prostornog planiranja, pa do toga da upravljanje vodom utice na prostorno planiranje.

Prema poretku cetiri vizije planiranja rastu i neizvjesnosti prisutne u procesu planiranja. Iako je moguce uociti istorijski razvoj u tipovima planiranja, svi oblici su primjenjivi i danas. Štaviše, razliciti tipovi planiranja mogu biti prisutni istvremeno u jednoj regiji.

Na primjer, u nekim zemljama poput Nizozemske prevladava interaktivni tip planiranja. Ipak, u nekim slučajevima, nakon obilnih poplava, bilo je potrebno hitno djelovati po pitanju smanjenja nivoa vode pa se, iz praktičnih razloga, koristio racionalno-instrumentalni tip planiranja. Sada, budući da su sjećanja na impresivne nabujale vode polako izblijedila, sve više raste želja za ucestvovanjem tako da je upotreba interaktivnog tipa planiranja sve cešta.

Ovaj primjer pokazuje da dominantni tip planiranja može varirati ne samo u prostoru nego i u vremenu.

Kao što je potvrđeno u ostalim Vodicima-Dokumentima (npr. WFD CIS Vodic br. 1 – Radna Grupa za ekonomsku analizu voda i br. 8 – Učešće javnosti), za mjerodavna tijela od izuzetne je važnosti da se poznaje društveni kontekst problema, pocevši sa analizom zainteresovanih strana. Poznavajući mišljenja zainteresovanih strana – pri tom se misli na javne i privatne zainteresovane strane – mjerodavno tijelo može odluciti o najprikladnijem tipu planiranja za doticnu situaciju. To omogućuje fleksibilnu promjenu tipova planiranja kako bi se postigli najbolji rezultati.

3.3 Planiranje upravljanja vodom i veze s drugim procesima planiranja

Jedna od najvažnijih odlika planiranja jest da je to dinamican proces određen aktivnostima koje se odvijaju kroz određeno vrijeme i koje djeluju uzajamno kroz prenos i povrat podataka. Funkcija tih aktivnosti je da se podaci pretvore u oblike iz kojih se mogu donijeti odluke (planovi). U svim fazama tog procesa potrebno je osigurati koordinaciju s ostalim važnim procesima planiranja. Upravljanje vodnim resursima mora se planirati na integrisani i holistički nacin. To uključuje koordinaciju planiranja rijecnih slivova i procesa upravljanja ostalim važnim sektorima kako bi se osiguralo postizanje ciljeva u skladu sa Direktivom.

Na primjer, mnoge upotrebe tla zavise o vodi. Stoga je ispravno planiranje upravljanja vodom ključno kako bi se izbjegle neželjene nuspojave. I suprotno, upotreba tla utice na determinante koje obilježavaju proticaj vode te može promijeniti njegove karakteristike, npr. uvodenjem zagadivaca u vodene tokove. Propisi koji se tisuču upotrebe tla mogu biti potrebni i u svrhe zaštite voda.

Iako Direktiva ne sadrži eksplisitne odredbe koje se tisuču planiranja upotrebe tla, pripreme za implementaciju moraju osigurati da tijela nadležna za planiranje upotrebe tla uzmu u obzir proistekle ciljeve. Stoga se preporучuje da se proces planiranja upotrebe tla i vodno planiranje oslanjaju jedno na drugo koliko je god to moguce. U skladu sa tim, potrebno je uzeti u obzir i uslove Direktive o procjeni uticaja određenih planova i programa na okoliš (2001/42/EC).

Iako postoji mnogo veza sa ostalim procesima planiranja, planiranje upravljanja vodom ima neke karakteristike koje se znatno razlikuju od planiranja na ostalim poljima (npr. prostorno ili ekonomsko planiranje).

Kao prvo, voda je nešto što koristimo pa se u vodnom upravljanju te funkcije korištenja planiraju i olakšavaju (npr. vodni promet, voda namijenjena industrijskoj upotrebi ili ljudskom korištenju). Istovremeno, provode se razlicite mјere zaštite voda kako bi se osigurali preduslovi za te funkcije. Direktiva se

posebno bavi zaštitom funkcionisanja vodnih sistema te interesima koji iz toga proistisu (npr. pojam korištenja vodnih usluga).

Zahvaljujući tim karakteristikama planiranje voda preduslov je za ostale tipove planiranja. Međutim, to nije jednostavan preduslov obzirom da je prirodna dinamika vodnih sistema nestalna. Ako se, na primjer, prostorno planiranje zanemari na određeno vremenski period, krajolik se neće promijeniti sam od sebe. Ako se isto dogodi s planiranjem vodnih sistema, može doći do opasnih situacija povezanih sa opasnošću od poplava, suša i sa zdravstvenim rizicima.

Planiranje nije 100% tacno

Slučajni dogadjaj može se definisati kao onaj koji je van naše kontrole. Slučajnost uvijek treba uzeti kao element procesa planiranja. Proistice iz složenosti mnoštva faktora. Meteorološki, demografski, društveni, tehnički ili politički uslovi koji određuju proces planiranja ponekad se ponašaju prema obrascima koje nije moguce u potpunosti predvidjeti. Slučajnosti se dogadaju uglavnom kao rezultat stohasticne prirode nekih ključnih elemenata koji uticu na te procese.

Pomoću programa mjera moguce se uhvatiti u koštač sa slučajnostima jer se može nadopunjavati i revidirati u skladu sa okolnostima (Član 11.5 i Aneks VII. B.).

Konacno, voda nije nepomican vec tekuci sadržaj neogramicen administrativnim ili politickim granicama koji slijedi fizicka i hidromorfološka ogranicenja. Taj prostorni kontekst uobicajeno se naziva sliv.

Direktiva – u kontekstu prirodnog vodnog ciklusa – propisuje da se aktivnosti upravljanja dogadaju unutar geografskih područja zvanih vodna područja (Oblasni Riječni Sliv-RBD, op.prev.). Vodna područja se uglavnom zasnivaju na slivovima površinskih voda, zajedno sa granicama povezanih tijela podzemnih i priobalnih voda. U slučajevima kad se mali riječni slivovi nalaze do jednog veceg ili više manjih slivova, Direktiva dopušta nadležnim tijelima da ih spoje kako bi vodno upravljanje u doticnom vodnom području bilo što efikasnije.

U slučaju priobalnih voda, proces planiranja mora uzeti u obzir postojanje drugih planova koji mogu uticati na priobalne vode van pojasa od jedne nautičke milje propisane Okvirnom Direktivom o Vodama. Vode izvan tog pojasa mogu uticati na priobalne ili cak tranzicijske vode pa ne uzimanje te cinjenice u obzir može dovesti do krivih zaključaka o kvalitetu ili mjerama za poboljšanje situacije.

Stvarajući prostornu jedinicu za upravljanje vodama zasnovanu na riječnim slivovima, moguce je nastajanje sukoba sa drugim sektorima koji imaju znacajnog uticaja na vode.

Ovdje u igru ulazi i pitanje velicine. Složenost procesa planiranja upravljanja vodama u velikoj mjeri zavisi od karakteristika sliva doticnog vodnog sistema: planiranje se jednostavnije provodi za manje nego za veće vodne sistema kao što su Dunav ili Rajna u koje je uključen veci broj zemalja. Direktiva zahtjeva koordinaciju koja prelazi administrativne i političke granice.

Pažnja!

Direktiva zahtijeva da prostorni kontekst za integrисано i koordinirano vodno upravljanje mora biti na nivou vodnog područja.

Odjeljak 4. Uslovi za ispravni proces planiranja

Planiranje je instrument ili radna metodologija pripreme za donošenje odluka sa svrhom poboljšavanja upotrebe resursa dostupnih za postizanje određenih ciljeva. Zahtijeva poznavanje stvarnosti u kojoj se dogada i sposobnost ocjene i ocekivanog rezultata i procesa preko kojeg se do njega dolazi.

Pažnja! Misli globalno, djeluj lokalno!

U svrhu "dobre prakse", menadžeri i planeri riječnih slivova moraju ugraditi nekakve olpšte principe u sve elemente svog rada kako bi osigurali koordinaciju i uskladenost potrebnu za efikasno postizanje ciljeva.

Moguce je navesti sljedeće preduslove za ispravni proces planiranja u skladu sa odgovarajućim aspektima Direktive:

- dugorocna vizija za pojedina vodna područja;
- upravljanje znanjem i informacijama; potreba za izgradnjom kapaciteta;
- integracija na operativnom nivou; veze sa ostalim politikama planiranja;
- pravovremenost;
- odgovarajući set alata.

4.1 Dugorocna vizija vodnih područja

Ako imamo viziju buducnosti vodnih područja lakše ćemo odrediti mјere koje treba poduzeti u skladu sa održivim razvojem te na taj nacin ostaviti vodne resurse zadovoljavajućeg kvaliteta i kolicine za buduce generacije. Clan 1. Direktive naglašava potrebu za promovisanjem održive upotrebe voda zasnovane na dugorocnoj zaštiti dostupnih vodnih resursa.

Rad na dugorocnoj viziji vodnih područja ključan je za:

- postizanje dogovora o ciljevima između vlasti i zainteresovanih strana;
- planiranje potrebnih akcija za postupno postizanje tih ciljeva.

Postojano dugorocno planiranje važno je kao referenca toekom cijelog procesa implementacije. Na kraju određenog vremenskog perioda, postignuti napredak moguce je uporediti sa pocetnom vizijom te revidirati mјere ako je to potrebno.

Dugorocna vizija vodnih područja spominje se nekoliko puta u Okvirnoj Direktivi o Vodama:

- Osnovni scenario.
Aneks III. zahtijeva od Država Clanica da uzmu u obzir dugorocna predviđanja ponude i potražnje za vodom u vodnim područjima. WFD CIS Vodic br.1 o ekonomiji voda (WATECO) objašnjava kako i zašto je uspostava osnovnog scenarija potrebna za vodna područja;
- Nadzorni monitoring.
U skladu sa Aneksom V. Nadzorni monitoring programi moraju pružiti podatke za procjenu dugorocnih promjena u prirodnim uuslovima i za procjenu dugorocnih promjena nastalih kao rezultat široko rasprostranjenih antropogenih aktivnosti;

- Uzimanje u obzir prirodnog vremenskog kašnjenja za prenos zagadenja i obnovu resursa.

To vremensko kašnjenje treba uzeti u obzir u vremenskim rasporedima pri uspostavljanju mjera za postizanje dobrog statusa podzemnih voda i za zaustavljene trenda povecanja koncentracije bilo kojeg zagadivaca u podzemnim vodama.

4.2 Upravljanje znanjem i informacijama.

Potreba za izgradnjom kapaciteta.

Osnova za efikasno upravljanje je ispravna naucno potvrđena informacija. Na primjer, razumijevanje vodnih ekosistema i važnih hidroloških i ekoloških procesa kljucno je za odlucivanje o svim aspektima integrisanog upravljanja riječnim slivom. "Dobra praksa" znaci da za bilo koji proces upravljanja riječnim slivom, ekološke komponente se moraju zasnivati na ekoregionalnoj procjeni slatkih voda kako bi se uspostavila naucno zasnovana vizija o ocuvanju vodenih biljaka i životinja u pojedinacnim riječnim slivovima.

Slicno tome , socio-ekonomske analize kljucne su za razumijevanje faktora koji stoje iza upotrebe vode. Baze podataka moraju se redovno nadopunjavati kroz efikasne programe mjera. To ne znaci da je sve potrebno mjeriti stalno, vec je potrebno imati strateške, ciljanje i integrisane programe ciji ce se rezultati moci koristiti za informisanje i donošenje odluka. Cesto su socio-ekonomski podaci sakupljeni na nivoima razlicitim od prostornog nivoa riječnog sliva (npr. centralni uredi za statistiku). U tim slucajevima potrebno je provesti mehanizme koordinacije izmedu njih i vodnih područja.

Za ispravno upravljanje informacija i njihovu analizu potrebni su kapaciteti. Kapacitet se obicno definiše kao dostupnost prikladnog mehanizma za poduzimanje akcija. Uz složenu i zahtjevnu prirodu Direktive nužno je maksimalno povecati kapacitete svih relevantnih aktera u svrhu efikasne implementacije. Opšti elementi programa izgradnje kapaciteta uključuju podizanje nivoa javne svijesti (npr. za osiguranje opšte podrške za postizanje ciljeva upravljanja riječnim slivom), neformalni prenos podataka prakticne prirode (npr. kroz razmjenu iskustava medu upravnicima riječnih slivova) te formalna obuka (npr. za posebne tehnike monitoringa). Medutim, konkretne potrebe varirace od države do države i od riječnog sliva do riječnog sliva, *inter alia* prema razlicitim društveno-ekonomskim uslovima ili konkretnim pitanjima koja se tisu upravljanja vodama. Važni aspekti su:

- Potreba za izgradnjom kapaciteta (pocinjuci od podizanja nivoa svijesti) medu ekonomskim sektorima i nevladinim organizacijama, državnim službenicima, planerima i upravnicima;
- Potreba za povecanjem razmjene informacija i iskustava izmedu država i regija koje dijele riječne slivove, uz korištenje Interneta koji pruža važne nove mogućnosti;
- Potreba za dodjeljivanjem prikladnih ljudskih i finansijskih resursa za izgradnju kapaciteta u svakom vodnom području kao dio opšte implementacije Direktive.

4.3 Integracija na operativnom nivou.

Veze sa ostalim politikama planiranja.

WFD uspostavlja koherentan okvir za održivo upravljanje vodnim sistemima. (Clan 1.(3), (5) i (16)). To održivo stanovište je integrativno i smješta vode unutar šireg sistema okoliša. Npr. na upravljanje vodnim sistemima direktno ili indirektno djeluje mnoštvo drugih aktivnosti. Te aktivnosti mogu se pripisati razlicitim sektorima poput prevoza, poljoprivrede, planiranja korištenja zemljišta, itd.

Za efikasno vodno upravljanje suštinsko je da aktivnosti koje imaju uticaja na vodni okoliš, a koje su u nadležnosti drugih sektora, budu koordinirane sa ciljevima upravljanja vodama i njihove zaštite. Izostanak takvog holistickog pristupa u vodnom upravljanju glavni je nedostatak u sadašnjem pravnom okviru te je doprinio njegovoj neprikladnoj implementaciji širom Evrope.

Pristup koji promoviše Direktiva uzima u obzir potrebu za koordinacijom medu sektorima i predlaže sustav planiranja i upravljanja koji bi to omogucio. Proces planiranja upravljanja rjecnim slivovima je glavni instrument u koordiniranju politika u svrhu vodnog upravljanja.

Ovim se nužno ne podrazumijeva da ciljevi politika drugih sektora moraju biti ograniceni onima iz vodnog sektora. Medutim, podrazumijeva se postizanje ekonomskih i društvenih ciljeva na nacin koji cuva ili poboljšava status vodnog okoliša.

Pažnja! Direktiva može doprinijeti održivom okolišu samo ako su politike drugih sektora koordinirane u svrhu relevantnog vodnog upravljanja.

Države Clanice moraju uspostaviti okvir planiranja sa jasnom i eksplisitnom svrhom i jasnom nacionalnom politikom, uključujući i ciljeve zaštite i unaprijedenja okoliša u odnosu na druge sektore.

Bolja sveukupna koordinacija na nivou rjecnih slivova preduslov je za efikasnu implementaciju Direktive. To opet zahtjeva bolju integraciju na operativnom nivou, narocito:

- izmedu tijela koja su direktno uključena u vodno upravljanje (npr. ona koja su odgovorna za snabdijevanje vodom, tretman otpadnih voda itd.);
- medu upravnicima vodnih i drugih sektora, kao npr. poljoprivrede, šumarstva, industrije, turizma itd.);
- integraciju upravljanja površinskim i podzemnim vodama (koje se trenutno uglavnom provode odvojeno);
- integraciju kopnenih i priobalnih voda;
- u slučaju međunarodnih rjecnih slivova, uspostavljanje saradnje medu državama te dosljednost izmedu implementacije Direktive i nekih drugih postojećih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma koji se tisu vodnog upravljanja.

Pitanje nivoa također je važno za dobru integraciju. Ponekad je integracija potrebna na nivou riječnog sliva, npr. između mjera za borbu protiv poplava, snabdijevanja vodom i mjera za zaštitu okoliša; ponekad na nacionalnom nivou, npr. između propisa o vodnim resursima i propisima koji se tisu zaštite okoliša; a ponekad na evropskom nivou, npr. između Okvirne Direktive o Vodama, Zajedničke agrarne politike i Strukturnih fondova. U tom smislu, važno je uvidjeti da velike razlike u velicinama riječnih slivova unutar ili između država znaju da pristupi koji su pogodni za jedno područje nisu nužno pogodni za neko drugo. Dobra integracija na nivou planiranja podrazumijeva koordinaciju pristupa "gore-dole" i "dno-vrh" (tj. osigurati da su mnoge fizicki odvojene akcije na lokalnom nivou dovoljno koordinirane kako bi zajednicki ostvarile cilj "dobrog statusa" na nivou riječnog sliva). Kao dio "dobre prakse", planeri i upravnici riječnih slivova moraju ugraditi neke opšte principe u sve elemente svog rada kako bi osigurali koordinaciju i dosljednost koja je potrebna za efikasno postizanje ciljeva.

Stoga, proces planiranja te narocito sastavljanje planova za upravljanje riječnim slivovima zavise o doprinosima raznih administracija i ustanova. U vecim slivovima, a narocito u medunarodnim slivovima, materijali za sastavljanje plana za upravljanje riječnim slivom proći će, po svoj prilici, razlicite nivoje koordinacije i donošenja odluka.

Kako bi sastavljanje plana za upravljanje riječnim slivom bilo što jednostavnije i dosljednije, potrebno je što ranije odrediti sveukupnu strukturu plana. Preporucuje se testiranje osnovne strukture zajedno s pripremom izvještaja o analizi u skladu sa Članom 5. Direktive.

4.4 Pravovremenost

Rokovi za postizanje ciljeva datih u Direktivi izuzetno su zahtjevi. Stoga je bolje poceti implementaciju "rano i nesavršeno" nego cekati na "savršene uslove" (kad budu prikupljeni i analizirani svi potrebni podaci). U skladu sa tim, rokove u tekstu Direktive nije potrebno smatrati rasporedom koji se treba slijediti korak po korak. "Dobra praksa" orijentisana prema postizanju ciljeva zahtjeva da se mnogi elementi odvijaju istovremeno. Štaviše:

- Vremensko regulisanje pripremnih poslova mora uzeti u obzir da ispunjenje rokova Direktive i "dobra praksa" zahtjevaju hitno djelovanje. Moguce su primarne ili sekundarne promjene u zakonskim propisima iako organizacione pripreme možda neće biti gotove, a potrebne vještine i resursi neće biti dostupni ili dovoljno razvijeni;
- Moguce je uštediti vrijeme koristeci postojeće strukture, procese i alate gdje je to moguce. Međutim, potrebno je provjeriti prikladnost i mogućnost tih struktura za ispunjenje zahtjeva Direktive. U mnogim slučajevima bice potreban određeni stepen prilagodavanja;
- Monitoring i planiranje su alati za olakšavanje procesa upravljanja u skladu sa Direktivom. Međutim, upravljanje se ne smije odgadati do trenutka kad su završeni monitoring i sva moguća planiranja. Npr. ako monitoring nije operativan do krajnjeg roka 2006. godine, postojace veliko "usko grlo" u pripremi efikasnog programa mjera do krajnjeg roka 2009. godine.
- Posebno je važno da se strategije za ucestvovanje javnosti i uključivanje zainteresovanih strana razviju i implementiraju od samog pocetka, iako ce

- određivanje razlicitih grupa biti poduzeto u razlicitim fazama procesa (vidi Program rada 3. Radne grupe 2.9, Vodic za ucestvovanje javnosti);
- Vremensko regulisanje inicijativa drugih sektora (npr. planiranje korištenja zemljišta, kapitalna ulaganja u infrastrukturu) može znatno uticati na raspored postizanja ciljeva Direktive, ako se veze medu njima ne uzmu u obzir dovoljno rano.

4.5 Odgovarajuci alati

Upravljanje znanjem i informacijama, izgradnja kapaciteta i integracija na operativnom nivou zahtijevaju odgovarajuce Alate. Alati su potrebni za npr.:

- sakupljanje odgovarajucih podataka (baze podataka, Sistem geografskih podataka);
- određivanje relevantnih podataka i informacija iz baza podataka;
- analiza i opis sadržaja i procesa planiranja Direktive (dijagrame, mape zasnovane na Sistemu geografskih podataka namijenjene vlastima i javnosti);
- olakšavanje administrativnih zadataka;
- ucestvovanje javnosti (analiza aktera, radionice, itd.);
- alati za podršku za donošenje odluka koji mogu dati prave prioritet koji se ticcnu programa mjera.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije razvijen je zaseban dokument ([WFD CIS Vodic br. 9](#)) o elementima Sistema geografskih podataka (GIS) u Direktivi. (WG 3.1)

Medutim, oni koji ucestvuju u razvoju metodologije sistema vodnih resursa znaju da upotreba odgovarajucih alata ne garantuje razvoj optimalnih planova upravljanja vodnim resursima. Uzimajuci u obzir suprotstavljene ciljeve i prioritete razlicitih interesnih grupa, nejasno je koliko je pojma "optimalni plan" zapravo koristan. Metodologija medutim može pomoci u određivanju i ocjenjivanju brojnih alternativa koje predstavljaju razlicita kompromisna rješenja izmedu sukobljenih strana, vrijednosti i ciljeva upravljanja. Temeljite i objektivne analize trebale bi pomoci u uspostavljanju moguce ravnoteže izmedu kolicinskih ciljeva tako da debate i analize koje slijede mogu biti utemeljenije. Umjetnost u analizi sistema je pronaci ona pitanja koja su od izuzetne važnosti i strukturirati analizu tako da rasvjetli ta pitanja.

Iako sistemski pristup planiranju vodnih resursa nije ogranicen na matematicke modele, modeli zapravo predstavljaju citav pristup. Mogu predstavljati, na vrlo dosljedan i pregledan nacin, važne međuzavisnosti i interakcije izmedu razlicitih kontrolnih struktura i korisnika sistema vodnih resursa. Modeli omogucuju procjenu ekonomskih i fizickih posljedica alternativnih gradevinskih struktura, razlicitih operativnih i politika dodjeljivanja te razlicitih predvidanja buducih tokova, tehnologije, troškova i društvenih i pravnih zahtjeva. Iako ova sistemska metodologija ne može odrediti najbolje ciljeve ili pretpostavke, može odrediti dobre odluke uzimajuci u obzir te ciljeve i pretpostavke.

Kako bi se provela uspješna studija sistema vodnih resursa, analiticar mora posjedovati ne samo potrebne matematičke i metodološke vještine nego i razumijevanje ekoloških, ekonomskih, političkih, kulturnih i društvenih aspekata procesa planiranja vodnim resursima.

Stoga, modele možemo posmatrati kao instrumente pomoći kojih cemo dobiti odgovore na dobro postavljenja pitanja o efikasnosti ili ponašanju sistema koji se planira. Međutim, zbog dinamike procesa planiranja moguce je da se dogodi da odgovori dobiveni na osnovu modela sugerisu da prvobitna pitanja nisu bila dobro postavljena te ih treba preformulisati. Stoga je uloga modela iterativna. Koristimo ih kako bi dobili podatke koje dalje pomažu u donošenju odluka. Podjednako tako, pomoći njih možemo dobiti podatke koji dalje pomažu u revidiranju problema.

Odjeljak 5. Posebni uslovi u Okvirnoj Direktivi o Vodama koji se ticcu procesa planiranja

5.1 Opšta razmatranja

Objavljanje Okvirne Direktive o Vodama znači da su nadležne vlasti zakonski obavezne da organizuju upravljanje vodama unutar vodnih područja. Razumijevanje uslova Direktive je osnova na kojoj su uspostavljenje ove smjernice za proces planiranja. Proces planiranja ima zadatak da poboljša uspostavljanje planova upravljanja riječnim slivovima i programa mjera, te time i uspostavljanje ekoloških ciljeva Direktive: postizanje "dobrog statusa" voda, sprjecavanje "daljnog pogoršanja", "promovisanje održivog korištenja voda" te povecanje zaštite i poboljšanje vodnog okoliša pomoći mjera za "postupno smanjenje ispuštanja, emisije i rasipanja opasnih supstanci sa prioritetne liste, te prekid ili postupno eliminisanje ispuštanja, emisije ili rasipanja opasnih susptanci s prioritetne liste" (Clan 1.).

Zajednicko razumijevanje

Postoji nekoliko razlicitih pojmove u planiranju koji se ticcu Direktive i koji se cesto koriste kao istoznacne pa njihova značenja treba pojasniti – planiranje riječnog sliva, upravljanje riječnim slivom, plan upravljanja riječnim slivom, programi mjera i proces ocjenjivanja.

Plan upravljanja riječnim slivom

Direktiva zahtijeva od Država Clanica da izrade plan upravljanja za svako vodno područje. Taj je zahtjev elaboriran u Clanu 13. i 15. Plan upravljanja riječnim slivom bice centralna tacka za rezultate planiranja vodnog područja. Bilježice se trenutni status svih vodnih tijela unutar vodnog područja, sažeti potrebne mjere za postizanje ciljeva, te djelovati kao glavni mehanizam izvještavanja Komisiji i javnosti. Cijeli sadržaj plana dat je u Aneksu VII.

Planiranje riječnog sliva i upravljanje riječnim slivom

Planiranje riječnog sliva je proces sakupljanja i analiziranja podataka o riječnom slivu i procjena mjera za upravljanje kako bi se postigli ciljevi Direktive unutar zadanog rasporeda.

Nakon procesa planiranja riječnog sliva slijedi implementacija programa mjera. Proces planiranja zajedno sa implementacijom programa mjera cesto se naziva upravljanje riječnim slivom.

Kao što samo ime sugerira, Okvirna Direktiva o Vodama uspostavlja okvir za planiranje i upravljanje vodnim okolišem. Okvir uključuje nekoliko ključnih zadataka koji se moraju obaviti do zadanih rokova. Države Clanice obavezne su obavještavati Komisiju o napretku u obavljanju tih zadataka putem pismenih izvještaja.

Iako ti zadaci predstavljaju ključne tacke u procesu planiranja, Direktiva ne iznosi proceduralne detalje potrebne za razvoj planova upravljanja riječnim slivovima. Posebnosti pojedinih procesa planiranja riječnim slivom u rukama su svake Države Clanice.

U Direktivi ne postoji poseban član koji se bavi procesom planiranja. Preambule Direktive bave se eksplizitno procesom planiranja samo kako bi naglasile potrebu za razmatranjem razlicitih rješenja za razlicite uslove i kako bi naznacile da je vodno planiranje dugotrajan proces (Preamble 13. i 28., vidi Aneks 2.).

Medutim, nekoliko članova bavi se zadacima koji su povezani sa procesom planiranja kako je prikazano u Odjeljku 3. i Odjeljku 6. ovog Vodica. U skladu sa Direktivom, opšti pristup vodnom planiranju zasniva se na slijedecim glavnim dijelovima:

- Uspostava okvira;
- Procjena trenutnog statusa i preliminarna analiza "praznina";
- Postavljanje ciljeva zaštite okoliša;
- Uspostava monitoring programa;
- Analiza problema;
- Uspostava programa mjera;
- Razvoj planova upravljanja riječnim slivovima;
- Implementacija programa mjera i priprema privremenog izvještaja o implementaciji;
- Ocjena prvog i drugog perioda,
- Informisanje i konsultiranje javnosti; aktivno ucestvovanje zainteresovanih strana.

Pažnja! Direktiva uključuje posebne uslove za sprijecavanje pogoršanja i implementaciju dodatnih mjera za zadovoljavanje ranijih zakonskih propisa koji se tisu voda. Komisija vodi izradu horizontalnog dokumenta koji će osvijetliti zahtjev za "sprecavanjem pogoršanja".

Postoji tendencija da se na proces planiranja, u skladu sa gore navedenim dijelovima, gleda kao na jasno definisan linearni slijed. U stvarnosti je malo vjerovatno da će se ovi dijelovi pratiti u strogom slijedu vec će se provoditi nelinearni iterativni proces.

Pažnja! Proces planiranja riječnim slivom neće se provoditi linearnim slijedom.

Planiranje uključuje više dijelova koji su medusobno zavisni te bi se, idealno, trebali razviti što je prije moguce. Odjeljak 6. daje jasnu sliku planova koji se medusobno vremenski preklapaju.

Svaki dio procesa sastoji se o brojnih aktivnosti. Detalji tih aktivnosti dati su poslije u ovom Odjeljku i u Odjeljku 6. Dodatni tehnicki detalji dati su u ostalim vodicima.

Pažnja! Ovaj Vodic o planiranju posebno je usredotočen na opšti pristup tom procesu.

Tehnicki aspekti i alati koji se koriste u planiranju bice elaborirani u opširnom Prirucniku o integrisanom planiranju upravljanja riječnim slivom cija se priprema predviđa u kasnijim fazama. S druge strane, posebni i detaljni podaci o svakom koraku procesa planiranja spomenuti u ovom Vodicu mogu se naci u Vodicu radne grupe koja je bila uključena u Zajednicku Strategiju Implementacije.

5.2 Prvi dio: Procjena trenutnog statusa i preliminarna analiza Praznina (gap)

Pocetna faza u procesu implementacije Okvirne Direktive o Vodama može se nazvati "Uspostava okvira", a uključuje određivanje vodnih područja, uspostavu prikladnih administrativnih aranžmana za koordinaciju djelovanja te određivanje nadležnih vlasti.

Nakon toga, **prvi dio procesa planiranja** opisuje karakteristike svakog vodnog područja. Uslovi su dati u Clan 5. (vidi Aneks 2.).

Stoga, procjena trenutnog vodnog statusa zasniva se na sljedeća cetiri zadatka:

- Opšti opis vodnog područja koji treba ukljucivati uspostavu referentnih uslova za površinske vode;
- Registar zaštitnih područja;
- Određivanje znacajnih pritisaka i procjena njihovih uticaja;
- Ekonomski analiza korištenja vode.

Ove zadatke treba ispuniti do 22. decembra 2004. godine te o tome podnijeti izvještaj Komisiji do 22. marta 2005. godine.

Pažnja! Opšti opis vodnih područja važan je zato jer služi kao osnova za sljedeće procese.

Opšti opis vodnih područja uključuje priključivanje priobalnih voda područjima. Clan 2.7 Direktive definiše priobalne vode kao površinske vode unutar jedne nautičke milje od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda.

Podijeljene podzemne vode moraju se prikljuciti jednom vodnom području. To je iznimno teško u poređenju sa priobalnim vodama za koje Direktiva dopušta priključivanje više od jednom vodnom području.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije izradeni su sljedeci dokumenti:

- Vodic o identifikaciji vodnih tijela (WFD CIS Vodic br. 2);
- Informativni dokument o identifikaciji vodnih područja (WG 2.9);
- Uspostavljanje referentnih uslova i granica klasa ekološkog statusa za površinske vode u unutrašnjosti zemlje (WFD CIS Vodic br. 10 od WG 2.3);
- Tipologija, referentni uslovi i sistemi klasifikacije za tranzicijske i priobalne vode (WFD CIS Vodic br. 5 od WG 2.4).

U pripremi je i Vodic o mocvarnim područjima i očekuje se krajem 2003. godine.

Za sva vodna tijela mora se postići dobar ekološki status ukoliko nije primijenjeno narušavanje (derogacija). Svako vodno tijelo treba biti karakterizirano u skladu sa tipovima ekoregija (Sistem A) ili u skladu sa Sistemom B (razlikovanje tipova vodnih tijela koristeci razlike obavezne ili neobvezne faktore). To će biti osnova za daljnja djelovanja u svrhu uspostavljanja "dobrog statusa" za svaki "tip".

U skladu sa Direktivom, potrebno je odrediti kakvi bi to bili važni aspekti karakteristika vodnih tijela kad "ne bi bilo ili kad bi bilo izuzetno malo" promjena na vodnom tijelu koje nastaju ljudskim aktivnostima. U Direktivi se ti gotovo nenarušeni uslovi nazivaju referentni uslovi.

Referentne uslove potrebno je ukljuciti u opšti opis vodnih područja, odrediti ih u skladu sa hemijskim i hidromorfološkim karakteristikama te ih podrobnije kolicinski ocijeniti na osnovu bioloških parametara. Referentni uslovi određuju se za svaki element kvaliteta i za svaki tip vodnih tijela kako bi se izracunao omjer ekološkog kvaliteta i odredila klasa za svako tijelo površinske vode. I njih je također potrebno ukljuciti u opšti opis vodnih područja, odrediti ih u skladu sa hemijskim i hidromorfološkim karakteristikama te ih podrobnije kolicinski ocijeniti na osnovu bioloških parametara. U svrhu opisivanja karakteristika površinskih voda, Države Clanice moraju razviti referentnu mrežu za svaki tip tijela površinskih voda. Ako ne postoje referentne vode, referentne uslove moguce je odrediti na osnovu modela ili strucne procjene.

U nekim slučajevima neće biti moguce postići "gotovo neporemecene uslove" vodnog tijela zbog znatnih fizickih promjena nastalih kako bi se omogucile aktivnosti poput navodnjavanja, snabdijevanja pitkom vodom, stvaranja električne energije, plovidbe, itd. Direktiva priznaje da je u nekim slučajevima moguce zadržati blagodati tih aktivnosti, te ako se ispunji niz kriterija, omogucava da se odrede kao vještacka ili jako izmijenjena vodna tijela.

Referentni uslovi za vještacka ili jako izmijenjena vodna tijela površinske vode su "maksimalni ekološki potencijal" koji se dobije iz tipa vodnog tijela koji je najsljicniji netaknutim tijelima površinskih voda.

Pažnja! Prvo odredivanje karakteristika vodnih tijela može sadržavati i provizornu identifikaciju vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela.

Provizornu identifikaciju vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela moguce je napraviti do 2004. godine, a konacnu do 2009. godine.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom izraden je poseban dokument o identifikaciji i odredivanju vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela (WFD CIS Vodic br. 4)

Direktiva predvida zaštitu vecih standarda kroz *odredivanje i registrovanje zašticenih područja*. Zašticena područja su ona za koja je navedeno da zahtijevaju posebnu zaštitu po određenim propisima Zajednice, bilo za zaštitu njihovih površinskih i podzemnih voda, ili za zaštitu staništa ili vrsta direktno ovisnih o vodi. Registri zašticenih područja unutar pojedinih područja moraju se dovršiti do kraja 2004. godine (Clan 6., Aneks IV.).

U skladu sa Clanom 4. Direktive, standardi i ciljevi koji su odredeni za pojedina zašticena područja moraju se ispuniti unutar 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive osim ako nije određeno drugacije.

Registrar zašticenih područja u skladu sa Clanom 6. mora sadržavati sljedeće tipove zašticenih područja:

- područja odredena za zahvacanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji;
- područja odredena za zaštitu ekonomski važnih vodenih vrsta;
- tijela odredena kao vode namijenjene za rekreaciju;
- područja osjetljiva na nutrijente
- područja namijenjena za zaštitu staništa ili vrsta, ako je održavanje ili poboljšanje statusa voda važan faktor u njihovoj zaštiti.

Slijedeca tabela navodi propise Zajednice važne za pojedine tipove.

Zašticena područja	Propisi Zajednice
Zahvacanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji	Direktiva o zahvacanju površinske vode (75/440/EEC)
Zaštitu ekonomski znacajnih vodenih vrsta	Direktiva o kvalitetu voda za uzgoj školjki (79/923/EEC)
Vode namijenjene za rekreaciju	Direktiva o vodi za kupanje (76/160/EEC)
Područja osjetljiva na nutrijente	Direktiva o nitratima (91/676/EEC) i Direktiva o tretiranju urbanih otpadnih voda (91/272/EEC)
Zaštitu staništa ili vrsta	Natura 2000 mjesta odredena unutar Habitats D

Uglavnom, zašticena područja izvode svoj status iz posebnih propisa Zajednice u skladu sa kojima su odredena i definisana. Stoga nije potrebna neka posebna ovlast za odredivanje novih kategorija zašticenih područja iako je potrebna ovlast za odredivanje zašticenih područja na koje se odnose uslovi iz Clana 6. (a time i Clana 4.).

Izuzetak od ovog opšteg pravila odnosi se na Član 7. (voda korištena za zahvacanje vode za pice) koji uslovljava određivanje svih vodnih tijela korištenih za zahvacanje vode za pice i onih tijela koja će se za to koristiti u buducnosti.

Određivanje znacajnih postojećih i predviđenih pritisaka i procjena njihovih uticaja zasniva se na Aneksu II. (1.4) Direktive. Nakon što su odredeni glavni pritisci, potrebno je napraviti procjenu njihovih uticaja na vodna tijela, odnosno kako uticu na postizanje ciljeva ekološkog kvaliteta. Osjetljivost statusa tijela površinskih voda na razlike pritiske može se ocijeniti pomoći podataka iz monitoringa ili korištenjem modela.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije, izrađen je poseban dokument o analizi pritisaka i uticaja u skladu sa Direktivom (WFD CIS Vodic br. 3)

Pristup za površinske i podzemne vode zapravo je jednak iako su uslovi izreceni na neznatno razlicit nacin. A on glasi: prikupiti dostupne podatke o pritiscima na vodna tijela te ocijeniti njihov uticaj na vodna tijela i opasnosti od nepostizanja ekoloških ciljeva postavljenih za ta vodna tijela.

Procesom identifikacije u stvari se procjenjuju vodna tijela koja su izložena riziku nepostizanja ekoloških ciljeva. Ti podaci će se zatim koristiti za određivanje programa mjera i nacrta programa za monitoring.

Procjena rizika za podzemne vode mora uzeti u obzir da podzemnim vodama treba duži vremenski period za oporavak nakon zagadenja. Ako je postizanje dobrog statusa tehnički neizvodljivo do 2015. godine ili nesrazmerno skupo, moguce je postaviti niže ciljeve.

Tijela podzemnih voda koja će imati niže ciljeve potrebno je odrediti te za njih napraviti procjene izvodljivosti prirodne ili vještacki potpomognute obnove.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije izrađen je poseban vodic o statistickim aspektima određivanja trendova zagadenja podzemnih voda i sakupljanju rezultata monitoringa (WG 2.8). Takozvana „kcerka direktiva“ o podzemnim vodama očekuje se tokom 2003. godine.

U 2004. godini potrebno je provizorno odrediti jako izmijenjena vodna tijela na osnovu znacajnih hidromorfoloških promjena. Procjena rizika za tijela površinske vode odredice hoće li uticaji hidromorfoloških promjena spriječiti postizanje dobrog ekološkog statusa.

Ako je postizanje dobrog ekološkog statusa nesigurno, potrebno je napraviti dodatnu procjenu nakon 2004. godine kako bi se utvrdilo koja su poboljšanja hidromorfoloških uslova potrebna za postizanje dobrog ekološkog statusa i hoće li ta poboljšanja imati znacajniji negativan učinak na aktivnost koja je povezana sa tim promjenama. Rezultat procjene rizika nepostizanja ciljeva predstavlja određenje jako izmijenjenih vodnih tijela. U toj fazi potrebna je i treća procjena kako bi se za jako izmijenjena vodna tijela odredili rizici nepostizanja dobrog ekološkog potencijala.

Pažnja! Za 2004. godinu potrebna je samo prva procjena rizika nepostizanja ciljeva.

Rezultati monitoring odredice rizik u 2005./2006. godini (potvrda postojanja ili nepostojanja rizika). Monitoring je zadatak koji je u velikoj mjeri povezan sa procjenom rizika. Posebni uslvi za monitoring mogu se naci u Clanu 8. (vidi Aneks 2. ovog dokumenta). Rezultati monitoringa nužni su kako bi se utvrdilo postojanje potrebe za dalnjim procjenama.

Pažnja! Procjena rizika jedan je od glavnih alata u procesu planiranja riječnog sliva.

Kad bi bilo moguce pouzdano odrediti sve pritiske te tacno procijeniti njihove uticaje, monitoring bi bio suvišan. Medutim, procjene rizika nikada nisu u potpunosti tacne. Uvijek se trebaju testirati. Procjene rizika završene do 2004. godine daju procjenu vodnih tijela koja su podložna riziku nepostizanja ekoloških ciljeva. Programi monitoringa moraju pružiti podatke potrebne za nadopunu i potvrdu tih procjena te uspostaviti status onih tijela koja su podložna riziku.

Ekosistemi mocvarnih područja su ekološki i funkcionalno znacajni elementi vodnog okoliša s mogucom važnom ulogom u postizanju održivog upravljanja riječnim slivovima. Okvirna Direktiva o Vodama ne postavlja ekološke ciljeve za mocvarna područja. Medutim, mocvarna područja koja zavise o tijelima podzemnih voda, dio su tijela površinskih voda ili su zašticena područja, imaju koristi od zahtjeva Direktive koji uslovjavaju zaštitu ili poboljšanje statusa vode. Relevantne definicije date su u WFD CIS Vodicu br. 2 o vodnim tijelima te dalje elaborirane u Vodicu o Mocvarnim područjima (trenutno u pripremi).

Pritisici na mocvarna područja (na primjer, fizичke promjene ili zagadenje) mogu imati uticaja na ekološki status vodnih tijela. Mjere za baratanje tim pritiscima moraju se stoga uzeti kao dio planova upravljanja riječnim slivovima ako je to potrebno za postizanje ekoloških ciljeva Direktive.


Stvaranje i poboljšanje mocvarnih područja može u pogodnim uslovima pružiti održive, isplative i društveno prihvatljive mehanizme za postizanje ciljeva Direktive. Mocvarna područja mogu pomoci u smanjenju uticaja zagadenja, ublažiti posljedice suša i poplava, doprinijeti održivom upravljanju obalom i pomoci u prihranjivanju podzemnih voda. Važnosti mocvarnih područja unutar programa mjera razradena je u posebnoj horizontalnoj smjernici o mocvarnim područjima (trenutno u pripremi).

Ekonomski analiza korištenja voda uglavnom je opisana u Clanu 9. i Aneksu III. Direktive (vidi Aneks 2.)

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije, izrađen je poseban dokument (WFD CIS Vodic br. 1) na temu "Ekonomija i okoliš – izazovi Implementacije Okvirne Direktive o Vodama". (WG 2.6)

Poređenje ekonomskih elemenata Direktive i sadržaja Aneksa III. Direktive pokazuje da sve komponente ekonomске analize potrebne za podršku implementaciji ekonomskih elemenata Direktive nisu posebno nabrojane u Aneksu III.

Postoji razlika između eksplisitnih i implicitnih funkcija ekonomske analize. Pojam "eksplicitno" odnosi se na ekonomske komponente koje su date u Članu 5. i Aneksu III. (vidi Sliku 5.1), a pojam "implicitno" odnosi se na reference na ekonomska pitanja u drugim dijelovima teksta Direktive za koje je također potrebna ekonomska analiza koja nije spomenuta u Članu 5. i Aneksu III. (vidi sljedeće slike).




Slika 5.1 Eksplisitne ekonomske funkcije ekonomske analize

Pažnja! Ekonomski analiza provedena do 2004. godine

2004. godina je prvi veci rok za određivanje vodnih područja u skladu sa Članom 5. i relevantnim aneksima Direktive. Stoga je 2004. godina prvi važni rok i za ekonomsku analizu koja za svaki riječni sliv zahtjeva:

- Poduzimanje **ekonomske analize korištenja voda** – Glavni cilj je procijeniti važnost vode za ekonomiju i socio-ekonomski razvoj vodnog područja. Analiza mora otvoriti put određivanju važnih pitanja vodne tematike o kojima treba izvijestiti javnost do 2007. godine;

- *Istraživanje dinamike riječnog sliva i doprinos razvoju osnovnog scenarija* – Ekonomski analizi ocjenjuje predviđanja ključnih ekonomskih faktora koji uticaju na stanje voda;
- *Procjenu sadašnjeg nivoa povrata troškova za korištenje voda* u skladu sa Članom 9. Direktive – Glavni elementi u procjeni su stanje vodosnabdijevanja i velicina povrata troškova (finansijskih te troškova okoliša i resursa) vodosnabdijevanja;
- *Pripreme za analizu isplativosti* – Uporediti podatke o troškovima za ključne mjere koje će, nakon 2004. godine, imati ulogu u razvoju planova upravljanja riječnim slivovima;
- *Prijedloge aktivnosti za unaprijedivanje podataka i baza znanja* – bice identifikovani praktični koraci i mjeru za popunjavanje ključnih praznina u podacima i znanju vezanim za oblast ekonomije koji su identifikovani tokom karakterizacije riječnog sliva i koji će vjerovatno da se javi kada se budu poduzimale analize isplativosti.



Slika 5.2 Implicitne ekonomski funkcije ekonomski analize

5.1 Drugi dio: Postavljanje ekoloških ciljeva

Drugi dio u implementaciji procesa planiranja je postavljanje **ekoloških ciljeva** zasnovanih uglavnom na Članu 4. Direktive (vidi Aneks 2.).

Direktiva iznosi slijedeće ključne ekološke ciljeve za tijela površinskih voda:

- sprječavanje pogoršanja njihovog statusa;

- obnavljanje dobrog statusa površinskih voda (ili dobrog ekološkog potencijala za tijela jako izmijenjenih ili vještackih vodnih tijela) do 2015. godine; i
- implementacija potrebnih mjera sa ciljem postupnog smanjenja zagadenja prioritetnim supstancama te prestanka ili postupnog isključivanja emisija, ispuštanja i rasipanja opasnih supstanci s prioritetne liste.

Za podzemne vode:

- implementirati mjere potrebne za sprjecavanje ili ogranicavanje unosa zagadivaca u podzemne vode i sprjecavanje pogoršanja statusa svih tijela podzemnih voda;
- štititi, cuvati i obnavljati sva tijela podzemnih voda, osigurati ravnotežu između zahvatanja i prihranjivanja podzemnih voda u cilju postizanja dobrog statusa podzemnih voda, najkasnije do decembra 2015. godine; i
- implementirati potrebne mjere za promjenu svakog znacajnog i trajnog trenda povecanja koncentracije bilo kojeg zagadivaca uzrokovanoj ljudskom aktivnošću, kako bi se postupno smanjilo onečišćenje podzemnih voda.

Za zašticena područja:

- postizanje saglasnosti sa svim standardima i ciljevima najkasnije do decembra 2015. godine, ukoliko nije drukcije odredeno propisima Zajednice po kojima su pojedina zašticena područja ustanovljena;
- postizanje saglasnosti sa ciljevima dobrog statusa najkasnije do decembra 2015. godine; odgoda ili produžetak rokova je moguc ako se utvrdi da se potrebna poboljšanja statusa vode ne mogu razumno postici do kraja 2015. godine.

Pažnja! Klasifikacijske šeme.

Krajnji cilj Direktive je postizanje "dobrog statusa voda".

Status **tijela površinske vode** odreduje se njihovim ekološkim ili hemijskim statusom, ovisno o tome koji je lošiji.

Hemijski status nam govori da li koncentracija zagadivaca prelazi standarde kvaliteta okoliša ustanovljene na evropskom nivou.

Ekološki status je mjera uticaja ljudskih aktivnosti na vode.

Status **tijela podzemne vode** odreduje se njihovim hemijskim ili kolicinskim statusom, ovisno o tome koji je lošiji.

Kolicinski status je izraz stepena u kojem na tijelo podzemne vode uticu direktna ili indirektna zahvatanja.

Glavni cilj definicije okolišnih ciljeva je uspostavljanje ciljeva koji onda služe kao osnova za odlucivanje o programima mjera. Ciljevi trebaju biti uklapljeni u dugorocnu viziju vodnog područja i djelovati kao koraci u postizanju te vizije putem konkretnog procesa planiranja.

U nekim okolnostima, moguce je odrediti druge ciljeve u procesu planiranja riječnim slivom, npr. za vodna tijela za koja bi obnova dobrog statusa bila tehnicki neizvodljiva ili nesrazmerno skupa. Za površinska vodna tijela koja su odredena kao vještacka ili jako izmijenjena, ciljevi koji moraju biti postignuti do 2015. godine su dobar ekološki potencijal i dobar hemijski status površinskih voda.

Pažnja! Moraju se definisati granice za svaku ekološku regiju.

Proces interkalibracije razvijen od strane Evropske Komisije bice ključni element za definisanje visokog ekološkog statusa i granica izmedu visokog i dobrog te dobrog i umjerenog statusa. Postoji poseban Vodic-Dokument o osnovi za stvaranje interkalibracijske mreže razvijen od strane WG 2.5 (WFD CIS Vodic br. 6).

Pažnja! Klasifikacija za jako izmijenjena i vještacka površinska vodna tijela.

Uprkos svom odredenu, jako izmijenjena vodna tijela ipak moraju postici dobar hemijski status i dobar ekološki potencijal.

Maksimalni ekološki potencijal odreduje referentne uslove uzimajuci u obzir sve olakšavajuce okolnosti koje nemaju znacajan negativan uticaj na širi okoliš.

Dobar ekološki potencijal definiše se kao "neznatno" odstupanje od maksimalnog ekološkog potencijala koji ta tijela mogu postici.

Postavljanje ekoloških ciljeva može se smatrati kao jedna od ključnih komponenti u implementaciji Direktive, a također i procesa planiranja. Kako je ranije objašnjeno, uspostavljanje ciljeva u kontekstu Direktive znači donošenje odluka o korištenju razlicitih opcija Clana 4. Definisanje ekoloških ciljeva nije samo pitanje kakav tacno status odredenog vodnog tijela (a ne cijelog riječnog sliva) treba biti vec također pitanje kada bi taj status trebao biti postignut. Stoga, izraz uspostavljanje ciljeva se koristi kako bi se nacinila distinkcija izmedu ono što je definisano kao ciljevi u samoj Direktivi i što je na diskreciji vlasti riječnog sliva. Kako je proces predviđen Clanom 4. izuzetno složen, smatralo se korisnim da se u ovom Vodicu obezbijedi jedno detaljnije objašnjenje o implementaciji zadataka koji se trebaju obaviti te koraka koji će biti poduzeti u obliku slike koja slijedi.

Skica upravljanja tijelima površinskih vodna u skladu sa Clanom 4, zasnovano na Sistemu B

Karakterizacija prema Aneksu II.	Jako izmijenjena vodna tijela		Tranzicijske vode		
	Obala	Rijeka	Jezero	Vještacka vodna tijela	

Diferencijacija ustanovljena korištenjem faktora navedenih u Aneksu II.	Visina	Površina	Geologija	Dubina	Itd.

Klasifikacija statusa prema Aneksu V.	Loš	Slab	Umjeren	Dobar	Visok

Ukoliko se cini da cilj dobrog statusa neće biti ostvaren do 2015. time se bave Clanovi 4.3 – 4.5

Pogoršanje statusa je obradeno u Clanu 4.6 – 4.7 (Vrijedi za sve klasifikacije)

Clan 4.6 Privremeno pogoršanje
Privremeno pogoršanje statusa ne predstavlja kršenje ove Direktive ukoliko je rezultat izuzetnih i/ili nepredvidivih okolnosti i kada su svi zahtjevi u 4.6 a), b) i c) zadovoljeni. Na primjer da su poduzeti svi praktični koraci i da su mјere koje ce se poduzeti uključene u program mјera.

Clan 4.7. Nove izmjene
Neuspjeh da se postigne dobar status ili sprijeti pogoršanje ne predstavlja kršenje Direktive ukoliko je posljedica novih izmjena ili
Neuspjeh u sprjecavanju pogoršanja statusa od visokog do dobrog je rezultat novih aktivnosti održivog razvoja i ako su ispunjeni sljedeći uslovi: a) svi moguci koraci su bili poduzeti; Razlozi za promjenu su navedeni u Planu upravljanja riječnog sliva, c) razlozi za promjene su od izuzetnog znacaja za javnost.
Mogu biti klasificirane kao "nove izmjene" kada je u obzir uzet Clan 4.7 d, te nema znatno boljih ekoloških opcija.

Clan 4.4

Rokovi mogu biti odgodeni u svrhu postupnog ostvarivanja ciljeva, uz uslov da ne dode do daljnog pogoršanja statusa, iz jednog od slijedeci razloga 4.4a: i) tehnicka izvodljivost; ii) izvan proporcionalno skupo ili iii) prirodni uslovi. Producenje rokova za i) i ii) je u osnovi ograniceno na 6+6 godina.

Ne, voda ne ispunjava zahtjeve za izuzetkom navedene u Cl. 4.4

Clan 4.3 Vještacka ili jako izmijenjena vodna tijela

Vodno tijelo se može razmatrati za svrstavanje kao jako izmijenjeno kada bi promjene hidromorfoloških karakteristika koje bi bile potrebne kako bi se postigao dobar ekološki status imale vrlo štetni uticaj na odredbe korištenja ili širi okoliš (Clan 4.3a)

Mogu biti klasificirane kao vještacka vodna tijela ili jako izmijenjena vodna tijela kada je u obzir uzet Clan 4.3b uz uslov da nema boljih ekoloških opcija.

Da voda zadovoljava zahtjeve u skladu sa 4.3, no do 2015 se ne može postici dobar ekološki potencijal.

**Clan 4.4 Odgodeni rok
(vidi iznad)**

Ne, voda ne ispunjava zahtjeve za izuzetkom navedene u Cl. 4.4

Clan 4.5 Specificna vodna tijela

Manje strogi ekološki ciljevi se mogu odrediti za specificna vodna tijela kada se ispune zahtjevi u 4.5 a)ekološke i socijalno-ekonomske potrebe ne mogu biti zadovoljene na drugi nacin; b) postignut je najviši ekološki i hemijski status i c) ne dode do pogoršanja statusa.

Dobar ekološki status**Dobar ekološki potencijal****Pojedinacni ciljevi**

5.3 Treća komponenta: Uspostava monitoring programa

Monitoring je zadatak uveliko povezan sa procjenom rizika i procjenom efikasnosti mjera poduzetih kako bi se postigli ekološki ciljevi zacrtani tokom planiranja. Specificne zahtjeve za monitoring možete naci u Članu 8. (vidi Aneks 2).

Direktiva u svom Aneksu V. opisuje tri tipa monitoring programa sa razlicitim svrhama informisanja:

- **Nadzorni monitoring** je uglavnom namijenjen poboljšanju procjene vodnih tijela za koja postoji rizik da neće zadovoljiti ciljeve Direktive, a za koja ne. Uključuje monitoring površinskih voda i hemijski status te trendove zagadivaca kod tijela podzemnih voda;
- **Operativni monitoring** provodi se iskljucivo na onim vodnim tijelima za koja se pokaže da su, na osnovu procjene rizika i programa nadzornog monitoringa, u riziku neispunjena okolišnih ciljeva Direktive. Operativni monitoring mora biti zasnovan na pokazateljima koji su osjetljivi na identifikovane pritiske. Ovaj program bi također trebao uključivati monitoring nivoa podzemnih voda kako bi se procijenilo koje su podzemne vode u riziku u skladu sa njihovim kvantitativnim statusom.
- **Istraživacki monitoring** ce se koristiti kako bi se utvrdilo zašto je vodno tijelo u riziku i on bi trebao pomoci kako bi se osmisile prikladne mjere upravljanja.

Pažnja! U skladu sa Zajednickom Strategijom Implementacije izrađen je zaseban Vodic-Dokument (WFD CIS Vodic br. 7) o monitoringu za WFD. (WG 2.7)

Direktiva zahtjeva implementaciju programa monitoringa (Član 8.) za površinske i podzemne vode do kraja 2006. godine. Monitoring statusa voda treba biti operativan u 2006. godini. On naročito uključuje definiciju referentnih mesta i mreže procjene vodnog stastusa te provođenje komparativnih analiza na evropskom nivou (interkalibracija). Sistemi monitoringa moraju biti u skladu sa zahtjevima Direktive, a programi monitoringa ce postati operativni do 2006. godine.

5.4 Četvrti dio: Analiza praznina (gap)

Analiza praznina(gap) mora u obzir uzeti rezultate procjene trenutnog statusa (prvi korak) poredci ih sa ekološkim ciljevima (definisanim u drugom koraku).

Pažnja! Analiza praznina(gap) mora biti razvijena uzimajući u obzir da je Direktiva opširnija i ambicioznija nego bivše Evropsko zakonodavstvo o vodama.

Prethodno Evropsko zakonodavstvo o vodama postavlja ciljeve zaštite određenih upotreba voda od efekata zagadivanja i zaštite voda od posebno opasnih supstanci. Direktiva uvodi šire ekološke ciljeve, namijenjene zaštiti i gdje je to potrebno, obnavljanju vodnih ekosistema.

Efikasna analiza praznina(gap) zahtjeva pouzdane podatke, informacije i znanje. Kako bi povecali efikasnost analize praznina(gap), te informacije moraju biti integrisane, na primjer u obliku pokazatelja i sistema za reference. U stvari, dostupne informacije su cesto dovoljne za pocetak, no teško ih je prikupiti i integrisati. Jedan ključni element je procjena onoga što je dostupno nasuprot onoga što je zaista potrebno.

Pažnja! Karakterizacija vodnog područja radi se prvenstveno kako bi podržala analizu praznina(gap).

Alati za analizu praznina trebaju biti rano razmatrani da b i se izradila trenutni alati za procjenu statusa, pošto su alati kao što je GIS, strucni sistemi, matematički modeli, itd. neupotrebljivi za analizu praznina(gap) ukoliko nisu dostupni precizni podaci.

Analizu mogu podržavati razliciti analiticki alati no ne smije se zaboraviti da se analiza praznina ne može oslanjati samo na kvantitativne informacije. Uz to, ove metode moraju biti transparentne i fleksibilne, te promovisati ucestvovanje javnosti i olakšavati procese pregovaranja.

Pažnja! Rezultati analize praznina(gap) ce dati elemente za obrazloženje pregleda najvažnijih pitanja o upravljanju vodama u pojedinim vodnim područjima (Što zahtjeva Član 14(1)).

5.5. Peta komponenta: Uspostavljanje programa mjera

Peta komponenta implementacije procesa planiranja je uspostavljanje i implementacija programa mjera. Zahtjevi Direktive dati su u Članu 11. (vidi Aneks 2. ovog Vodica-Dokumenta).

Direktiva zahtjeva da planovi riječnog sliva integrišu upravljanje kvalitetom voda i vodnim resursima te upravljanje površinskim i podzemnim vodama kako bi se postigli ekološki ciljevi.

Program mjera koji treba biti uspostavljen do kraja 2009. godine sastojace se od definisanja, za svako područje, regulatornih odredbi ili *osnovnih mjera* koje treba provesti kako bi se postigli ciljevi koje je plan upravljanja, u skladu sa zakonima Zajednice i/ili nacionalnim zakonima, postavio za 2015. godinu (npr. proširenje osjetljivih ili ranjivih područja, sistem izvještavanja i autorizacije, definisanje područja zaštite resursa, kontrola ispuštanja, itd.). Ove mjere također obuhvacaju mjere formiranja cijena kako bi se potaknuli korisnici da efikasnije upravljaju vodama. O mjerama se može odlucivati na nacionalnom nivou.

Ukoliko gore navedene odredbe nisu dovoljne za postizanje zadanih ciljeva, bice poduzete *dopunske mjere*. Direktiva daje otvorenu listu takvih mjeru, kojima je cilj ojacati ranije odredbe ili uvesti nove odredbe kao što su kodeksi dobre prakse, dobrovoljni sporazumi, ekonomski i porezni instrumenti, itd. Također moraju biti definisane i *dodatne mjere*. One se posebno odnose na implementaciju međunarodnih sporazuma.

U medunarodnim vodnim područjima implementacija programa mjera bi za važne probleme upravljanja vodom trebala biti koordinirana u cijelom vodnom području. Za vodna područja koja se protežu izvan granica Zajednice, Države Clanice bi trebale osigurati prikladnu saradnju sa relevantnim zemljama ne-clanicama.

Pažnja! Saradnja treba biti osigurana od samog pocetka procesa planiranja.

Nije moguce koordinirati program mjera upravljanja rjecnim slivom bez koordinirane analize i pregleda statusa, koordiniranih programa monitoringa, koordinirane procjene i koordiniranog pristupa za ucestvovanje javnosti. Zato koordinacija mora biti osigurana od samog pocetka procesa planiranja. Jedan moguci pristup koji odgovarajuci upravni organi mogu iskoristiti je da razviju mrežu koordinacije, plan rada i raspored koji prikazuje razne korake koordinacije unutar procesa planiranja.

Osnovne mjere uključuju takozvani kombinirani pristup (Clan 10.). To znači da vodna politika treba biti zasnovana na korištenju kontrole zagadivanja na izvoru putem odredivanja vrijednosti granica emisije i standarda kvaliteta okoliša. Na primjer, kod ispuštanja iz tlačastih izvora koji mogu uzrokovati onečišćenje, osnovne mjere mogu biti uslov za prethodno regulisanje (npr. zabrana unosa zagadivaca) ili uslov za odobrenje ili registraciju kojima se uvodi kontrola emisije za doticne zagadivace. Kod difuznih izvora koji mogu izazvati onečišćenje, osnovne mjere se poduzimaju kako bi spriječile ili kontrolisale unos zagadivaca ili prethodnu regulaciju, odobrenje ili registraciju slično kao i kod ispuštanja iz tlačastih izvora. Zabrana direktnog ispuštanja zagadivaca u podzemne vode je osnovna mјera podložna nekim odredbama – korištenju u geotermalne svrhe, ubrizgavanje radi aktivnosti rudarstva, gradevinarstva, itd. – koje su prikazane u Clanu 11 (j).

Clan 10(1) (kombinovani pristup za tlačaste i difuzne izvore) odnosi se na raspon direktiva, kao što su Direktiva za integrисано sprjecavanje i kontrolu zagadivanja (IIPC) (96/61/EC), ispuštanje kadmija (85/513/EEC), ispuštanje žive (82/176/EEC) i nitrata, kao i bilo koje buduce direktive koje se odnose na tu problematiku. Kontrolne mјere koje zahtijevaju ove direktive moraju biti uspostavljene najkasnije do 2012. godine, osim ako zakonski nije drukcije propisano. Ovi dijelovi Clana 10. zato nemaju nikakvog dodatnog efekta na zahtjeve direktiva na koje se taj clan odnosi.

Clan 10(3) propisuje da gdje su uspostavljeni razliciti ciljevi ili standardi kvaliteta, u skladu sa direktivama na koje se odnosi Clan 10., te zahtijevaju strožije uslove nego što propisuje Clan 10., kontrola emisija mora biti postrožena. Stoga, ukoliko primjena standarda kvaliteta okoliša zahtijeva strožiju kontrolu emisija nego što bi to inace bio slučaj, kontrola emisija mora biti postrožena.

Upotreba ekonomskih instrumenata je dio osnovnih mјera. Kao što se spominje u preambuli 38., princip povrata troškova vodnih usluga, uključujući troškova zaštite okoliša i resursa povezanih sa onečišćenjem ili

Iošim uticajem na vodni okoliš treba biti razmatran imajući u vidu princip "zagadivac placa".

U tu svrhu ce biti potrebna ekomska analiza vodnih usluga zasnovana na dugotrajnim prognozama ponude i potražnje za vodom u pojedinim vodnim područjima.

Cilj Direktive je osigurati da politika cijena vode poboljša održivost vodnih resursa. Unutar ovih širokih okvira, politika naplate voda vec zadovoljava odredbe naplate vode u Direktivi, koja zahtjeva da politika cijena vode do decembra 2010. godine vrši slijedeće funkcije:

- uzme u obzir princip povrata troškova vodnih usluga, uključujući troškove zaštite okoliša i resursa;
- utjelovi princip "zagadivac placa";
- pruži poticaje za efikasno korištenje vodnih resursa;
- osigura da grupe korisnika vode (podijeljene barem na industriju, domaćinstva i poljoprivredu) doprinesu povratu troškova vodnih usluga.

Direktiva zahtjeva da se u obzir uzmu "principi povrata troškova vodnih usluga". Takoder zahtjeva da se dovoljan doprinos od razlicitih nacija upotrebe voda prinese u svrhu povrata troškova vodnih usluga.

Potrošaci vode vrlo često, kao klijenti trgovackih društava koje pružaju vodne i kanalizacijske usluge, grupno potkrijepljuju troškove usluga tih društava. Ova društva ne primaju subvencije te svi troškovi koje ova društva imaju moraju biti pokriveni od klijenata.

Uz potpuno podmirenje troškova vodnih usluga, raščlanjivanje grupnih troškova medu potrošacima ugrubo odražava podjele izmedu razlicitih grupa potrošaca i principa "zagadivac placa".

Osnovne mjere moraju osigurati dobar kvalitet vode kojom se snabdijeva građanstvo, uključujući određenje voda koje se koriste za zahvatnje voda za ljudsku potrošnju. Voda za ljudsku potrošnju mora se cuvati kako bi se smanjila potreba za njenim pročišćavanjem.

Obaveze u Direktivi zahtjevaju usvajanje programa mera kako bi se zadovoljili zahtjevi Clana 7. te dodatno ocuvalo kvalitet vode u svrhu smanjenja potreba za pročišćavanjem vode za ljudsku potrošnju.

Opšti zahtjev Clana 7. je određenje, unutar predloženih vodnih područja, vodnih tijela koja se koriste ili se namjeravaju koristiti za ljudsku potrošnju. Ovaj zahtjev se odnosi na površinske i podzemne vode gdje stepen zahvatanja iznosi $10\text{m}^3/\text{d}$ te se zato odnosi na javne izvore vode i neke privatne izvore. Clan 7. također zahtjeva nadzor izvora vode gdje je stepen zahvatanja viši od $100\text{ m}^3/\text{d}$.

Clan 7. također zahtjeva da sve vode namijenjene za ljudsku upotrebu zadovoljavaju zahtjeve Clana 4. za površinske i podzemne vode. Uz to, površinske vode moraju zadovoljavati dodatne standarde kvaliteta propisane Clandom 16. Države Clance moraju osigurati da voda nakon korištenih postupaka pročišćavanja zadovoljava zahtjeve Direktive o

kvalitetu vode namijenjene za ljudsku potrošnju (80/778/EEC) i njenih izmjena (98/83/EC).

Zadnja odredba Clana 7. je zahtjev da se osigura potrebna zaštita za identifikovana vodna tijela sa ciljem izbjegavanja opadanja kvaliteta vode kako bi se smanjio potrebni nivo pročišćavanja. Clan 11. zahtijeva da mjere poduzete za zaštitu svakog vodnog područja moraju biti navedene u programu.

Osnovne mjere također vode racuna o kontroli zahvatanja slatke površinske ili podzemne vode te uzimanje slatke površinske vode i vještacko prihranjivanje tijela podzemne vode. Što se tice kolicine vode, treba odrediti opšte principe kontrole zahvatanja ili uzimanja kako bi se osigurala ekološka održivost vodnih sistema.

U Direktivi, obaveza koja se tice zahvatanja slatkih površinskih i podzemnih voda ima cetiri dijela:

- moraju postojati kontrolni mehanizmi zahvatanja svježih površinskih i podzemnih voda;
- mora postojati registar zahvatanja (ali ne i uzimanja);
- zahvatanja moraju biti prethodno odobrena;
- kontrolni mehanizmi moraju periodično biti podvrgnuti reviziji i, gdje je to potrebno, unaprijedeni u skladu sa zahtjevima.

Filozofija pristupa Direktive prema regulisanju zahvatanja je "zasnovana na riziku".

Direktiva stoga nema odredbi na kojima bi se mogla zasnovati opšta izuzeca zasnovana na svrsi, položaju, izvoru ili velicini zahvatanja. Tako koristeci princip "zasnovan na riziku" i prema Clanu 11(3)(e), zahvatanja koja nemaju znatniji efekat na status voda mogu biti izuzeta od kontrolnih mehanizama.

Pažnja! Program mјera može biti uvoden postupno kako bi se raspodijelili troškovi implementacije.

Direktiva sadrži nekoliko odredbi koje dozvoljavaju odstupanje od ekoloških ciljeva iz opravdanih ekonomskih i tehnickih razloga. Ovo će pomoci Državama Clanicama kako bi postigle ravnotežu između ekoloških, ekonomskih i socijalnih ciljeva. Opravdanje u slučaju odstupanja mora, u svim slučajevima, biti uključeno u planu upravljanja riječnim slivom.

5.6. Šesti dio: Razvoj plana upravljanja riječnim slivom

Plan upravljanja mora biti razvijen za svako područje riječnog sliva. Kamen temeljac procesa planiranja riječnim slivom (analiza, monitoring, određivanje ciljeva, razmatranje mјera kako bi se održao ili poboljšao status voda) je plan upravljanja riječnim slivom koji rezimira potrebne informacije za planiranje u pripadajućem području riječnog sliva.

U svakom slučaju, krajnji rezultat procesa planiranja nije plan upravljanja riječnim slivom: proces planiranja se nastavlja i nakon izrade plana upravljanja. Nakon objavljenja plana upravljanja, proces planiranja ulazi

u konkretnu fazu u kojoj se plan upravljanja riječnim slivom prati te se primjenjuje program mjera. U ovoj fazi, uloga procesa planiranja je da na prikladan nacin vodi implementaciju mjera kako bi se postigli ciljevi. Iznakno ce prvi plan upravljanja riječnim slivom biti zamijenjen nadopunjениm planom upravljanja u narednim ciklusima planiranja.

Jedan nacin razmišljanja o planu upravljanja prve generacije je da se on smatra prelazom izmedu pocetne analize i implementacije, tj. treba ga prihvati nakon sto se odredila trenutna situacija (stanja okoliša i pritisaka na njega), nakon sto su Države Clanice odredile šta žele postici (postavile ciljeve za pojedina vodna tijela) te nakon sto je Država Clanica odlucila kako postici te ciljeve (rezime programa mjera).

Planovi nisu glavni mehanizam za implementaciju mjera kojima bi se postigli ekološki zahtjevi postavljeni u Direktivi. Ove mjere trebaju se iznijeti u programu mjera u skladu sa Clanom 11. koji se treba usvojiti za svako područje riječnog sliva. Programi mjera ce tada biti sažeti u planu upravljanja koji se na to područje odnosi. Uloga plana upravljanja je ipak šira. Na primjer, on treba biti glavno sredstvo komunikacije sa javnošću i stakeholder-ima u vezi planova upravljanja vodnim područjem.

Planovi ce na posljeku također biti glavni mehanizam izvještavanja Komisije i javnosti. Plan ce biti rezime kako ce se unutar zadanog roka postici ciljevi postavljeni za određeni riječni sliv (ekološki status, kvantitativni status, hemijski status i ciljevi zašticenog područja).

Plan ce sadržavati rezime rezultata svih ispitivanja; karakteristike riječnog sliva; pregled uticaja ljudske aktivnosti na status voda u slivu; procjena efekta postojećih mjer i preostala "praznina (gap)" do postizanja ciljeva; te koje su još mjeru i/ili postupci potrebni.

Planovi moraju sadržavati informacije propisane Aneksom VII. Direktive. On je podijeljen u 12 dijelova koji su prikazani u okviru ispod.

Sadržaj plana upravljanja riječnim slivom

- Opis karakteristika područja riječnog sliva, uključujući kartu sa ucrtanim položajem i granicama tijela površinskih i podzemnih voda i karta koja prikazuje razlike tipove tijela površinskih voda unutar riječnog sliva.
- Popis pritisaka na okoliš i uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih i podzemnih voda, uključujući procjene tlačastih i difuznih izvora zagadivanja (sa pregledom korištenja zemljišta) i pritisaka na kvantitativni status voda uzimajući u obzir zahvatanje, te analiza uticaja drugih ljudskih aktivnosti na status voda.
- Karta koja prikazuje zašticena područja.
- Karta monitoring mreže.

- Prikaz rezultata monitoring programa na karti s prikazom ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda, hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda te statusa zaštitenih područja.
- Rezime ekonomске analize korištenja voda.
- Rezime programa (jednog ili više) mjera.
- Registr svih ostalih, detaljnijih, programa i planova upravljanja te rezime njihovih sadržaja.
- Rezime javno dostupnih informacija i koje su savjetodavne mjere poduzete, njihov rezultat i promjene plana koje su nastale kao posljedica istih.
- Lista kompetentnih vlasti.
- Kontakt-adrese i postupci za dobivanje pozadinske dokumentacije i informacija, uključujući aktuelne monitoring podatke.

Pažnja! Plan upravljanja riječnim slivom rezimira rezultate procesa planiranja.

Plan upravljanja (RBMP) je strateški dokument planiranja i operativni vodic za implementaciju programa mjera koje će ciniti osnovu za tehnicki integrисано, ekološki i ekonomski stabilno i održivo upravljanje vodama unutar područja riječnog sliva za period od 6 godina. Bice razvijen uz konsultovanje javnosti.

Zaključno, plan ima nekoliko funkcija, ali primarna namjera je da se zabilježi trenutni status vodnih tijela unutar vodnog područja i da izloži mjere kojima se planiraju postici ekološki ciljevi.

Funkcije plana su slijedeće:

- da posluži kao osnovni mehanizam za inventuru i dokumentovanje informacija prikupljenih u skladu sa Direktivom uključujući:
 - ekološke ciljeve za površinske i podzemne vode;
 - informacije o kvalitetu i kvantitetu voda;
 - informacije o glavnim uticajima ljudske aktivnosti na status tijela površinskih i podzemnih voda.
- da koordinira programe mjera i ostale programe koji se odnose na vodno područje;
- da posluži kao glavni nacin izvještavanja Evropske Komisije od strane upravnih organa područja riječnog sliva.

Plan, koji treba biti objavljen do 22. decembra 2009. godine mora sadržavati kvalitativne i kvantitativne ciljeve koji se moraju postići do 2015. godine. Pošto je cilj dobar status voda, plan upravljanja mora opravdati svako odstupanje od tog cilja, posebno na osnovu ekonomskih analiza. Odstupanja prvo moraju biti posmatrana sa stanovišta odgadanja roka, a tek nakon toga se može razmatrati promjena cilja ukoliko bude potrebno.

Plan mora definisati prioritetne odredbe i aktivnosti (ili mjere, prema terminologiji Direktive) koje će se primjenjivati kako bi se postigli zadani ciljevi.

Što se tice pripremanja plana upravljanja, Direktiva predviđa konsultacije sa javnošću u tri faze: prvi put do kraja 2006. godine, obzirom na planirani program radova; drugi put do kraja 2007. godine, obzirom na važna pitanja i treci put do kraja 2008. godine, obzirom na prvu verziju plana upravljanja.

Pažnja! Direktiva zahtijeva da plan upravljanja sadrži samo rezime programa mjera.

Član 13, paragrafi 1 do 3 Direktive zahtijevaju po jedan plan upravljanja za svako vodno područje. Aneks VII. navodi informacije koje plan upravljanja mora sadržavati. Prema Članu 13. paragraf 5, plan upravljanja može biti nadomješten detaljnijim programima ili planovima upravljanja za podslivove, sektore, pitanja ili tipove voda.

Nivoi planiranja

Države Clanice moraju razraditi kako planiranje riječnog sliva može biti efikasno koordinirano na svim nivoima (podslivovima, slivovima, područjima i međunarodnim područjima) kako bi se osiguralo da su planovi

- koherentni i konzistentni na svim nivoima; i
- kompatibilni između nivoa

Iako bi planiranje riječnog sliva trebalo biti organizovano (i o njemu izvještavano) na nivou vodnog područja, odluke tokom planiranja zahtijevaju detalje, te će biti potrebno provesti planiranje i za manja područja. Na primjer, možda će biti potrebno da se podaci prikupljaju i razmatraju na nivou podsliva ili sliva kako bi se donijele odluke. Podaci, informacije i postupak donošenja odluke moraju biti podložni združivanju i raščlanjivanju. Ovo će olakšati izradu izvještaja o karakterizaciji i plana upravljanja riječnim slivom na nivou cijelog vodnog područja. Također će pomoci transparentnosti cijelog programa. Na primjer, korisnici plana upravljanja riječnim slivom – vlada, industrija, javnost, itd. – možda žele pregledati i uporediti planove na istom nivou ili među nivoima.

Direktiva sadržava definiciju "podsliva" (Član 2(14)). Ovo su zasebni dijelovi sliva (ponekad nazivani "pod-razvodima"). Direktiva ne zahtjeva da se identifikuju pojedini podslivovi i da se za njih izrade planovi, ali gdje su oni identifikovani i planovi pripremljeni u svrhu ispunjavanja Direktive njihovo postojanje mora biti zabilježeno u registru (kako zahtjeva Aneks VII., paragraf 8), zajedno sa rezimeom sadržaja.

U skladu sa tim, mogu se napraviti planovi za pojedine slivove tamo gdje vodno područje sadržava više od jednog riječnog sliva. Član 13(5) Direktive nije u potpunosti jasan po tom pitanju, no bilo bi nemoguce pripremiti plan upravljanja vodnim područjem gdje ima više slivova a da se ne naprave planovi za svaki od tih slivova.

Šta znači kada kažemo da se napravi jedan plan upravljanja riječnim

slivom? U stvari, postoji više mogućnosti, a izbor između tih mogućnosti će uveliko biti zasnovan na veličini i karakteristikama sliva, broju političkih subjekata (država, županija, regija, itd.) koji su uključeni u projekat, nacin na koji je organizovno učešće javnosti unutar vodnog područja. Kod velikih vodnih područja, ali i za srednje velika vodna područja koja imaju decentralizovanu administrativnu i politicku strukturu, može biti nužno.

Što se tice instrumenata planiranja, još uvijek je prerano da bismo vidjeli koji dodatni planovi bi mogli biti potrebni, no mogli bi imati vrijednu ulogu u opštoj pripremi plana, uključujući proces konsultacija sa javnošću. S druge strane, mogli bi predstavljati nepoželjni administrativni teret.

Pažnja! Cilj je izrada jednog Plana upravljanja riječnim slivom za medunarodna vodna područja.

Direktiva traži da Države Clanice osiguraju koordinaciju sa ciljem da se izradi jedan medunarodni plan upravljanja riječnim slivom uz podršku od strane postojećih struktura koje poticu iz medunarodnih sporazuma.

Direktiva eksplisitno ne traži niti propisuje proces razvijanja plana upravljanja. Priroda procesa planiranja vodnog područja je ostavljena na brigu Državama Clanicama i zemljama pristupnicama. Ovo pruža Državama Clanicama i zemljama pristupnicama priliku da primjene tip planiranja primjereno geografskim i društvenim okolnostima vodnog područja sve dok je rezultat tog procesa u skladu sa ciljem Direktive (postizanje dobrog statusa voda).

5.7 Sedmi i osmi dio: Implementacija programa mjera i evaluacija

Implementacija programa mjera mora biti povezana sa stalnim procesom ispitivanja. Ovo ispitivanje je cesto vidoano kao posljednja – manje ili više dodatna – kucica u procesu planiranja. No ispitivanje se obično radi nakon procesa planiranja kako bi se dobole povratne informacije o tome šta je u stvari, do tog trenutka, bilo isplanirano ili cak izvršeno. To znači da ispitivanje nije upotrijebljeno kao alat stalnog razvoja i izbora ili drugim rjecima, nije korišteno kao uobičajeni dio procesa planiranja.

Pažnja!

Nakon implementacije programa mjera, evaluacija prvog perioda planiranja (koje treba izvršiti između 2012. i 2015. godine) ključni je element za pripremu drugog perioda.

U skladu sa Direktivom proces planiranja je po prirodi iterativan i nudi različite korake i odluke koje treba ispitati: npr. identifikacija vodnih tijela, razvrstavanje u tipove, analiza uticaja na status voda, uspostava ekoloških ciljeva, itd.

5.8. Deveti dio: Informisanje i konsultiranje javnosti; aktivno učešće zainteresovanih strana

Učešće javnosti nije samo još jedan korak u procesu. Najbolji nacin implementacije Direktive može biti ostvaren samo ako se u svakom dijelu uzme u obzir učešće javnosti. Napravljen je detaljniji Vodic o učešcu javnosti (WFD CIS Vodic br. 8) kao takozvani «Radni paket 3» od iste radne grupe koja je napravila ovaj Vodic o procesu planiranja.

Taj Vodic o učešcu javnosti (WFD CIS Vodic br. 8):

- objašnjava zašto bi se stakeholder-i trebali ukljuciti u planiranje vodnog područja i šta oni i javnost mogu ocekivati: da izraze mišljenja i brige o buducim odlukama te da osiguraju da lokalna znanja nadu svoj put do odluka;
- opisuje prilike i pristupe za ukljucivanje javnosti na raznim nivoima i u razlicitim fazama procesa planiranja;
- pojašnjava da je ovo novi proces i novi oblik partnerstva koji zahtijeva strpljenje i medusobno povjerenje.

Učešće i konsultiranje javnosti su ključni za uspješno planiranje, te su zato u ovom dijelu naglašeni. Potencijalne dobrobiti za vece stakeholder-e mogu biti:

- Plan upravljanja riječnim sливом ce vjerovatno biti uspješniji primjenjujuci "kupovinu" njegovog cilja i dostizanja tog cilja putem promovisanja "vlasništva", prihvatljivosti i saradnje relevantnih stakeholder-a;
- Donošenje odluka ce biti olakšano uslijed ranije identifikacije i, gdje je to moguce, rješavanja sukoba;
- Rješenja ce vjerovatnije biti pravednija i održiva na duži rok zbog dostupnosti šireg opsega znanja i gledišta;
- Gledano dugorocno, odnosi izmedu stakeholder-a i kompetentnih vlasti ce biti ojacane.

Kako bi proces planiranja bio dobro organizovan, od njegovog samog pocetka mora se dati visok prioritet uspostavljanju efikasnih mehanizama za učešće javnosti (konsultacije i aktivno učešće) tokom planiranja i donošenja odluka.

Pružanje pravih prilika za ucestvovanje znaci puno više od pukog dijeljenja informacija ili prividnog konsultiranja, te treba biti pomno prilagodeno primjerenoj velicini, ciljnoj grupi (grupama) i problemu (problemima). Prilike za ucestvovanje se moraju pažljivo voditi kako bi se osigurala njihova transparentnost i pristupacnost, uvažila sva mišljenja i da su ocekivanja svih strana jasna na samom pocetku.

Koordinacija i ucestvovanje javnosti

Potrebno je razlikovati izmedu administrativne koordinacije i ucestvovanja javnosti. Prema administrativnoj koordinaciji treba postupati kao prema postupku upravljanja, dok se prema ucestvovanju javnosti treba odnositi kao prema integralnom dijelu procesa planiranja.

Efikasno planiranje riječnog sliva zahtjeva da Kompetentne Vlasti ustanove prikladne strukture upravljanja u saradnji sa drugim odgovornim institucijama i organizacijama. Ove veze će Kompetentnim Vlastima pružiti informacije potrebne za karakterizaciju, planiranje i iznošenje programa mjera skupa sa organizacijama koje su odgovorne za druge sektore koji imaju uticaja na status voda, npr. Poljoprivreda i razvoj zemljišta. Administrativna saradnja treba biti organizovana između Kompetentnih Vlasti i relevantnih tijela na prikladnom nivou (podsliv, sliv, vodno područje i međunarodno vodno područje).

Odjeljak 6. – Opšti pregled i dijagram procesa planiranja

6.1 Uvod: Zašto i kako upotrebljavati dijagrame u procesu planiranja?

Uloga dijagrama u definisanju procesa planiranja za implementaciju Direktive

Definisanje preciznog procesa planiranja pomocu dijagrama, a radi implementacije Direktive je potrebno radi:

- složenosti Direktive i njene implementacije;
- potrebe da se predvide krajnji rokovi i odrede rokovi koji su potrebni u praksi kako bi se ispoštovali krajnji rokovi;
- mnogobrojnih nezavisnih zadataka;
- hitnosti prvih rokova (2004. godina);
- ucestvovanja mnogobrojnih radnih grupa, institucija i brojnih stakeholder-a;
- integracije nekoliko nivoa: evropske, nacionalne i radnih grupa pojedinog vodnog područja;
- potrebe da se između stakeholder-a i između institucija ima istovjetni referentni okvir;
- potrebe da se tokom projekta provjerava kasnimo li ili nismo u sklopu definisanih krajnjih rokova.

Svrha dijagrama

Svrha definicije dijagrama koji opisuju proces planiranja je da:

- odredi razlike zadatke, njihovo trajanje i povezanost;
- odredi razne ključne proizvode i korake;
- odredi postupke ili pod-zadatke koji su potrebni kako bi se ispoštovali krajnji rokovi;
- procijeni nivo organizacije na kojoj bi ti zadaci trebali biti provedeni;
- postupno izgradi redoslijed tih zadataka i faza, kompatibilnih sa ogranicenjima tehnike pripremljenosti i zahtjevima Direktive;
- odredi kritični put za raspored projekta i dodjeljivanje sredstava.

Preporuke za pripremu i korištenje dijagrama

Dijagram prikazan u Odjeljku 6.4 (dole) može se koristiti kao polazna tacka za razvoj preciznijeg projekta upravljanja za provođenje Okvirne Direktive o Vodama u vodnom području ili jednom njegovom dijelu. **Vrlo je preporučljivo** uspostaviti takav projekt upravljanja i uspostaviti kontrolu njegova uvodenja. Takav projekt upravljanja može pomoci da se provjeri uskladenost između vodnih područja na nacionalnom nivou te prilagodi proces ukoliko postoji odstupanje od predvidenog rasporeda i stvarnog stanja stvari.

Na nivou vodnog područja će biti potrebno detaljnije raščlanjivanje zadataka nivoa III, uzimajući u obzir preporuke pojedinih CIS Vodica-Dokumenata Direktive. Svaki pojedini zadatak mora biti dodijeljen odgovornoj organizaciji ili njih više, iznimno koordiniranih. Moraju se odrediti rokovi za postizanje zadanih ciljeva s tim da se uzme u obzir vrijeme potrebno za prikupljanje i koordinaciju.

Primjer: Ocjena stanja područja (Clanovi 5. i 6.) mora biti gotova do decembra 2004. godine prema rokovima postavljenim u Okvirnoj Direktivi o Vodama. U stvarnosti, prva verzija mora biti gotova nekoliko mjeseci prije kako bi se uzelo u obzir vrijeme potrebno za konsultacije i postupak potvrđivanja.

Budite svjesni da su prema rokovima za izvještavanje navedenim u Okvirnoj Direktivi o Vodama podaci o rezultatima ispunjavanja određenih ciljeva potrebni tek relativno kasno tokom procesa, i to uglavnom kao dio plana upravljanja riječnim slivom. No u vecini slučajeva sam zadatak mora biti obavljen ranije tokom procesa zato što su rezultati potrebni za naredne korake.

Primjer: Prvi izvještaj o rezultatima monitoring programa mora biti predan kao dio plana upravljanja riječnim slivom tek 2009. godine. No na nivou vodnog područja, rezultati monitoringa će biti potrebni puno ranije kako bi se odredila vodna tijela koja možda neće zadovoljiti ciljeve, što mora biti poznato prije definisanja programa mjera do kraja 2004. godine.

Budite svjesni da će provodenje pojedinih zadataka na pocetku zahtijevati odluke o pristupu kojeg će se pridržavati sve uključene organizacije. Da se te odluke pripreme treba vremena i novaca. Nadalje, ove odluke će obično biti donesene na drugom nivou, a ne na operativnom. Ovo je problem posebno u međunarodnim vodnim područjima gdje će biti potrebno postići koordinaciju ili cak harmonizaciju nacionalnih pristupa.

Budite svjesni da, iako teoretski neke aktivnosti ne mogu zapoceti dok druge nisu završile, bice potrebno te aktivnosti zapoceti što je ranije moguce, cak i uporedo kako bi se ispoštivali krajnji rokovi. Posljedica toga je da će se između tih međusobno povezanih aktivnosti morati uspostaviti **iterativni proces**.

Drugim riječima, u nekim slučajevima će se morati primijeniti "paralelno" planiranje zadataka umjesto nadovezujuceg.

Primjeri: Procjena rizika ne postizanja ekoloških ciljeva (definisanih u smislu dobrog statusa) i definicija šta je dobar status: prvo ispitivanje rizika ne postizanja ekoloških ciljeva (linija 33. u dijagramu) mora biti napravljeno upotrebljavajući provizorne klasifikacije prije no što se mogu utvrditi referentni uslovi i granice klasa Šema klasifikacije; tada rezultati prve evaluacije vodnih tijela mogu uticati na dotjerivanje klasifikacijske šeme.

Iterativna elaboracija planova upravljanja i programa mjera: program upravljanja bi trebao postaviti smjernice i prioritete za program mjera; same mjere ce biti detaljnije predstavljene unutar samog programa mjera koji ce se morati razvijati uporedo sa planom upravljanja.

Dijagrami se mogu koristiti kao polazna tacka za razvijanje smjernica za implementaciju zadataka na nacionalnom nivou ili nivou vodnog područja. Za svaki od navedenih zadataka te smjernice mogu sadržavati:

- reference na odredene odredbe Okvirne Direktive o Vodama i nacionalnog zakonodavstva;
- opis pristupa na nacionalnom nivou i nivou vodnog područja kako bi se zadatak izvršio, uključujući preporuke u vezi sa metodama i alatima koji bi se koristili i pozivanje na Vodice Direktive;
- popis i opis dostupnih i dobavljivih materijala i podataka (na primjer, informacije iz GIS-a, karte, podaci monitoringa) te informacije kako pristupiti materijalu i podacima;
- opis pojedinih aktivnosti koje trebaju izvršiti pojedine odgovorne organizacije;
- zahtjevi koji se tisu dokumentacije i predstavljanja rezultata (tekstualno, tablicno, karte, elektronicki).

Ovakve smjernice trebaju svim ucesnicima pružiti podatke potrebne za shvatanje opšte organizacije i njihove uloge u procesu.

Prednosti razvoja takvih smjernica su *inter alia*:

- Zahtjeva popisivanja vec dostupnog;
- Pomaže da se dostupne informacije stave na raspolaganje svim ucesnicima;
- Pomaže da se osigura usklađenost;
- Pomaže da se dodijeli odgovornost i da se izbjegne dupli ili paralelni posao.

Osigurati usklađenost između zadataka i između opsega i nivoa

Vrlo je važno osigurati opštu usklađenost procesa, uvezši u obzir pojedine rezultate pojedinih zadataka. Mora se iznaci pravilni redoslijed zadataka kako bi se postigla elaboracija konacnih proizvoda. Također je potrebno da se osigura podudaranje rasporeda između nivoa vodnog područja, nacionalnih i međunarodnih nivoa.

Uspostavljanje iterativnog procesa

Teoretski, neke aktivnosti ne mogu zapoceti prije no što su druge završile. No, kako bi se ispunili obvezatni rokovi, bit će potrebno te radnje zapoceti najranije moguce. Posljedica toga je da se između te dvije aktivnosti mora uspostaviti iterativni proces. Drugim riječima, u nekim slučajevima umjesto nadovezujuceg koristice se "paralelni" raspored pod-zadataka.

Primjeri:

- Procjena rizika neispunjavanja postavljenih ekoloških ciljeva (odredenih kao dobar status voda) i definicija dobrog statusa;
- Procjena rizika neispunjavanja ciljeva se mora napraviti pomocu preliminarnih evaluacijskih tabela dobrog statusa voda; ove tabele mogu tada biti tacno odredene pomocu podataka iz prve evaluacije vodnih tijela za koje postoji rizik nezadovoljavanja ekoloških ciljeva;
- Iterativna elaboracija plana upravljanja i programa mjera;
- Plan upravljanja bi trebao postaviti smjernice i prioritete programa mjera. Same mjere ce biti precizno objasnjenje u samom programu mjera.

Osigurati pravovremeno pracenje i koordinaciju

Dijagrami moraju biti praci i pravovremeno nadopunjavani novim informacijama tokom cijelog procesa te se mora osigurati koordinacija izmedu:

- nacionalnih vodnih područja;
- nacionalnih i medunarodnih vodnih područja;
- izmedu nacionalnih dijelova medunarodnih vodnih područja.

U slučaju medunarodnih vodnih područja, mora se osigurati specificna saradnja izmedu nacionalnih dijelova vodnih područja po pitanjima rasporeda i redoslijeda zadataka, uzimajući u obzir vrijeme potrebno za razmjenu informacija i konsultacije izmedu odgovornih institucija nacionalnih dijelova medunarodnih vodnih područja.

6.2. Zakonski obavezujuci raspored Okvirne Direktive o Vodama

Kako što je objašnjeno gore, jedan od najvažnijih interesa za definisanje detaljnog procesa planiranja, koji sadržava dijagrame za provodenje Direktive je potreba da se predvide krajnji rokovi i odredi koji su rokovi potrebni u praksi kako bi se postigli krajnji rokovi. U principu, odstupanje od rasporeda nije dopušteno, a rokovi se ne mogu odgoditi, osim za odstupanja spomenuta u Članu 4.

Kako su Direktiva i njena implementacija vrlo složeni, smatralo se potrebnim da ovaj Vodic sadrži jasno razumljivu i potpunu listu svih rokova i datuma spomenutih u Direktivi.

To je prikazano šematski i graficki:

- Prvo, potpuna lista za Države Članice, koja sadrži sve rokove i datume spomenute u Direktivi, a koji se tisu obaveza Država Članica. Dijagram sadrži broj onog Člana Direktive na koji se odnosi određeni datum. Datumi do kojih se moraju predati izvještaji su takođe jasno naznaceni;
- Drugo, potpuna lista za Evropsku Komisiju, koja sadrži sve rokove i datume spomenute u Direktivi koji se tisu obaveza Evropske Komisije.

Zakonski obavezujuci rokovi za države clanice (1)

Postupak/Država Clanica	Clan	2002	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakoni, odredbe i administrativni propisi na snazi	24.1										
Određivanje kompetentne vlasti od strane Država Clanica (MS)	3.7										
MS daje Evropskoj Komisiji (EK) listu kompetentnih vlasti i kompetentnih vlasti svih međunarodnih tijela u kojima one sudjeluju (izmjene na listi trebaju biti prijavljene EK unutar 3 mjeseca)	3.8, 24.1										
Analize spomenute u Cl. 5.1: - Utvrđivanje karakteristika vodnog područja - Analiza uticaja ljudskih djelatnosti na okoliš - Ekonomска analiza korištenja voda.	5.1										
Utvrđivanje registra zaštićenih područja	6.1										
Podnošenje sažetih izvještaja analiza prema Cl. 5 (karakteristike vodnog područja, ljudske djelatnosti, ekonomija) poduzetih radi prvog Plana upravljanja riječnim sливом (PURS)	15.2										
U odsutnosti sporazuma EK, MS će utvrditi prikladne kriterije za strategije sprječavanja zagadenja površinskih i podzemnih voda	17.4										
EK i MS će završiti interkalibraciju	Aneks V 1.4.1 (viii)										
Programi monitoringa statusa površinskih, podzemnih voda i zaštićenih područja trebaju raditi. <i>Ukoliko zakonski nije drukcije određeno.</i>	8.2										
MS daje na uvid i opaske, radi informisanja i konsultacija sa javnošću, raspored i radni program izrade PURS-a <i>(tri godine prije no što pocinje period na koji se odnosi plan, MS mora dozvoliti barem šest mjeseci za komentiranje tih dokumenata)</i>	14.1a										
Odluka o nazivu Jako izmjenjenih vodnih tijela	4.3										
U odsustvu sporazuma EK: MS ustanovljavaju standard kvaliteta okoliša za prioritetne tvari i kontrolu nad primarni izvorima	16.8										
Podnošenje zbirnih izvještaja monitoring programa prema Cl. 8 (status površinskih, podzemnih voda i zaštićenih područja) poduzetih radi izrade prvog PURS-a	15.2										
Radi informisanja javnosti i primjedbi na PURS, MS mora učiniti dostupnim za komentarisanje pregled važnijih problema upravljanja vodama <i>(dvije godine prije pocetka perioda na koji se odnosi plan. MS mora dozvoliti barem šest mjeseci za komentiranje tih dokumenata)</i>	14.1b										
Radi informisanja javnosti i primjedbi na PURS, MS mora učiniti dostupnim za komentarisanje nacrtnu verziju PURS-a (RBMP) <i>(godinu dana prije pocetka perioda na koji se odnosi plan MS mora dozvoliti barem šest mjeseci za komentiranje tih dokumenata)</i>	14.1c										
Uspostava programa mjera za vodno područje	11.7										
Objavljivanje Planova upravljanja riječnim sливом (detaljne informacije u Aneksu VII Direktive)	13.6										
U odsustvu sporazuma EK za supstance naknadno uključene na PS listu, MS poduzimaju propisane radnje (uspostava standarda ekološkog kvaliteta za prioritetne susptance i kontrola glavnih izvora)	16.8										
Slanje kopija PURS-a EK i drugim MS	15.1										
MS moraju osigurati da - politika cijena vode pruža korisnicima poticaj da efikasno koriste vodne resurse - dovoljni doprinos korisnika voda za povrat troškova vodnih usluga	9.1										

LEGENDA

Rok u Okvirnoj Direktivi o Vodama
Izvještaj EK i datum

Zakonski obavezujuci rokovi za Države Clanice (2)

Postupak/Država Clanica	Clan	2012	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Provodenje kontrole emisija (BAT, BEP) i ogranicavajuće vrijednosti za kombinovani pristup tackastim i difuznim izvorima	10.1																
Program mjera za vodno područje kreće u realizaciju	11.7																
Podnošenje radnog izvještaja koji opisuje napredak implementacije planiranog programa mjera u Cl. 13	15.3																
Analize spomenute u Cl. 5.1: - Utvrđivanje karakteristika vodnog područja - Analiza utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš - Ekomska analiza korištenja voda.	5.2																
Ekološki ciljevi: Dob ar status površinskih voda Dobar ekološki potencijal i dobr ar hemijski status površinskih voda za jko izmijenjena vodna tijela (HMWB, AWB) Dob ar status podzemnih voda Uskladenost sa standardima i ciljevima za zašticena područja (manje strogi ekološki ciljevi pod određenim u slovima)	4.1																
Pregled i unaprijedivanja programa mjera za vodno područje	11.8																
Pregled i unaprijedivanje RBMP-a	13.7																
Revidirane mjere ustanovljene unaprijedenim programom mjera stupaju na snagu	11.8																
Podnošenje radnog izvještaja koji opisuje napredak implementacije planiranog programa mjera u Cl. 13	15.3																
Analize spomenute u Cl. 5.1: - Utvrđivanje karakteristika vodnog područja - Analiza utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš - Ekomska analiza korištenja voda.	5.2																
Prekid ili postupno ukidanje prioritetnih opasnih supstanci	16.6																
Ekološki ciljevi: (pri produženi rok) Dob ar status površinskih voda Dobar ekološki potencijal i dobr ar hemijski status površinskih voda za jko izmijenjana vodna tijela (HMWB, AWB) Dob ar status podzemnih voda Usklade nost sa standardima i ciljevima za zašticena područja	4.1																
Pregled i unaprijedivanja programa mjera za vodno područje	11.8																
Pregled i unaprijedivanje RBMP-a	13.7																
Revidirane mjere ustanovljene unaprijedenim programom mjera stupaju na snagu	11.8																
Analize spomenute u Cl. 5.1: - Utvrđivanje karakteristika vodnog područja - Analiza utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš - Ekomska analiza korištenja voda.	16.6																
Ekološki ciljevi: (pri produženi rok) Dob ar status površinskih voda Dobar ekološki potencijal i dobr ar hemijski status površinskih voda za jko izmijenjana vodna tijela (HMWB, AWB) Dob ar status podzemnih voda Uskladenost sa standardima i ciljevima za zašticena područja	4.1																

Napomena: za prioritetne supstance i prema Clanu 16.6, Komisija ce podnijeti prijedloge za kontrolu prekidanja ili postepenog eliminisanja ispuštanja, emisija i gubitaka. Okvirno, Komisija ce to uciniti do kraja 2003. godine, tako da ih Evropski Parlament i Vijece mogu prihvati u 2004. ili 2005. godine što bi bio pocetni datum za operativne svrhe. Direktiva utvrduje da od tog datuma raspored nece obuhvacati period duži od 20 godina.

Zakonski obavezujuci rokovi za Evropsku Komisiju

Postupak/Evropska Komisija	Clan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Za probleme koji se ne mogu rješavati na nivou MS, MS može prijaviti i dati preporuke EK. EK ce odgovoriti unutar 6 mjeseci.	12.2																				
Prezentacija prijedloga strategija za sprječavanje i kontrolu zagadenja podzemnih voda	17.1																				
Podnošenje prijedloga EK za kontrolu emisije za tackaste izvore i standarde ekološkog kvaliteta	16.8																				
Predstavljanje odboru (Cl.21) plana mjera koji imaju uticaja na vodnu legislativu koja namjerava predložiti u bliskoj buducnosti (jednom godišnje nakon 2002)	19.1																				
Priprema prvog registra mjesta u sklopu interkalibracijske mreže koji ce biti prilagođen u skladu sa postupcima opisanim u Cl. 21	Dodatak V 1.4.1 (vii)																				
Pregled prihvacene liste prioritetnih supstanci	16.4																				
Konacni registar mjesta (za interkalibraciju) ce biti sastavljen i objavljen od strane EK	Dodatak V 1.4.1 (vii)																				
Završetak interkalibracije skupa sa MS	Dodatak V 1.4.1 (viii)																				
Objava rezultata interkalibracije i vrijednosti određenih za klasifikaciju monitoring sistema MS	Dodatak V 1.4.1 (ix)																				
Podnošenje prijedloga EK za kontrolu emisije ispuštanja iz tackastih izvora i standarda ekološkog kvaliteta	16.8																				
Objavljinje izvještaja napretka uvođenja analiza prema Cl. 5 zasnovano na zbirnim izvještajima MS prema Cl. 15.2	18.3																				
Opoziv određenih postojećih Direktiva	22.1																				
Pregled prihvacene liste prioritetnih supstanci	16.4																				
Objava izvještaja napretka provođenja nadzornih programa prema Cl. 8 zasnovano na zbirnim izvještajima MS prema Cl. 15.2	18.3																				
Prijedlozi EK za kontrolu emisija za ispuštanja iz tackastih izvora i standarda ekološkog kvaliteta (ukoliko je potrebno)	16.8																				
Predavanje meduizvještaja koji opisuje napredak planiranog programa mjera	15.3																				
Pregled prihvacene liste prioritetnih supstanci	16.4																				
Objavljinje izvještaja o implementaciji WFD-a	18.1																				
Opoziv određenih postojećih Direktivi	22.2																				
Prijedlozi EK za kontrolu emisija ispuštanja iz tackastih izvora i standarda ekološkog kvaliteta (ukoliko je potrebno)	16.8																				
Objavljinje meduizvještaja koji opisuje napredak provođenja na osnovu meduizvještaja MS prema Cl. 15.3	18.4																				
Pregled prihvacene liste prioritetnih supstanci	16.4																				
Objavljinje izvještaja o implementaciji Direktive	18.1																				
Kriticki pregled Direktive o Vodi, prijedlozi izmjena	19.2																				
Pregled prihvacene liste prioritetnih supstanci	16.4																				

LEGENDA

Rok u Okvirnoj Direktivi o Vodama
Izvještaj EK i datum


6.3 Ciklus planiranja

Ukupni prikaz procesa planiranja predstavljen u Odjeljku 6.4 uključuje takozvani ciklus planiranja koji, prema Direktivi, treba biti gotov do 2015. Prema tome, prikazi se odnose na prvi period (2002-2015) i pripremu drugog perioda (2015-2027), gdje je ovaj drugi period voden kao i prvi (istи zadaci i raspored). Takoder treba naznaciti da drugi ciklus planiranja (do 2027) treba biti razvijen na osnovu iskustva sa prvim ciklusom, kako je prikazano dole.

Kako bi razvili prikaz, razmotreno je slijedecih deset komponenti procesa planiranja:

1. Priprema;
2. Procjena trenutnog statusa i analiza preliminarnih praznina(gaps);
3. Određivanje ekoloških ciljeva;
4. Uspostava monitoring programa;
5. Analiza praznina (gaps);
6. Uspostavljanje programa mjera;
7. Razvoj planova upravljanja riječnim slivom;
8. Implementacija programa mjera i priprema međuizvještaja o implementaciji;
9. Evaluacija prvog i drugog perioda;
10. Informisanje i konsultiranje javnosti, aktivno učešće zainteresovanih strana.

Slijedeca slika prikazuje redoslijed i odnose izmedu ovih aktivnosti kao i glavne rokove te odrednice prvog procesa planiranja.



Prethodna šema je najsaćetiji skup informacija o procesu planiranja: prikazuje 10 glavnih komponenti koje su opisane i proširene u sljedecim dijagramima (vidi Odjeljak 6.4).

Glavni "koraci" za uvodenje Direktive su identifikovani za svaku od komponenti, te je unutar svakog koraka bilo moguce identifikovati razlicite zadatke implementacije. Zapocinjuci sa najsaćetijim nivoom informacija, kroz komponente, korake i zadatke se konacno mogu identifikovati tri nivoa.

U razmjeri ovih prikaza nije bilo moguce prikazati više detalja. Ali, vodna područja bi trebala imati vlastite dijagrame sa nivoom detalja prilagodenim njihovom nivou rada.

6.4 Opšti dijagram procesa planiranja

Slijedeci dijagram procesa planiranja nabraja glavne korake koje treba poduzeti za implementaciju Okvirne Direktive o Vodama, prikazuje povezanost medu zadacima, prikazuje osnove i rokove te ukljucuje preporuke o rasporedu kako bi se postigli zadaci. Dijagram je raspodijeljen na tri razlicita nivoa. Prvi nivo odražava glavni proces planiranja i njegove glavne komponente kako je to opisano u prethodnom Odjeljku, drugi nivo predstavlja glavne korake u implementaciji dok treci nivo prikazuje pojedine zadatke koje treba izvršiti unutar pojedinih koraka. Zadaci treceg nivoa su preuzeti iz odredenih Vodica Direktive, ali nisu tako detaljni kao podaci koje oni pribavljaju. Ovi pojedini zadaci su prikazani razlicitim bojama kao što to prikazuje legenda.

Ovo je legenda koja se koristi u dijagramu:

LEGENDA
Glavne komponente procesa planiranja
Glavni koraci u implementaciji
Zadaci u implementaciji
Rok postavljen u Direktivi
Rok za izvještavanje i datum u Direktivi
Učešće javnosti
Pojedini zadaci preuzeti iz prikaza CIS-WG
BESTPRACT
Jako izmijenjena vodna tijela
WATECO
REFCOND AND COAST
IMPRESS
Usko grlo i broj u tekstu

Dijagram za prvi ciklus procesa planiranja

Dijagram za prvi ciklus procesa planiranja

Br.	Ključne aktivnosti u prvom procesu planiranja	Clan Direktive	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pripremanje terena						
2	Identifikacija vodnih područja i označavanje priobalnih i podzemnih voda	3.1					
3	Identifikacija i razgranicenje riječnih slivova						
4	Identifikacija i razgranicenje priobalnih i tranzicijskih voda						
5	Identifikacija i razgranicenje podzemnih voda						
6	Identifikacija vodnih područja						
7	Dodjela priobalnih i tranzicijskih voda najbližem ili najprikladnijem vodnom području						
8	Dodjela podzemnih voda najbližem ili najprikladnijem vodnom području						
9	Identifikacija stakeholder-a i osmišljavanje postupaka za učešće javnosti						
10	Preko postojećih institucija pružiti informacije o Direktivi i procesu planiranja						
11	Razvoj strategije za identifikaciju stakeholder-a						
12	Osmišljavanje postupaka za učešće javnosti						
13	Uspostava potrebe infrastrukture GIS-a i koraci potrebnii za harmonizaciju	3.8 Aneks I (ii)					
14	Izrada karata i GIS slojeva o razgranicenju vodnih područja, glavnim rijekama, podslivovima i sl.	Aneks I (ii)					
15	Stupanje na snagu zakona, propisa i administrativnih odredbi potrebnih za usklađenost sa Direktivom	24.1					
16	Stupanje na snagu zakona, propisa i administrativnih odredbi potrebnih za usklađenost sa Direktivom	24.2					
17	Upoznavanje EK sa usvojenim zakonskim mjerama	24.2					
18	Određivanje kompetentnijih vlasti odgovornih za vodno područje	3.7					
20	Izrada karata i GIS slojeva o području odgovornosti institucija	Aneks I					
21	Predavanje popisa kompetentnih vlasti EK, uključujući podatke navedene u Aneksu I	3.8, Aneks I					
22	Procjena trenutnog statusa i analiza preliminarnih praznina (gaps)						
23	Analiza karakteristika vodnog područja	5.1					
24	Uspostava tipologije	Aneks II					
25	Identifikacija granica vodnih tijela	Aneks II					
26	Izrada karte tipova površinskih vodnih tijela	Aneks II, Aneks VII, A 1.1					
27	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Pružanje podataka)						
28	Pregled pritisaka i uticaja ljudske aktivnosti na status voda	5.1					
29	Prikupljanje dostupnih podataka o ljudskim aktivnostima i pritiscima na okoliš	Aneks II					
30	Ocjena postojećih podataka i procjena praznina (gaps) uzimajući u obzir ciljeve						
31	Uspostava baze podataka o ljudskim aktivnostima i postojećih monitoring podataka za cijelo vodno područje i na nivou vodnih tijela gdje je moguce						
32	Identifikacija pritisaka koje uzrokuje ljudska aktivnost, posebno aktivnosti navedene u Aneksu II	Aneks II					
33	Procjena efekata tih pritisaka	Aneks II					
34	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Prikupljanje znanja i mišljenja)						
35	Provizorna identifikacija Vještackih i jako izmjenjenih vodnih tijela	4.3					
36	Prospekcija hidromorfoloških promjena vodnih tijela	Aneks II 1.4					
37	Opis znacajnih promjena u hidromorfološkim karakteristikama u vodnim tijelima koja nisu "isključena"	5.1, Dodatak II 1.4-5					
38	Identifikacija koja voda i tijela možda nece zadovoljiti dobar ekološki potencijal zbog izmjena njihovih hidromorfoloških karakteristika	Aneks II 1.5					
39	Odabir vodnih tijela koja su znatno izmjenjena zbog zemljanih radova, te privremeno ih razvrstati pod Jako izmjenjena vodna tijela	5.1, Aneks II 1.1					
40	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Jasno označavanje preko formalnih mehanizama za konsultacije)						
41	Procjena raskoraka (gap) između trenutnog statusa i ciljeva	Aneks V 1.4.2					
42	Definisanje i primjena osnovnog scenarija i procjena raskoraka između ciljeva i statusa						
43	Definirane privremene identifikacije vodnih tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve Direktive-a do 2015	Aneks II					
44	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. protok informacija)						
45	Izrada ekonomske analize korištenja voda	5.1, Aneks II					
46	Popisivanje korištenja voda i usluga po ekonomskim sektorima						
47	Izrada ekonomske analize korištenja voda						
48	Procjena trenutne politike cijena						
49	Predviđanje razvoja ključnih pokazatelja i pokretaca do 2015 prema scenarijiju pritisaka na okoliš "Posao kao i obično" (poboljšavati nakon 2004)						
50	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Protok informacija, procjena trenutnih nivoa cijena i troškova)						
51	Popisivanje zaštićenih područja	6.1, Aneks IV 2, Aneks VII 3					
52	Popisivanje zaštićenih područja						
53	Aktivno učešće stakeholder-a						

54	Izvještavanje javnosti o rezultatima analize				
56	Podnošenje izvještaja EK o analizi trenutnog statusa	15.2			

Dijagram za prvi ciklus procesa planiranja (2)

111	Izrada programa mjera i procjena ukupnih troškova													
112	Procjena da li je ukupni trošak disproporcionalan													
113	Procjena finansijske strane implementacije programa mjera													
114	Finalizacija detaljnog programa mjera	11./												

Dijagram za prvi ciklus procesa planiranja (3)

Br.	Ključne aktivnosti u prvom procesu planiranja	Clan Direktive	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
116	Razvijanje plana upravljanja vodnog područja	13, Aneks VII														
117	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Radionice, pregled ključnih pitanja, sastanci sa stručnjacima i opažanja na terenu)															
118	Priprema i usklajivanje rasporeda i programa radova za izradu RBMP-a															
119	Objavljivanje i stavljanje na raspolažanje javnosti rasporeda i programa radova za izradu RBMP-a	14.1a														
120	Period od najmanje šest mjeseci za primjedbe javnosti															
121	Pružiti privremeni pregled važnih pitanja upravljanja vodama	14.1b														
122	Objavljivanje i stavljanje na raspolažanje javnosti privremenog pregleda važnih pitanja upravljanja vodama unutar vodnog područja															
123	Period od najmanje šest mjeseci za primjedbe javnosti															
124	Završetak izrade prve verzije plana upravljanja riječnim slivom te ga staviti na raspolažanje za primjedbe javnosti	14.1c														
125	Završetak izrade prve verzije plana upravljanja riječnim slivom															
126	Period od najmanje šest mjeseci za primjedbe javnosti															
127	Izrada rezimea programa mjera															
129	Završetak izrade i objava plana upravljanja riječnim slivom	13.6														
130	Rezime javno dostupnih informacija i poduzetih postupaka konsultacija, rezultati i izmijene plana koje su uslijedile kao posljedice															
131	Aktivno učešće stakeholder-a kako bi se osiguralo nastavljanje PP-a nakon uobičajenog perioda konsultacija															
132	Završetak izrade i objava plana upravljanja riječnim slivom															
133	Slanje kopija plana upravljanja riječnim slivom EK	15														
134	Uvođenje programa mjera i priprema privremenog izvještaja o implementaciji															
135	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Radionice, pregled ključnih pitanja, sastanci sa stručnjacima i opažanja na terenu)															
136	Programi mjera postaju operativni	11.7														
138	Uvođenje poticajne politike cijena voda	9														
140	Priprema privremenog izvještaja koji opisuje napredak u implementaciji planiranog programa mjera	15.3														
142	Podnošenje privremenog izvještaja EK															
143	Ocjena prvog i priprema drugog perioda															
144	Aktivno učešće stakeholder-a (npr. Prikupljanje podataka i znanja i njihova procjena)															
145	Ocjena trenutnog statusa vodnog područja	5														
147	Ocjena programa mjera i plana upravljanja riječnim slivom	13.7, 11.8, Dodatak VII														
148	Pripremi novi raspored, program radova i napraviti ga dostupnim za konsultacije sa javnošću															
149	Pregled analiza i ponovnih ispitivanja važnijih pitanja upravljanja vodama spomenutih u Cl. 5.1	5.2														
150	Priprema rezimea promjene nastalih od prethodne varijante RBMP-a uključujući rezime ponovnih pregleda koje treba izvršiti prema Cl. 4, 5, 6 i 7															
151	Ponovni pregled vrijednosti maksimalnog ekološkog potencijala i dobrog ekološkog potencijala za AWB i HMWB															
152	Priprema rezime i objašnjenja svih mjer predviđenih ranjom varijantom RBMP-a a koje nisu provedene															
153	Procjena napretka prema ostvarenju ekoloških ciljeva uključujući predstavljane rezultate, u obliku karte, monitoringa za period koji pokriva prethodni plan i objašnjenje neostvarenih ekoloških ciljeva															
154	Priprema rezime bilo kojih dodatnih privremenih mjeri prihvacihi pod Cl. 10 od objave prethodne varijante RBMP-a															
155	Ponovni pregled vrijednosti maksimalnog ekološkog potencijala i dobrog ekološkog potencijala za AWB i HMWB															
156	Prva varijanta novog plana upravljanja riječnim slivom															
157	Oobjavljivanje osavremenjenog plana upravljanja riječnim slivom															
158	Pripremeni mjeri kako bi se sprječilo daljnje propadanje statusa vodenog okoliša	1, 4.3-4.9														
159	Informisanje i konsultacije sa javnošću, aktivno učešće stakeholdersa u skladu sa Vodicem o Učeštu Javnosti	14														

Napomene:

- Rok izvještavanja za zadatke 22, 67, 86 i 88 je 22. mart 2010. godine kao dio plana upravljanja riječnim slivom.
- Zadaci 59 i 60 su koordinirani od strane Radne Grupe za ekološki status i interkalibraciju.
- Zadatak 158 je povezan sa nizom mjeri potrebnih da se postigne jedan od glavnih ciljeva Direktive, koji je da se sprijeci daljnje opadanje statusa vodenih ekosistema (Clan 1). Clanovi 4.3 do 4.7 se moraju uzeti u obzir prilikom primjene ovog principa i kako bi se odredili rokovi. Trenutno, predlaže se da zadatak traje tokom cijele prve ocjene i perioda planiranja do decembra 2009. godine iako, u svakom slučaju, ce se detaljima rasporeda pozabaviti određeni dokument.

- Zadatak 159. Izrađen je Vodic o Učešcu javnosti kao jedan od rezultata Radne Grupe 2.9 (Vodic Br. 8), te detaljno opisuje aktivnosti i rokove.

6.5. Uska grla u procesu planiranja

Analiza dijagrama omogućuje identifikaciju takozvanih "uskih grla" prilikom primjene Direktive, tj. nepodudarnosti u planiranju koje se dogadaju kada se uporeduju službeni rokovi Direktive sa pragmaticnim pristupom implementacije iste. Kao rezultat pomnog pregleda Direktive od strane Radnih Grupa radi pripreme Vodica pod Zajednickom Strategijom Implementacije, nekoliko je nepodudarnosti jasno identifikovano. Ovaj Vodic o planiranju bi trebao skupiti na jednom mjestu uska grla i aktivnosti koje su identificirale razne Radne Grupe pod Zajednickom Strategijom Implementacije.

Sve radne grupe su bile suocene sa ambicioznim i zakonski obavezujucim rasporedom Direktive. U osnovi, nije dopušteno odstupanje od tog rasporeda, niti se rokovi mogu odgoditi, osim u slučajevima odstupanja spomenutim u Članu 4. Nekoliko Radnih Grupa je zaključilo da je, s jedne strane, raspored vrlo zgasnut i ostavlja malo vremena da se kroz materiju prode u dubinu, te da s druge strane hronološki redoslijed rokova nije uvijek logičan kada se tice implementacije u praksi. Ova kombinacija cesto rezultira nastajanjem uskih grla. Opseg ovog dokumenta je na uskim grlima koje prvenstveno identificiraju probleme sa implementacijom u smislu *tempiranja*. Oni su zajednički svim Državama Članicama koje krecu sa implementacijom. Uska grla koja se dogadaju zbog nedostatka finansijskih ili tehničkih sredstava ili institucionalnih okvira su cesto specificka za pojedine Države Članice ili vodna područja radi određivanja prioriteta, običaja ili tradicija, te nisu pokrivena ovim dokumentom. No, priznaje se da ova lokalna "uska grla" mogu biti predmet zanimanja šire javnosti i mogu biti dodani dokumentu u kasnijoj fazi. Tokom pripreme Vodica, Radne Grupe su identificirale takozvana "otvorena pitanja". Nisu sva ta pitanja povezana sa planiranjem, te zato nisu ovdje ni spomenuta.

Neka od uskih grla su pokazana na dijagramu i identificirana za period do prvog plana upravljanja riječnim slivom u 2009. Za svako identificirano usko grlo pripremljen je informacijski list koji detaljnije objašnjava usko grlo. Trenutno lista nije potpuna ili konacna te će biti završena kasnije u Priručniku za integrisano upravljanje vodnim područjem koji treba razviti "grupa za grupisanje (cluster group)" i kao testiranja pilot projekata riječnih slivova koji će biti dio priručnika.

Kako rezultat gore navedenih preliminarnih analiza, identificirana su slijedeca uska grla:

- Nedostatak podataka za prvi pregled vodnih područja: potreba za postojecim informacijama i podaci o pritiscima i uticajima, potreba za definicijom znacajnih pritisaka, potreba za prelaženjem između pritisaka i uticaja, potreba za osnovnim scenarijem koji procjenjuje predvidene uticaje, potreba da se znaju ciljevi za 2015. godinu kako bi se procijenio rizik neispunjavanja trenutnih ciljeva;
- Podaci o referentnim uslovima su preduslov za dodjeljivanje ekološki relevantne tipologije;
- Potreba da se zapocne sa monitoringom potencijalnih mesta za Referentne Uslove prije nego što prorade monitoring programi;

- Potreba za monitoring podacima od interkalibracijskih mjesata za proracun odnosa ekološkog kvaliteta;
- Procjena ispitivanja i pregled Vodica je predvidena prekasno da bi se stigao predati izvještaj o statusu 2005;
- Tipologija, referentni uslovi i granice klasa nisu dostupni. Registrar treba izraditi na osnovu strucnog mišljenja i (ono malo) dostupnih podataka;
- Završetak interkalibracije prije no što prorade monitoring programi;
- Zgusnut raspored za procjenu primjedbi i pregled dokumenata koji se ticu plana upravljanja;
- Istovremeno pojašnjavanje programa mjera i plana upravljanja, sa rezimeom programa unutar plana;
- Pregled vodnih područja 2004 treba izvršiti sa trenutno dostupnim podacima i alatima, ali oni se moraju upotrijebiti pragmaticno kako bi se postigli zahtjevi direktive. Izrada pregleda 2004 je prilika da se ocijeni koji podaci nedostaju i koje nedostatke treba ukloniti.

Vidljivo je da se vecina uskih grla može svesti na nekoliko osnovnih pitanja ili rokova unutar direktive:

- 1) Ciljevi koje treba postici 2015 nisu jasno naznaceni. Direktiva se poziva na postizanje "dobrog statusa voda" do 2015, koji može biti definisan pomocu Aneksa II i V. Ali, ove informacije su uopštene i trebaju biti detaljnije objašnjene i provedene za nekoliko tipova voda i /ili vodnih tijela, što zahtijeva dosta vremena dok je planirani rok završetka kraj 2004. Ovo ima za posljedicu da je teško procijeniti da li vodno tijelo možda neće zadovoljiti ciljeve po pitanju ekološkog kvaliteta prije 2004 (analiza praznina (gaps)), te koje mjere treba poduzeti.
- 2) Dostupnost podataka: program monitoringa ne mora biti ustanovljen prije 2006. To znači da nove i potpune informacije (izmjerene vrijednosti) o parametrima koji su važni na analizu pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti, referentnih uslova, granica ekoloških klasa, interkalibracijskih mjesata i indirektno za određivanje kako izmijenjenih vodnih tijela će biti najranije dostupni tek 2007. U kombinaciji sa malom učestalošću monitoringa dostupnost tih podataka nije optimalna. Posljedica je da će se donijeti pretpostavke umjesto podataka koji nedostaju, te će se povecati udio nesigurnosti u analizama što utice na vrijednost procjena.
- 3) Objava nacrta Plana Upravljanja Rijecnim Slivom (RBMP) u 2008 kako bi se omogućile primjedbe javnosti. To znači da će Plan upravljanja (koji mora biti službeno objavljen 2009) morati biti spreman i poprilično odgovarati konacnom dokumentu kako bi se iznijela istinita slika Plana upravljanja rijecnim slivom kakav će biti objavljen 2009. Shodno tome podrazumijeva se da aktivnosti u svrhu izrade sadržaja moraju biti završene do 2008 što skraćuje dostupno vrijeme.

Ovaj dokument predlaže neka rješenja za uska grla, te ona mogu biti podijeljena u tri glavna tipa rješenja:

a. Predvideni rokovi

Preporucuje se da se prihvati pragmaticki pristup kako bi se odredili medurokovi i neslužbeni ili predvideni krajnji rokovi za odredene zadatke ukoliko je potrebno ako bi se postigli rokovi zadani u Direktivi. Ubrzanje tih aktivnosti bi moglo pripomoci postizanju rokova ali također podrazumijeva da se ucesnici moraju suočiti sa još strožijim rasporedom. Države Clanice možda imaju druge prioritete i mogu pomicati ili odustajati od neslužbenih krajnjih rokova u skladu sa tim. No, na međunarodnom nivou preporucuje se dobra saradnja oko neslužbenih krajnjih rokova.

b. Korištenje postojećih informacija

Kako su postojeće informacije dostupne u rasponu od strucnog mišljenja do postojećih monitoring podataka dobivenih zbog trenutnog zakonodavnog okvira. Također, kada se koriste postojeći podaci, prikupljanje i združivanje podataka će zahtijevati dobru koordinaciju i puno vremena. Ti podaci obično nisu niti lagano dostupni niti ispravno oblikovani.

U tom kontekstu, konsultacije sa stakeholder-ima i naucnom zajednicom mogu pomoci u poboljšavanju dostupnih podataka i/ili pomoci napretku postupka gdje su uocene praznine (gaps).

c. Preliminarne vježbe

Preporučljivo je da se preliminarne vježbe provjere, poboljšaju i finaliziraju kasnije, kada je dostupno više podataka.

Kombinacija nejasnih ciljeva, podataka koji nedostaju i prvog velikog roka vec 2004 (Clan 5) cine skoro nemogucim da se izvrši precizna procjena trenutnog statusa voda i rizika neispunjavanja ciljeva. Zato je vec nekoliko Radnih Grupa smatralo proces iterativnim i da se naprave preliminarne analize i procjene, zasnovane na podacima (ukoliko je potrebno i pretpostavkama) dostupnima do 2004 i da provjere te procjene u kasnijoj fazi kada budu dostupni monitoring podaci. Važno je pretpostaviti nesigurnost ovih preliminarnih vježbi.

Uzmite u obzir da je ovo preliminarna identifikacija vjerovatnih uskih grla u procesu planiranja. Ispitivanje u Pilot Rjecnim Slivovima (PRB) ce se dublje i na lokalnom nivou pozabaviti sa uskim grlima, buduci da je jedan od glavnih zadataka provjeriti nedosljednosti izmedu pojedinih Vodica. Rezultat ispitivanja ce vjerovatno pomoci da se identificiraju druga uska grla i pruži više podataka o mogucim rješenjima. Ovi novi podaci se mogu uklopiti u buducu, poboljšanu varijantu ovog Vodica o Procesu Planiranja, buduci da se on smatra "živim" dokumentom.

Od gore navedenih uskih grla, za ova su razradeni informacijski listovi:

Broj	Naziv
1	Analiza praznina(gaps)*
2	Interkalibracija*
3	Učešće javnosti
4	Plan upravljanja rjecnim slivom i programom mjera**

* Informacijski listovi sadržani u ovom Vodicu

** Tema kojom ce se pobliže baviti prirucnik za integrisano upravljanje vodnim područjem koje treba razviti buduca "grupa za grupisanje/cluster group"

Usko grlo 1: Analiza praznina (gaps): procjena mogucnosti da vodna tijela nece zadovoljiti ekološke ciljeve

Povezano sa	Dostupnost podataka, ciljevi Direktive																			
Nivoom	Opšta																			
Izvorima	Direktiva Aneks II 1.4-2.5, (Aneks V) Vodic za analizu pritisaka i uticaja u skladu sa Direktivom (Vodic Br. 3)																			
Ispitivanje Pilot rijeecnog sliva	Da																			
Prikaz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ključne aktivnosti</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Karakterizacija Analiza pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> • Postaviti prag za znacaj pritisaka • Identificirati znacajne pritiske i njihove uzroke • Procijeniti uticaj tih pritisaka (pretociti analizu pritisaka u analizu uticaja, obracajuci pažnju na ranjivost vodnog tijela na uticaj od utvrdenih pritisaka). Prva identifikacija vodnih tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve Direktive <ul style="list-style-type: none"> • Istražite promjene u aktivnostima i pritisicima predvidenim za period do 2015 (pretocite trenutno stanje pritisaka u prognozu pritisaka (2015) koristeci osnovni scenarij (WG WATECO)) • Pretocite prognozu pritisaka u prognozu uticaja • Pronadite praznine u statusu voda izmedu ciljeva Direktive za 2015 i prognoze • Privremeno identificirajte vodna tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve • Ukoliko je nezadovoljavanje ciljeva vjerovatno, pregledajte koja odstupanja mogu biti primjenjiva (manje strogi ciljevi, vremenski izvještaj,...) Izvještaj o karakteristikama Vodnog područja Daljnja karakterizacija Za površinsku vodnu tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve, proces se treba nastaviti dalje do daljnje karakterizacije </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Karakterizacija Analiza pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> • Postaviti prag za znacaj pritisaka • Identificirati znacajne pritiske i njihove uzroke • Procijeniti uticaj tih pritisaka (pretociti analizu pritisaka u analizu uticaja, obracajuci pažnju na ranjivost vodnog tijela na uticaj od utvrdenih pritisaka). Prva identifikacija vodnih tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve Direktive <ul style="list-style-type: none"> • Istražite promjene u aktivnostima i pritisicima predvidenim za period do 2015 (pretocite trenutno stanje pritisaka u prognozu pritisaka (2015) koristeci osnovni scenarij (WG WATECO)) • Pretocite prognozu pritisaka u prognozu uticaja • Pronadite praznine u statusu voda izmedu ciljeva Direktive za 2015 i prognoze • Privremeno identificirajte vodna tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve • Ukoliko je nezadovoljavanje ciljeva vjerovatno, pregledajte koja odstupanja mogu biti primjenjiva (manje strogi ciljevi, vremenski izvještaj,...) Izvještaj o karakteristikama Vodnog područja Daljnja karakterizacija Za površinsku vodnu tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve, proces se treba nastaviti dalje do daljnje karakterizacije								
Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010											
Karakterizacija Analiza pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> • Postaviti prag za znacaj pritisaka • Identificirati znacajne pritiske i njihove uzroke • Procijeniti uticaj tih pritisaka (pretociti analizu pritisaka u analizu uticaja, obracajuci pažnju na ranjivost vodnog tijela na uticaj od utvrdenih pritisaka). Prva identifikacija vodnih tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve Direktive <ul style="list-style-type: none"> • Istražite promjene u aktivnostima i pritisicima predvidenim za period do 2015 (pretocite trenutno stanje pritisaka u prognozu pritisaka (2015) koristeci osnovni scenarij (WG WATECO)) • Pretocite prognozu pritisaka u prognozu uticaja • Pronadite praznine u statusu voda izmedu ciljeva Direktive za 2015 i prognoze • Privremeno identificirajte vodna tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve • Ukoliko je nezadovoljavanje ciljeva vjerovatno, pregledajte koja odstupanja mogu biti primjenjiva (manje strogi ciljevi, vremenski izvještaj,...) Izvještaj o karakteristikama Vodnog područja Daljnja karakterizacija Za površinsku vodnu tijela koja možda nece zadovoljiti ciljeve, proces se treba nastaviti dalje do daljnje karakterizacije																				
Objašnjenje	Uloga analize praznina (gaps) (koja koristi analize pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti te osnovni scenario) je da procijeni vjerovatnost da neko vodno tijelo nece zadovoljiti ekološke ciljeve Direktive. Ona kazuje da li ima praznina (i kolike su one) izmedu trenutnog statusa vodnog tijela i dobrog statusa vodnog tijela koji treba postici do 2015. Ova analiza je centralno pitanje u implementaciji Direktive ali nije jasno spomenuta u glavnom tekstu (samo u Aneksu II 1.5).,. Usko grlo nastaje zbog cinjenice da se prve analize pritisaka i uticaja ljudske aktivnosti moraju dovršiti do kraja 2004 dok još nisu ustanovljeni ekološki ciljevi Direktive. Ciljevi zavise o pitanjima kao što su određivanje granica ekoloških klasa i referentni uslovi (rok 2004) koji pak moraju biti potvrdeni od strane monitoring programa koji nece biti uveden do 2006.																			
Preporuke	Izvršite preliminarnu analizu praznina do 2004, što daje uvid koja su vodna tijela rizicna.																			

	Pocetak može biti razvoj Programa mjera. Tokom procesa, kako bude dostupno više i detaljnijih podataka, analiza praznina (gaps) ce biti poboljšavana te mjere prilagodene u skladu sa tim. Tokom izrade preliminarne analize praznina, trebali bi biti svjesni i uzeti u obzir nesigurnosti u ekološkim uslovima koji bi trebali zadovoljiti ciljeve Direktive i nesigurnosti u procijenjenom uticaju ljudskih aktivnosti.
--	--

Usko grlo 2: Interkalibracija

Povezano sa	Dostupnost podataka, ciljevi Direktive																																																																																										
Nivoom	Opšta																																																																																										
Izvorima	Direktiva Aneks V 1.4.1 Vodic o uspostavi interkalibracijske mreže i toku interkalibracije (Vodic br. 6)																																																																																										
Ispitivanje pilot riječnog sliva	Ne																																																																																										
Prikaz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ključne aktivnosti</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registrar interkalibracijski mesta</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Odabir mesta na osnovu dostupnih podataka</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Član 21 Odbor procjenjuje i prihvaca Registr</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Određivanje (preliminarnih?) granica klasa (referentni uslovi) pomoću dostupnih elemenata biološkog kvaliteta</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Odabiranje sistema tipologije, tipova voda za svaku ekoregion [WG REFCOND]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Programi monitoringa operativni</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Interkalibracija</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>• Opcija: nadopuniti registar novim podacima</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Registrar interkalibracijski mesta										• Odabir mesta na osnovu dostupnih podataka										• Član 21 Odbor procjenjuje i prihvaca Registr										• Određivanje (preliminarnih?) granica klasa (referentni uslovi) pomoću dostupnih elemenata biološkog kvaliteta										• Odabiranje sistema tipologije, tipova voda za svaku ekoregion [WG REFCOND]										• Programi monitoringa operativni										Interkalibracija										• Opcija: nadopuniti registar novim podacima									
Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010																																																																																		
Registrar interkalibracijski mesta																																																																																											
• Odabir mesta na osnovu dostupnih podataka																																																																																											
• Član 21 Odbor procjenjuje i prihvaca Registr																																																																																											
• Određivanje (preliminarnih?) granica klasa (referentni uslovi) pomoću dostupnih elemenata biološkog kvaliteta																																																																																											
• Odabiranje sistema tipologije, tipova voda za svaku ekoregion [WG REFCOND]																																																																																											
• Programi monitoringa operativni																																																																																											
Interkalibracija																																																																																											
• Opcija: nadopuniti registar novim podacima																																																																																											
Objašnjenje	<p>Cilj interkalibracije je da Države Clanice usporede između sebe koji tipovi vodnih tijela predstavljaju granicu ekološkog kvaliteta za visoki i dobar ekološki status. Rezultati će biti izraženi u o mjeru ekološkog kvaliteta (EQR).</p> <p>Raspored interkalibracije u Državama Clanicama ne odgovara rasporedu Direktive. Ključne informacije za interkalibraciju će biti dostupne tokom napredovanja postupka implementacije. Glavna uska grla su:</p> <p>2.1) Tipovi vodnih tijela odabranih za interkalibracijske mreže (2003) možda neće biti podudarni sa tipovima vodnih tijela kako su ih definisale Države Clanice, zato što su mesta za privremeni registar odabrana prije nego što se morala utvrditi tipologija u Državama Clanicama (2004);</p> <p>Štaviše, izbor parametara za odabir mesta ovisi o izboru za referentne uslove i elemente ekološkog kvaliteta (spremno najranije 2004);</p> <p>2.2) Trenutno (2002) nema dovoljno podataka da se izvrši naučno osnovan odabir mesta, buduci da Države Clanice do sada nisu pratile sve parametre za odabir mesta. Ciljevi interkalibracije – sporazum o granicama klasa i harmonizirani sistemi klasifikacije – mogu biti samo djelimično postignuti u tom jednom postupku interkalibracije koji zahtjeva Direktiva. Interkalibracijska mreža koja bude uspostavljena neće odražavati uticaje svih pritisaka i sve elemente biološkog kvaliteta.</p>																																																																																										
Preporuke	<ul style="list-style-type: none"> • Odabir mesta cilja na tipove vodnih tijela za koja je dostupno najviše podataka; • Uspostavljanje novog mehanizma za reviziju onog trenutka kada više kvalitetnijih podataka koji su u skladu sa zahtjevima Direktive bude dostupno (nakon 2006); • Pojasniti pravne mogućnosti i praktične implikacije za takvu reviziju. 																																																																																										

Usko grlo 3.1: Učešće javnosti

Povezano sa	Dostupnost podataka, ciljevi Direktive																																			
Nivoom	Opšta																																			
Izvorima	Direktiva Clan 14, Aneks VII. 9 Vodic o Učešcu javnosti vezano uz Direktivu: aktivno učešće, konsultacije i pristup javnosti informacijama (Vodic Br. 8)																																			
Ispitivanjem Pilot riječnog sliva	Ne																																			
Prikaz	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ključne aktivnosti</th><th>2002</th><th>2003</th><th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Učešće javnosti</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Konsultacije o rasporedu i programu rada za izradu RBMP-a Šest mjeseci za komentarisanje rasporeda i programa radova Konsultacije o pregledu glavnih pitanja upravljanja vodama Šest mjeseci za komentarisanje pregleda važnih pitanja upravljanja vodama Konsultacije o privremenom RBMP-u Šest mjeseci za komentarisanje privremene verzije RBMP-a Aktivno učešće ce biti poticano Pristup pozadinskim dokumentima i informacijama </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Učešće javnosti												<ul style="list-style-type: none"> Konsultacije o rasporedu i programu rada za izradu RBMP-a Šest mjeseci za komentarisanje rasporeda i programa radova Konsultacije o pregledu glavnih pitanja upravljanja vodama Šest mjeseci za komentarisanje pregleda važnih pitanja upravljanja vodama Konsultacije o privremenom RBMP-u Šest mjeseci za komentarisanje privremene verzije RBMP-a Aktivno učešće ce biti poticano Pristup pozadinskim dokumentima i informacijama 										
Ključne aktivnosti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012																									
Učešće javnosti																																				
<ul style="list-style-type: none"> Konsultacije o rasporedu i programu rada za izradu RBMP-a Šest mjeseci za komentarisanje rasporeda i programa radova Konsultacije o pregledu glavnih pitanja upravljanja vodama Šest mjeseci za komentarisanje pregleda važnih pitanja upravljanja vodama Konsultacije o privremenom RBMP-u Šest mjeseci za komentarisanje privremene verzije RBMP-a Aktivno učešće ce biti poticano Pristup pozadinskim dokumentima i informacijama 																																				
Objašnjenje	<p>Pri kraju 2008 bice objavljena privremena verzija Plana upravljanja, te stavljena na raspolaganje javnosti. Javnost ce dobiti pola godine (Do juna 2009) kako bi komentarisala ovu verziju Plana upravljanja. Tada ce se razmatrati primjedbe javnosti, kada su relevantne bice uklapljene u plan te ce plan biti završen i objavljen do 22 decembra 2009. U planu ce biti prikazano koje su se konsultacijske mjere poduzele i koji su rezultati, te koje su izmjene plana uslijedile uslijed njih.</p> <p>3.1) Buduci da izmedu juna i decembra 2009 ima vrlo malo vremena da se Plan upravljanja (i strategija) izmjeni na osnovu primjedbi javnosti, postoji rizik da primjedbe nece biti uzete u obzir zbog nedostatka vremena, što je suprotno duhu i zahtjevima Direktive. Ovaj komentar donekle vrijedi i za konsultacije o rasporedu i programu radova te pregledu važnih pitanja upravljanja vodama.</p>																																			
Preporuke	<ul style="list-style-type: none"> Konsultirajte i informišite (ukoliko je moguce, ukljucite) javnost što ranije (i intenzivnije) buduci da ce to pomoci da se prevladaju iznenadenja i može sprjeciti prevelike izmjene Plana upravljanja vrlo kasno u procesu njegove izrade; Ojavite prvu verziju Plana upravljanja ranije, ali ovo ce biti teško buduci da automatski skracuje trajanje ostalih aktivnosti; Druga mogucnost je da se prve dvije konsultacije sa javnošću organizuju prije krajnjih rokova (barem 2006 i 2007). Ovo ce dati više vremena da se pripremi i organizuje treca konsultacija na privremenom Planu upravljanja i tada uzeti u obzir primjedbe kojih ce vjerovatno biti više nego na prve dvije konsultacije. 																																			

Usko grlo 3.2: Ucešće javnosti

Povezano sa	Institucionalni aspekti
Nivoom	Medunarodna vodna područja, Države Clanice
Izvorima	Direktiva Clan 14, Aneks VII. 9, Clan 13.2 Vodic o učešću javnosti: aktivno učešće, konsultacija i javnog pristupa informacijama (Vodic Br. 8)
Ispitivanje Pilot rijecnog sliva	Da (?)
Prikaz	-
Objašnjenje	Javnosti će radi informisanja i konsultacija biti predstavljeno nekoliko dokumenata. Takoder će se na zahtjev uciniti dostupnima i pozadinski podaci i to na kontaktnim mjestima navedenim u Planu upravljanja. Države clanice moraju unaprijed planirati kako će stupiti u kontakt sa javnošću, gdje će prikupljati primjedbe, kako će ih obradivati i na kojim nivoima se odvijaju te aktivnosti. Medunarodna vodna područja, koja imaju posla sa više jezika i lokalnim stanovništvom suocenim sa prekograničnim pitanjima moraju voditi posebno racuna o ovome.
Preporuke	Rješenje je drugacije za svaku Državu Clanicu ili vodno područje. Slijedeca pitanja mogu pomoci u orijentaciji: <ul style="list-style-type: none"> • Da li javnost treba biti suocena sa (potpunim i detaljnim) informacijama o cijelom području na koje se odnosi Plan upravljanja? Ili bi trebali biti pripremljeni paketi specifičnih informacija, ciljanih na dio područja za koje javnost pokazuje zanimanje? Uzmite u obzir da mjere provedene u jednom dijelu mogu imati efekta i drugdje; • Da li će postojati jedno centralno mjesto za kontakt kako bi se dobile pozadinske informacije za područje na koje se plan odnosi, ili više lokalnih? Kako će to biti preneseno javnosti? • Hoće li primjedbe proizašle iz razlicitih konsultacija biti skupljane i obradivane lokalno ili u centralnoj tački? Kako će biti organizovana povratna informacija prema javnosti? • Da li će Države Clanice u medunarodnom vodnom području Evropskoj Komisiji (Clan 13.2) prijaviti jedan jedinstveni plan za to vodno područje ili odvojeno za svaku Državu Clanicu?

Usko grlo 4: Plan upravljanja rijecnim slivom i programom mjera

Povezano sa	Problemi ma sa rasporedom između plana upravljanja rijecnim slivom i programa mjera
Nivoom	Medunarodna vodna područja, Države Clanice
Izvorima	Direktiva Clanovi 11 i 13, Aneks VII Prikazi za proces planiranja
Ispitivanje Pilot rijecnog sliva	Da
Prikaz	-
Objašnjenje	Potreba da se program mjera završi prije Plana upravljanja rijecnim slivom kako bi se rezime uvrstio u Plan upravljanja kako to zahtijeva Aneks VII. Ova tema će biti ispitana daljnjam aktivnostima Radne Grupe Integrisano upravljanje vodnim područjima.
Preporuke	-

Aneks 1. – Popis skracenica

Skracenice korištene u tekstu Vodica:

AWB	Vještacko Vodno Tijelo
BESTPRACT	Radna Grupa za najbolje prakse u planiranju riječnog sliva
CAP	Zajednicka poljoprivredna politika
COAST	Radna Grupa za tipologiju i klasifikaciju tranzicijskih i priobalnih voda
EAF	Strucni Savjetodavni Forum
EEA	Evropska Agencija za Okoliš
EC	Evropska Komisija
EQR	Omjer Ekološkog Kvaliteta
GEP	Dobar ekološki potencijal
GES	Dobar ekološki status
GIS	Geografski Informacioni Sistem
GROUNDWATER	Radna Grupa za podzemne vode
HMWB	Jako izmjenjeno vodno tijelo
ICZM	Integrисано upravljanje priobalnim pojasom
IMPRESS	Radna Grupa za analizu pritisaka i uticaja
INTERCALIBRATION	Radna Grupa za inerkalibraciju
IRBM	Integrисано upravljanje riječnim slivom
MEP	Maksimalni ekološki potencijal
MS	Države Clanice
NGO	Nevladine Organizacije
PRB	Pilot projekat riječnih slivova
RBD	Vodno područje (Oblasni Riječni Sliv)

RBMP	Plan upravljanja riječnim slivom
RC	Referentni uslovi
REFCOND	Radna Grupa za klasifikaciju referentnih uslova
WD	Direktori Voda
WFD	Okvirna Direktiva o Vodama
TOC	Sadržaj
TOR	Projektni Zadatak
WATECO	Radna Grupa za ekonomsku analizu
WG	Radna Grupa

Aneks 2. – Preambule i clanovi Okvirne Direktive o Vodama važni za ovaj Vodic

Proces planiranja u preambulama

Preamble 13.

U Zajednici su prisutni razliciti uslovi i razlicite potrebe koje zahtijevaju specificka rješenja. Ovu razlicitost treba uzeti u obzir prilikom planiranja i realizacije mjera za zaštitu i održivu upotrebu vode u okviru rijecnog sliva. Odluke treba donositi što je bliže moguce mjestima gdje je voda izložena nekom uticaju ili gdje se koristi. Prednost treba dati akcijama koje potpadaju pod odgovornost Država Clanica, izradom programa mjera prilagodenih regionalnim i lokalnim uslovima.

Preamble 28.

Površinske i podzemne vode su, u principu, obnovljivi prirodni resursi; poseban zadatak osiguravanja dobrog statusa podzemnih voda zahtijeva pravovremenu akciju i stabilno dugorocno planiranje zaštitnih mjera zbog prirodnog vremenskog trajanja njihovog formiranja i obnavljanja. To trajanje potrebno za poboljšanje statusa treba uzeti u obzir kod redoslijeda pri utvrđivanju mjera za postizanje dobrog statusa podzemnih voda i promjeni svakog trenda povecanja koncentracije onečišćenja u podzemnim vodama.

Ocjena postojeceg statusa voda

Clan 5.

Svaka Država Clanica mora osigurati da se za svako vodno područje ili za dio medunarodnog vodnog područja na njenoj teritoriji izradi analiza njegovih karakteristika, pregled uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih i podzemnih voda i ekonomska analiza korištenja voda u skladu sa tehnickim specifikacijama navedenim u Aneksu II i III, te da navedeni materijali budu dovršeni najkasnije cetiri godine od stupanja na snagu ove Direktive.

Monitoring

Clan 8.

Države Clanice uspostavice monitoring programe svih voda radi dobivanja jasnog i sveobuhvatnog pregleda statusa voda u svakom vodnom području:

- za površinske vode takvi ce programi obuhvacati:
 - (i) volumen i nivo, ili protok u mjeri odgovarajucoj za ekološki ili hemijski status i ekološki potencijal, i
 - (ii) ekološki i hemijski status i ekološki potencijal;
- za podzemne vode takvi ce programi obuhvacati monitoring hemijskog i kvantitativnog statusa;
- za zaštitena područja ti ce programi biti dopunjeni specifikacijama sadržanim u propisima Zajednice po kojima su pojedina zaštitna područja ustanovljena.

Ekonomska analiza i povrat troškova od vodnih usluga

Clan 9.

1. Države Clanice uzece u obzir princip povrata troškova od vodnih usluga, uključujući i troškove zaštite okoliša i resursa, u skladu sa ekonomskom analizom provedenom prema Aneksu III., i posebno u skladu sa principom "zagadivac placa".

Države Clanice osigurace do 2010. godine:

- da politika cijena vode predstavlja odgovarajuci poticaj korisnicima da koriste vodne resurse efikasno i da time doprinesu ostvarenju ciljeva ove Direktive;

- odgovarajuci doprinos raznih korisnika, podijeljenih najmanje na industriju, domaćinstva i poljoprivredu, povratu troškova od vodnih usluga, na osnovu ekonomske analize provedene u skladu sa Aneksom III, i uzimajući u obzir princip "zagadivac placa".

Države Clanice mogu pri tome voditi racuna o društvenim, ekološkim i ekonomskim efektima povrata troškova, kao i geografskim i klimatskim uslovima u doticnoj regiji, odnosno regijama.

2. Države Clanice ce u Planu upravljanja riječnim slivom izvijestiti o planiranim koracima za implementaciju tacke 1 koja ce doprinijeti ostvarenju ciljeva ove Direktive, kao i o učešcu raznih korisnika vode u povratu troškova od vodnih usluga.

3. Ništa što je sadržano u ovom clanu ne sprijecava uvodenje posebnih preventivnih ili popravnih mjera radi postizanja ciljeva ove Direktive.

4. Države Clanice neće biti u sukobu sa ovom Direktivom ako odluce, u skladu sa ustaljenom praksom, da ne primjenjuju odredbe paragrafa 1. recenica 2. i za tu svrhu odgovarajuce odredbe paragrafa 2, za neku aktivnost korištenja vode, ako se time ne dovodi u pitanje svrha i postizanje ciljeva ove Direktive. Države Clanice dužne su navesti razloge neprimjenjivanja paragrafa 1., recenica 2., u planovima upravljanja riječnim slivovima.

Određivanje ciljeva zaštite okoliša

Clan 4.

1. Provodeći programe mjera utvrđene planovima upravljanja riječnim slivovima:

(a) za površinske vode

(i) Države Clanice provešće potrebne mjere radi sprjecavanja pogoršanja statusa svih tijela površinskih voda, uz primjenu paragrafa 6. i 7. i ne prejudicirajući pargraf 8.;

(ii) Države Clanice štitice, poticati i obnavljati sva tijela površinske vode, uz primjenu pod-paragrafa (iii) za vještacka i jako izmijenjena vodna tijela, sa ciljem postizanja dobrog statusa površinskih voda najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, u skladu sa odredbama iz Aneksa V, uz odgode odredene u skladu sa s paragrafom 4. i primjenu paragrafa 5, 6 i 7, ne prejudicirajući pargraf 8;

(iii) Države Clanice štitice i cuvati sva vještacka i jako izmijenjena vodna tijela u cilju postizanja dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, u skladu sa odredbama iz Aneksa V, uz odgode odredene u skladu sa paragrafom 4 i uz primjenu paragrafa 5, 6 i 7, ne

prejudicirajuci paragraf 8;

(iv) Države Clanice provešće potrebne mjere u skladu sa Cl. 16 (1) i 16 (8) u cilju progresivnog smanjenja zagadivanja prioritetnim supstancama te prestanka ili postupnog iskljucivanja emisija, ispuštanja i rasipanja opasnih supstanci sa prioritetne liste; ne prejudicirajuci pritom relevantne medunarodne ugovore iz Cl. 1 za stranke na koje se to odnosi.

b) za podzemne vode

(i) Zemlje clanice provešće mjere za sprjecavanje ili ogranicenje unošenja zagadivaca u podzemne vode i za sprjecavanje pogoršanja stanja svih podzemnih voda, uz primjenu tacke 6 i 7 i ne prejudicirajuci tacku 8 ovog clana, te uz primjenu Cl. 11(3)(j);

(ii) Države Clanice štitice, cuvati i obnavljati sva tijela podzemne vode, osigurati ravnotežu izmedu zahvatanja i prihranjivanja podzemnih voda u cilju postizanja dobrog statusa podzemnih voda, najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, u skladu sa odredbama Aneksa V, uz odgode odredene u skladu sa paragrafom 4. i uz primjenu paragrafa 5, 6 i 7. ne prejudicirajuci paragraf 8 ovog Clana, te uz primjenu Cl. 11 (3) (j);

(ii) Države Clanice provešće potrebne mjere za promjenu svakog znacajnog i ustrajnog trenda povecanja koncentracije bilo kojeg zagadivaca uzrokovanih ljudskom aktivnošću, kako bi se postupno smanjilo onečišćenje podzemnih voda;

(iii) Mjere za postizanje promjene trenda provodice se u skladu sa paragrafima 2, 4 i 5 Cl. 17, uzimajući u obzir primjenjive standarde postavljene u relevantnim propisima Zajednice, uz primjenu paragrafa 6 i 7, i ne prejudicirajuci paragraf 8.

c) za zašticena područja

Države Clanice postici će saglasnost sa svim standardima i ciljevima najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, ukoliko nije drukcije određeno propisima Zajednice po kojima su pojedina zašticena područja ustanovljena.

2. Kad se na određeno vodno tijelo odnosi više od jednog cilja, navedenog u paragrafu 1, primjenjuje se onaj strožiji.

Program mjera

Clan 11.

1. Svaka Država Clanica uspostavice za svako vodno područje, ili za dio medunarodnog vodnog područja na svojoj teritoriji, program mjera vodeći računa o rezultatima analiza iz Cl. 5, radi postizanja ciljeva iz Cl. 4. Ti programi mjera mogu se pozivati na mjere koje proizlaze iz propisa donošenih na nacionalnom nivou i koje pokrivaju cijelu teritoriju Države Clanice. Ako je to primjereno, Država Clanica može donijeti mjere primjenjive na sva vodna područja i/ili dijelove medunarodnih vodnih područja na njenoj teritoriji.

2. Svaki program mjera sadržavace "osnovne" mjere navedene u paragrafu 3, i, prema potrebi, "dopunske" mjere.
3. "Osnovne" mjere su minimalni zahtijevi kojima treba udovoljiti i koje se sastoje od:
- a) mjera potrebnih za implementaciju propisa Zajednice o zaštiti voda, uključujuci mjere zahtijevane u propisima iz Cl. 10 i Dijela A, Aneksa VI;
 - b) mjera koje se smatraju primjerenim za svrhe Cl. 9;
 - c) mjera za promovisanje efikasnog i održivog korištenja voda, kako bi se izbjeglo dovodenje u pitanje postizanja ciljeva navedenih u Cl. 4;
 - d) mjera za ispunjavanje zahtjeva iz Cl. 7, uključujuci i mjere za zaštitu kvaliteta vode, radi smanjenja nivoa postupka pročišćavanja potrebnog za dobivanje pitke vode;
 - e) kontrole zahvatanja slatkih površinskih i podzemnih voda i kaptiranja slatke površinske vode, uključujuci i registar ili registre zahvatanja i zahtjev za prethodnim odobrenjem zahvatanja i kaptiranja. Ova kontrola ce se periodicno revidirati i, ako je potrebno, dopuniti. Države Clanice mogu iz ove kontrole izuzeti zahvate i kaptaže koje nemaju znacajan uticaj na status voda.
 - f) kontrole, uključujuci i zahtjev za prethodnim odobrenjem, vještackog prihranjivanja podzemnih voda. Voda koja se koristi za tu svrhu može biti uzeta iz bilo koje površinske ili podzemne vode, pod uslovom da korištenje tog izvora ne dovodi u pitanje postizanje ciljeva zaštite okoliša postavljene za taj izvor ili za prihranjivanu podzemnu vodu. Ova kontrola ce se periodicno revidirati i, ako je potrebno, dopuniti.
 - g) kod ispuštanja iz tlačastih izvora koji mogu izazvati zagadenje, zahtjeva se prethodno regulisanje, na primjer zabrana unošenja zagadivaca u vodu, ili prethodno odobrenje ili registracija zasnovana na opštim obavezujucim pravilima, kojima se uvodi kontrola emisije za doticne zagadivace, uključujuci i kontrolu u skladu sa Cl. 10 i 16. Ova kontrola ce se periodicno revidirati i, ako je potrebno, dopuniti.
 - h) kod difuznih izvora koji mogu izazvati onečišćenje, potrebne su mjere za sprječavanje ili kontrolu unošenja zagadivaca. Kontrola može biti u obliku zahtjeva za prethodno regulisanje, na primjer zabranu unošenja zagadivaca u vodu, ili prethodnog odobrenja ili registracije zasnovane na opštim obavezujucim pravilima, ako takav zahtjev nije drukcije regulisan propisima Zajednice. Ova kontrola ce se periodicno revidirati i, ako je potrebno, dopuniti.
 - i) za ostale znacajne negativne uticaje na status voda navedene u Cl. 5 i Aneksu II, potrebne su posebne mjere kojima ce se osigurati da su hidromorfološki uslovi vodnih tijela u skladu sa postizanjem traženog

ekološkog statusa ili dobrog ekološkog potencijala za vodna tijela oznacena kao vještacka ili jako izmijenjena. Kontrola za ovu svrhu može biti u obliku zahtjeva za prethodno odobrenje ili registracije zasnovane na opštim obavezujucim pravilima, ako takav zahtjev nije drukcije regulisan propisima Zajednice. Ova kontrola ce se periodicno revidirati i, ako je potrebno, dopuniti.

j) zabrane direktnog ispuštanja zagadivaca u podzemne vode u skladu sa sljedecim odredbama:

Države Clanice mogu odobriti ponovno upuštanje u isti akvifer/vodonosnik vode korištene za geotermalne svrhe.

Takoder mogu odobriti, odredujuci uslove za:

- upuštanje vode koja sadrži supstance koje su rezultat istraživanja i zahvatanja ugljikovodika ili rudarskih djelatnosti, te upuštanje vode iz tehnickih razloga u geološke formacije iz kojih su zahvatani ugljikovodici ili druge supstance, ili u geološke formacije koje su iz prirodnih razloga trajno nepodobne za ostale svrhe. Takvim upuštanjem ne smiju se unositi druge supstance, osim onih koje su rezultat navedenih radova;
- ponovno upuštanje podzemne vode zahvatane iz rudnika i kamenoloma ili u vezi sa izgradnjom i održavanjem gradevinskih objekata;
- upuštanje prirodnog ili ukapljenog plina, radi uskladištenja, u geološke formacije koje su iz prirodnih razloga trajno nepodobne za ostale svrhe;
- upuštanje prirodnog ili ukapljenog plina, radi uskladištenja, u druge geološke formacije, tamo gdje postoji jaka potreba za sigurnošcu snabdijevanja plinom, i gdje takvo upuštanje spriječava bilo kakvu sadašnju ili buducu opasnost pogoršanja kvaliteta podzemnih voda;
- gradevinske radove niskogradnje i visokogradnje, odnosno slicne radove na ili u tlu, koji dolaze u dodir sa podzemnom vodom. Za takve svrhe Države Clanice mogu odrediti da se takvi radovi smatraju odobrenim pod uslovom da se izvode u skladu sa opštim obavezujucim pravilima koja je Država Clanica donijela za takve aktivnosti;
- ispuštanje malih kolicina supstanci za naucne svrhe, radi utvrđivanja karakteristika zaštite ili obnavljanja vodnih tijela, uz ogranicenje kolicina na onoliko koliko je neophodno za navedenu svrhu pod uslovom da takva ispuštanja ne dovode u pitanje postizanje ciljeva zaštite okoliša utvrđenih za doticno tijelo podzemne vode.

k) u skladu sa akcijom poduzetom po Cl. 16, mjera za iskljucenje onečišćenja površinskih voda supstancama navedenim u popisu prioritetnih supstanci prihvacenom u skladu sa Cl. 16 (2), te za postupno smanjenje onečišćenja ostalim supstancama koje bi inace sprijecile Države Clanice da postignu ciljeve za površinske vode navedene u Cl. 4;

I) svih mjera potrebnih za sprjecavanje gubitaka zagadivaca iz tehnickih uredaja i za sprijecavanje i/ili smanjenje uticaja iznenadnih zagadenja, na primjer uslijed poplava, uključujući i sisteme za detekciju i upozoravanje na takve dogadaje, kao i, u slučaju nezgoda koje se nisu mogle predvidjeti, sve mjere za smanjenje opasnosti za vodne ekosisteme.

4. "Dopunske" mjere su mjere koje se odreduju i implementiraju kao dodatak osnovnim mjerama, radi postizanja ciljeva postavljenih u skladu sa Cl. 4. Dio B Aneksa VI sadrži ne-ekskluzivnu listu takvih mjera.

Države Clanice mogu također donijeti daljnje dopunske mjere radi dodatne zaštite ili poboljšanja statusa voda obuhvacenih ovom Direktivom, uključujući implementaciju relevantnih medunarodnih sporazuma iz Cl. 1.

5. Ako podaci o monitoringu ili drugi podaci ukazuju da je malo vjerovatno da će se postići ciljevi iz Cl. 4 za neko vodno tijelo, Država Clanica pobrinuce se:

- da se istraže razlozi moguceg neuspjeha,
- da se ispitaju i revidiraju relevantne dozvole i ovlaštenja,
- da se revidiraju i po potrebi promijene monitoring programi,
- da se donesu dopunske mjere potrebne za postizanje tih ciljeva, uključujući eventualno i uspostavljanje strožijih standarda kvaliteta okoliša, slijedeci postupak naveden u Aneksu 5.

Ako su ti razlozi rezultat prirodnih uzroka ili više sile, koja je izuzetna i koja se nije razumno mogla predvidjeti, narocito velikih poplava i dugih suša, Država Clanica može odrediti da dodatne mjere nisu prakticne u skladu sa Cl. 4 (6)

6. Implementirajuci mjere iz paragrafa 3, Države Clanice moraju poduzeti sve korake da ne izazovu povecanje onečišćenja mora. Ne prejudicirajući postojeće propise, primjena mjera poduzetih u skladu sa paragrafom 3 ne smije nipošto dovesti, direktno ili indirektno, do povecanja onečišćenja površinskih voda. Taj se zahtjev ne primjenjuje tamo gdje bi doveo do povecanog onečišćenja okoliša u cjelini.

7. Program mjera treba donijeti najkasnije 9 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, i sve mjere trebaju postati operativne najkasnije 12 godina nakon tog datuma.

8. Program mjera treba revidirati i po potrebi dopuniti najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, i nakon toga svakih 6 godina. Sve nove ili revidirane mjere iz dopunjenoj programa moraju postati operativne u roku od 3 godine od njihovog donošenja.

Planovi upravljanja riječnim slivovima

Clan 13.

1. Države Clanice preuzimaju obavezu da se za svako vodno područje na njihovoj teritoriji izradi plan upravljanja riječnim slivom.
2. Ako se radi o medunarodnom vodnom području koje se cijelo nalazi unutar Zajednice, Države Clanice koordinirace svoje aktivnosti u cilju izrade jedinstvenog plana upravljanja medunarodnim slivom. Ako se takav plan za upravljanje riječnim slivom ne napravi, Države Clanice izradice svoje planove koji pokrivaju dijelove medunarodnog vodnog područja na njihovoj teritoriji, kako bi se ostvarili ciljevi ove Direktive.
3. Ako se medunarodno vodno područje proteže izvan granica Zajednice, Države Clanice nastojace da izrade jedinstveni plan upravljanja, a ako to nije moguce, plan mora barem pokrivati dio medunarodnog vodnog područja koji se nalazi na teritoriji doticne Države Clanice.
4. Plan upravljanja riječnim slivom mora sadržavati informacije detaljno navedene u Aneksu VII.
5. Planovi upravljanja riječnim slivom mogu biti nadopunjeni izradom detaljnijih programa i planova za pojedine podslivove, sektore, probleme i tipove voda, radi rješavanja posebnih aspekata vodnog upravljanja. Provedba ovih mjera ne oslobada Države Clanice od njihovih obaveza po ovoj Direktivi.
6. Planovi upravljanja riječnim slivovima moraju biti objavljeni najkasnije 9 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive.
7. Planovi upravljanja riječnim slivovima moraju se revidirati i nadopunjavati najkasnije 15 godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, i nakon toga svakih 6 godina.

Izvještavanje

Clan 15.

1. Države Clanice dostavice kopije svojih planova upravljanja riječnim slivovima i svih naknadnih dopuna Komisiji i svim drugim zainteresovanim Državama Clanicama u roku od 3 mjeseca od njihovog objavljivanja:
 - a) za vodna područja koja se nalaze u potpunosti na teritoriji jedne Države Clanice, sve planove upravljanja koji pokrivaju nacionalnu teritoriju i koji su objavljeni u skladu sa Cl. 13;
 - b) za medunarodna vodna područja, barem dio plana upravljanja slivom koji pokriva teritoriju doticne Države Clanice.
2. Države Clanice podnosice zbirne izvještaje o:
 - analizama iz Cl. 5, i

- monitoring programima iz Cl. 8

izradenim za potrebe prvog plana upravljanja riječnim slivom, u roku od 3 mjeseca od njihovog dovršenja.

3. Države Clanice ce u roku od 3 godine od objavljivanja svakog plana upravljanja riječnim slivom ili dopune prema Cl. 13 podnijeti privremen i izvještaj o postignutom napretku u implementaciji planiranog programa mjera.